



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

GODINA 32 • TUZLA, UTORAK, 23. DECEMBAR 2025. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 17

VLADA TUZLANSKOG KANTONA

966

Na osnovu člana 58. stav (2) Kolektivnog ugovora za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 1/22 i 11/23), Samostalni sindikat visokog obrazovanja i nauke BiH Kantonalni odbor Tuzla, kojeg zastupa predsjednik dr.sc. Adnan Hodžić i Vlada Tuzlanskog kantona, koju zastupa ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr.sc. Ahmed Omerović, dana 05.11.2025. godine u Tuzli, zaključili su i potpisali

ANEKS

Kolektivnog ugovora za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

Član 1.

U Kolektivnom ugovoru za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 1/22 i 11/23), u članu 8. iza riječi „o radu,” dodaju se riječi „putem javnog konkursa, odnosno javnog oglasa.”

U istom članu iza stava (1) dodaje se stav (2) i glasi:

„(2) Izuzetno, radni odnos u visokoškolskoj ustanovi može se zasnovati i bez raspisivanja javnog konkursa, odnosno javnog oglasa, u slučaju internog premještanja radnika na slično radno mjesto u okviru iste grupe poslova, u slučaju dopune norme radnika koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme i u drugim slučajevima, o čemu odlučuje rektor visokoškolske ustanove, uz pribavljenu prethodnu saglasnost Vlade.”

Član 2.

U članu 25. tekst „iznosi 570,00 konvertibilnih maraka” zamjenjuje se tekстом „utvrđivat će se sporazumom između Vlade Kantona i Sindikata, prije usvajanja budžeta za narednu godinu”.

Član 3.

Član 27. mijenja se i glasi:

„Član 27.

(Grupe poslova sa radnim mjestima i koeficijenti za obračun plaće)

(1) Radnicima visokoškolske ustanove plaća se utvrđuje na bazi grupa poslova i radnih mjesta u okviru istih, a shodno složenosti i srodnosti, po koeficijentima kako slijedi:

1. Grupa poslova: RUKOVODEĆI ZAPOSLENICI

Radno mjesto

a) rektor

Koeficijent

8,54

b) prorektor – redovni profesor	8,54
prorektor – vanredni profesor	7,94
c) dekan - redovni profesor	
- za minimalno sedmično opterećenje od 2 sata	7,44
- za maksimalno sedmično opterećenje od 4,5 sata	8,54
d) dekan - vanredni profesor	
- za minimalno sedmično opterećenje od 2 sata	6,86
- za maksimalno sedmično opterećenje od 4,5 sata	7,94
e) dekan - docent	
- za minimalno sedmično opterećenje od 2 sata	6,29
- za maksimalno sedmično opterećenje od 4,5 sata	7,35
f) prodekan/voditelj II/III ciklusa - redovni profesor	
- za minimalno sedmično opterećenje od 4 (3*) sata	7,44
- za maksimalno sedmično opterećenje od 6,5 (5,5*) sata	8,54
g) prodekan/voditelj II/III ciklusa - vanredni profesor	
- za minimalno sedmično opterećenje od 4 (3*) sata	6,86
- za maksimalno sedmično opterećenje od 6,5 (5,5*) sata	7,94
h) prodekan/voditelj II/III ciklusa - docent	
- za minimalno sedmično opterećenje od 4 (3*) sata	6,29
- za maksimalno sedmično opterećenje od 6,5 (5,5*) sata	7,35
i) direktor za ekonomske poslove	6,86
j) generalni sekretar	4,49
k) direktor Studenskog centra	4,08
* Opterećenje prodekana fakulteta koji realizuju 5 i više studijskih programa uz ostale propisane obaveze u okviru 40-satne radne sedmice.	

2. Grupa poslova: NASTAVNICI

Radno mjesto	Koeficijent
a) redovni profesor	
- za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati, a voditelju studijskog odsjeka/uredniku časopisa čiji je izdavač visokoškolska ustanova u statusu univerziteta ili organizaciona jedinica univerziteta, koji izlazi najmanje dva puta godišnje i koji je indeksiran međunarodnim indeksnim bazama, za minimalno sedmično opterećenje od 5,5 sati	7,44
- za maksimalno sedmično opterećenje od 10 sati, a voditelju studijskog odsjeka/uredniku časopisa čiji je izdavač visokoškolska ustanova u statusu univerziteta ili organizaciona jedinica univerziteta, koji izlazi najmanje dva puta godišnje i koji je indeksiran međunarodnim indeksnim bazama, za maksimalno sedmično opterećenje od 8,5 sati	8,87
Koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje (prosječno na godišnjem nivou) redovnom profesoru od 6 sati za svaki naredni sat predavanja do 8,5 sati sedmičnog opterećenja se uvećava za 0,39, a od 8,5 sati za svaki naredni sat predavanja do 10 sati sedmičnog opterećenja se uvećava za 0,11.	

b) vanredni profesor

- za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati, a voditelju studijskog odsjeka/uredniku časopisa čiji je izdavač visokoškolska ustanova u statusu univerziteta ili organizaciona jedinica univerziteta, koji izlazi najmanje dva puta godišnje i koji je indeksiran međunarodnim indeksnim bazama, za minimalno sedmično opterećenje od 5,5 sati 6,86

- za maksimalno sedmično opterećenje od 10 sati, a voditelju studijskog odsjeka/uredniku časopisa čiji je izdavač visokoškolska ustanova u statusu univerziteta ili organizaciona jedinica univerziteta, koji izlazi najmanje dva puta godišnje i koji je indeksiran međunarodnim indeksnim bazama, za maksimalno sedmično opterećenje od 8,5 sati 8,19

Koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje (prosječno na godišnjem nivou) vanrednom profesoru od 6 sati za svaki naredni sat predavanja do 8,5 sati sedmičnog opterećenja se uvećava za 0,37, a od 8,5 sati za svaki naredni sat predavanja do 10 sati sedmičnog opterećenja se uvećava za 0,09.

c) docent

- za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati, a voditelju studijskog odsjeka/uredniku časopisa čiji je izdavač visokoškolska ustanova u statusu univerziteta ili organizaciona jedinica univerziteta, koji izlazi najmanje dva puta godišnje i koji je indeksiran međunarodnim indeksnim bazama, za minimalno sedmično opterećenje od 5,5 sati 6,29

- za maksimalno sedmično opterećenje od 10 sati, a voditelju studijskog odsjeka/uredniku časopisa čiji je izdavač visokoškolska ustanova u statusu univerziteta ili organizaciona jedinica univerziteta, koji izlazi najmanje dva puta godišnje i koji je indeksiran međunarodnim indeksnim bazama, za maksimalno sedmično opterećenje od 8,5 sati 7,46

Koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje (prosječno na godišnjem nivou) docentu od 6 sati za svaki naredni sat predavanja do 8,5 sati sedmičnog opterećenja se uvećava za 0,34, a od 8,5 sati za svaki naredni sat predavanja do 10 sati sedmičnog opterećenja se uvećava za 0,06.

3. Grupa poslova: SARADNICI**Radno mjesto** **Koeficijent**

a) viši asistent

- za minimalno sedmično opterećenje od 10 sati 3,89

- za maksimalno sedmično opterećenje od 15 sati 4,73

b) lektor

- za minimalno sedmično opterećenje od 10 sati 3,48

- za maksimalno sedmično opterećenje od 15 sati 4,23

c) asistent

- za minimalno sedmično opterećenje od 10 sati 3,28

- za maksimalno sedmično opterećenje od 15 sati 3,98

4. Grupa poslova: ZAPOSLENICI VISOKE STRUČNE SPREME**Radno mjesto** **Koeficijent**

- šefovi unutrašnjih podorganizacionih jedinica (šef službe/odjeljenja, pomoćnik generalnog sekretara, sekretar Senata, interni revizor i šef ureda Rektora) 3,89

- voditelj/koordinator ureda/centra (ako su poslovi radnog mjesta), šef studentske službe, glavni finansijski knjigovođa, viši stručni saradnik, sekretar organizacione jedinice Studentski centar, referent za plan i analizu, sistem inženjer/inženjer za podršku internetu/mrežni administrator 3,48

- prevodilac, stručni saradnik u uredu/centru/službi 3,38

- istraživač, viši laborant, bibliotekar, upravnik smještaja/upravnik ishrane, ostala radna mjesta sa VSS 3,28

5. Grupa poslova: ZAPOSLENICI VIŠE STRUČNE SPREME**Radno mjesto****Koeficijent**

- šef studentske službe, viši laborant, šef pisarnice, viši referent, saradnik u uredu/službi, referent za stalna sredstva, održavanje i investicije 2,79

- ostala radna mjesta sa VS 2,53

6. Grupa poslova: VK ZAPOSLENICI/V STEPEN STRUČNE SPREME**Radno mjesto****Koeficijent**

- sekretar u kabinetu Rektora 2,38

- šef kuhinje, referent 2,34

- glavni kuhar 2,32

- kuhar-računopolagač, ostala radna mjesta sa VKV 2,22

7. Grupa poslova: ZAPOSLENICI SREDNJE STRUČNE SPREME**Radno mjesto****Koeficijent**

- referent u studentskoj/ekonomsko-finansijskoj službi, laborant, saradnik za studentsku scenu, finansijski knjigovođa, referent za obračun plaće, glavni blagajnik, likvidator, blagajnik u studentskom centru, robno-materijalni knjigovođa, knjigovođa za osnovna sredstva, referent u pisarnici, saradnik za informisanje, referent nabave, vozač, domar, saradnik za pripremu dokumentacije za trezor 2,18

- sekretar u kabinetu Rektora, tehnički sekretar organizacione jedinice, arhivar 2,13

- knjižničar, referent za smještaj studenata 2,09

- saradnik u Univerzitetskoj dvorani, ostala radna mjesta sa SSS koja nisu definisana posebno u okviru ove grupe poslova 2,05

- magacioner 2,01

- prodavač u studentskoj kantini 1,97

8. Grupa poslova: KV ZAPOSLENICI**Radno mjesto****Koeficijent**

- kuhar-slastičar-buregdžija, šef kuhinje, vozač, tehnički sekretar organizacione jedinice, daktilograf, domar, prodavač u kantini, konobar, radnik u vešeraju, portir, ostala radna mjesta sa KV 1,92

9. Grupa poslova: PK ZAPOSLENICI**Radno mjesto****Koeficijent**

- radnik u vešeraju, domaćica/spremačica, pomoćni kuhar, saradnik za tehničke poslove 1,69

10. Grupa poslova: NK ZAPOSLENICI**Radno mjesto****Koeficijent**

- portir, kurir, pomoćni magacioner, spremačica 1,53.

Član 4.

Iza člana 27. dodaje se novi član 27a., koji glasi:

„Član 27a.

(Položajni dodatak)

(1) Prema složenosti i značaju poslova pojedinog radnog mjesta, odgovornostima i posebnim ovlaštenjima u obavljanju tih poslova, radnicima se utvrđuje položajni dodatak kojim se osnovna plaća radnika uvećava kako slijedi:

- Rektor do 20%

- Prorektor do 15%

- Dekan, generalni sekretar, direktor studentskog centra do 10%

- Prodekan, voditelji univerzitetskih centara/ureda, imenovani voditelji drugog/trećeg ciklusa studija do 5%.

(2) Radnik imenovan za voditelja drugog/trećeg ciklusa studija fakulteta/Akademije pravo na položajni dodatak iz stava (1) ovog člana može ostvariti ukoliko je na drugi/treći ciklus studija upisano 30 i više studenata.

(3) U slučaju da je ispunjen uslov za ostvarivanje prava na položajni dodatak iz stava (2) ovog člana radnik imenovan za voditelja drugog/trećeg ciklusa studija fakulteta/Akademije dužan je, u roku od sedam dana po završetku upisa studenata u prvu godinu drugog/trećeg ciklusa studija, odgovarajućoj službi visokoškolske ustanove dostaviti odluku o imenovanju voditelja drugog/trećeg ciklusa studija i podatke o broju upisanih studenata.”

Član 5.

Član 39a. mijenja se i glasi:

„39a.

(Naknada povodom vjerskih praznika)

(1) Radniku visokoškolske ustanove može se isplatiti naknada povodom vjerskih praznika u iznosu najviše do 30% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Visinu i način isplate naknade iz stava (1) ovog člana, kao i druge neophodne uslove, utvrdit će Vlada Kantona posebnom odlukom.”

Član 6.

Ovaj aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Član 7.

Ovaj aneks će biti objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

SAMOSTALNI SINDIKAT
VISOKOG OBRAZOVANJA I
NAUKE
KANTONALNI ODBOR TUZLA

Predsjednik
dr. sc. Adnan Hodžić, v.r.

Broj: 01-07/25
Tuzla, 05.11.2025. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA

Po ovlaštenju
MINISTAR
dr.sc. Ahmed Omerović, v.r.

Broj: 02/1-02-032256-1/25
Tuzla, 05.11. 2025. godine

967

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 70. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu

I.

U tački I. Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 8/25, 11/25, 14/25 i broj: 02/1-11-31311-1/25 od 21.10.2025. godine), u Tabelarnom pregledu, u okviru rednog broja 3. „Ministarstvo pravosuđa i uprave”, u redu 3.10. „Općinski sud u Kalesiji” u kolonama „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava”, „Iznos sredstava u KM”, „Ekonomski kod” i „Izvor sredstava”, dodaje se novi red, kako slijedi:

		Dodatna sredstva za nabavku službenog vozila	15.000	821300	izvor 50
--	--	--	--------	--------	----------

- u redu 3.13. „Kantonatno tužilaštvo”, u koloni „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava”, iza teksta „Nabavka računarske opreme (radne stanice i printeri)”, dodaje se tekst „i uređaja za prenos podataka i glasa”.

U okviru rednog broja 18. „Ministarstvo obrazovanja i nauke”, u redu 18.8. „JU OŠ „Kalesija” Kalesija”, u kolonama „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava”, „Iznos sredstava u KM”, „Ekonomski kod” i „Izvor sredstava”, dodaje se novi red, kako slijedi:

		Izvođenje završnih radova u pripremi fiskulturne sale (izrada priključka sa šahtovima za vodu i kanizacionu mrežu, priključne takse, upotrebna dozvola za objekat)	7.000	821200	izvor 50
--	--	--	-------	--------	----------

- u redu 18.10. „JU OŠ „Kladanj” Kladanj”, u dijelu „Rekonstrukcija fiskulturne sale”, u koloni „Iznos sredstava u KM”, iznos „50.000”, zamjenjuje se iznosom „45.700”,

u kolonama „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava”, „Iznos sredstava u KM”, „Ekonomski kod” i „Izvor sredstava”, dodaje se novi red, kako slijedi:

		Zamjena pumpe za centralno grijanje i releja za nadzor	4.300	821600	izvor 10
--	--	--	-------	--------	----------

- u redu 18.11. „JU OŠ „Stupari” Stupari”, u kolonama „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava”, „Iznos sredstava u KM”, „Ekonomski kod” i „Izvor sredstava”, dodaje se novi red, kako slijedi:

		Izrada idejnog projekta za izgradnju fiskulturne sale	4.000	821200	izvor 50
--	--	---	-------	--------	----------

- u redu 18.20. „JU Prva osnovna škola Srebrenik”, u kolonama „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava”, „Iznos sredstava u KM”, i „Ekonomski kod”, tekst „Vanjsko utopljanje zidova fiskulturne sale”, mijenja se i glasi „Nabavka školskih zelenih tabli”, iznos „0” zamjenjuje se iznosom „7.000”, tekst „821600”, mijenja se i glasi „821300”,

- u redu 18.41. „JU Prva osnovna škola Živinice”, u dijelu „Ograđivanje školskog poligona i postavljanje ulaznih rampi”, u

koloni „Iznos sredstava u KM“, iznos „25.000“, zamjenjuje se iznosom „16.000“,
u kolonama „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava“, „Iznos sredstava u KM“, „Ekonomski kod“ i „Izvor sredstava“,
dodaju se novi redovi, kako slijedi:

”

		Rekonstrukcija mokrog čvora	6.000	821600	izvor 10
		Rekonstrukcija (zamjena) dijela unutrašnje stolarije – vrata	3.000	821600	izvor 10

”

U redu „RASPOREĐENA SREDSTVA (IZVOR 10)“, iznos „8.993.000“, zamjenjuje se iznosom „9.000.000“.
U redu „RASPOREĐENA SREDSTVA (IZVOR 50)“, iznos „3.951.000“, zamjenjuje se iznosom „3.977.000“.
U redu „UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA“, iznos „12.944.000“, zamjenjuje se iznosom „12.977.000“.
U redu „NERASPOREĐENA SREDSTVA (IZVOR 10)“, iznos „7.000“, zamjenjuje se iznosom „0“.
U redu „NERASPOREĐENA SREDSTVA (IZVOR 50)“, iznos „49.000“, zamjenjuje se iznosom „23.000“.
U redu „UKUPNO NERASPOREĐENA SREDSTVA“, iznos „56.000“, zamjenjuje se iznosom „23.000“.
Tabelarni pregled „Rekapitulacija“ mijenja se, i glasi:

”

REKAPITULACIJA			
EKONOMSKI KOD	PLAN	RASPOREĐENA SREDSTVA	NERASPOREĐENA SREDSTVA
IZVOR 10			
821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada (izvor 10)	0	0	0
821200 - Nabavka građevina (izvor 10)	431.175	431.175	0
821300 - Nabavka opreme (izvor 10)	5.847.075	5.847.075	0
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izvor 10)	1.012.390	1.012.390	0
821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje (izvor 10)	1.709.360	1.709.360	0
UKUPNO IZVOR 10:	9.000.000	9.000.000	0
IZVOR 50			
821200 - Nabavka građevina (izvor 50)	1.824.900	1.824.900	0
821300 - Nabavka opreme (izvor 50)	787.700	787.700	0
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izvor 50)	113.400	113.400	0
821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje (izvor 50)	1.274.000	1.251.000	23.000
UKUPNO IZVOR 50:	4.000.000	3.977.000	23.000
UKUPNO:	13.000.000	12.977.000	23.000

”

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-11-32597-5/25
Tuzla, 11.11.2025. godine



968

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/06, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 70. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.11.2025. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu

I.

U tački I. Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 8/25, 11/25, 14/25, 15/25 i broj: 02/1-11-32597-5/25 od 11.11.2025. godine), u Tabelarnom pregledu, u okviru rednog broja 18. „Ministarstvo obrazovanja i nauke“, u redu 18.78. „JU OŠ Rainci Gornji, Kalesija“, u koloni „Opis poslova – naziv opreme – namjena sredstava“, tekst koji glasi: „Rekonstrukcija krova fiskulturne sale“, mijenja se i glasi: „Rekonstrukcija stolarije fiskulturne sale“.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA

PREMIER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-11-34135/25
Tuzla, 20.11.2025. godine

969

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 70. stav (3) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.11.2025. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2025. godinu

I.

U Programu manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 8/25, 9/25 i 14/25), u tački I. u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 4. „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“, u kolonama „Naziv manifestacije“, „Ekonomski kod“ i „Iznos“, dodaje se novi red, kako glasi:

10. Kongres pčelarstva i pčelinjih proizvoda sa međunarodnim učešćem Organizator: Savez pčelara Tuzlanskog kantona	6143	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000,00
---	------	--	----------

- pod rednim brojem 7. „Ministarstvo zdravlja“, manifestacija „Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Organizator: Udruženje „Kutak radosti“, Gradačac“, briše se.

Mijenja se tabelarni pregled ispod rednog broja 8., i to:

Raspoređena sredstva	6141	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	93.000,00
	6143	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	321.000,00
	6145	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	24.000,00
			438.000,00
Neraspoređena sredstva	6141	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00
	6143	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00
	6145	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	12.000,00
			12.000,00
UKUPNO			450.000,00

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, važi za budžetsku 2025. godinu i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-11-33861/25
Tuzla, 18.11.2025. godine

970

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 02.12.2025. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe****I.**

U Odluci o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 6/12, 8/14, 12/15, 14/15 i 12/24) u tački VI. stav (1) u alineji 1. riječi „odgovarajućeg zanimanja, odnosno odgovarajući ekvivalent ovisno od djelatnosti reguliranog organa u okviru koga se kandiduju na odgovarajuću poziciju, odnosno“ zamjenjuju se riječima „odnosno odgovarajući ekvivalent“.

II.

U tački VII. stav (1), u alineji 1. riječi „na poslovima iz djelatnosti reguliranog organa“ se brišu.

III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-02-32823-2/25
Tuzla, 02.12.2025. godine

971

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 33. Zakona o turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/15 i 14/16), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

ODLUKU**o utvrđivanju visine boravišne takse na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu****I.**

Ovom odlukom utvrđuje se visina boravišne takse koju plaća lice koje, izvan svog prebivališta, koristi usluge smještaja u smještajnom objektu registrovanom za obavljanje turističke ili ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.

II.

Visina boravišne takse za 2026. godinu iznosi 3,00 KM po svakom ostvarenom noćenju.

III.

Napлата, obračun, evidentiranje i ostala pitanja u vezi sa boravišnom taksom provode se u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01.01.2026. godine i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-18-33028/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

972

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17) i člana 38. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), na prijedlog Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 20.11.2025. godine, donosi

ODLUKU**o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu****I. - OSNOVNE ODREDBE****Član 1.****(Predmet Odluke)**

Ovom odlukom se utvrđuju osnovi, opći i posebni kriteriji, mjerila za zaključivanje ugovora za pružanje zdravstvene zaštite, subjekti ugovaranja, program zdravstvene zaštite, finansiranja zdravstvene zaštite, postupak ugovaranja zdravstvene zaštite, ugovaranje zdravstvene zaštite, realizacija ugovora zdravstvene zaštite, monitoring, evaluacija, nadzor i kontrola ugovora o pružanju zdravstvene zaštite, a sve u skladu sa načelima zdravstvene zaštite.

Član 2.**(Načela Odluke)**

(1) Ovom odlukom obezbjeđuje se blagovremeno zaključivanje ugovora i pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: zakoni) i ista se temelji na načelima zdravstvene zaštite, i to:

a) uzajamnosti i solidarnosti koja se ostvaruju organizacijom sistema zdravstvenog osiguranja u kojem su svi građani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom i u kojem se bogati solidarišu sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi sa bolesnim i pojedinci sa porodicama;

b) pravičnosti i jednakosti koja se ostvaruju zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite na osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla i drugo;

c) kontinuiranosti zdravstvene zaštite koja se ostvaruje ukupnom organizacijom sistema zdravstvene zaštite koja mora biti funkcionalno povezana i usklađena po nivoima, od primarnog do sekundarnog odnosno tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu osiguranim licima Tuzlanskog kantona u svakom životnom dobu;

d) sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite kroz uključivanje svih građana Federacije u sistem zdravstvene zaštite, uz primjenu objedinjenih mjera i postupaka zdravstvene zaštite koje obuhvataju promociju zdravlja, prevenciju bolesti na svim nivoima, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju;

e) pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite koja se ostvaruje obezbjeđenjem odgovarajuće zdravstvene zaštite osiguranim licima Tuzlanskog kantona, koja je fizički, geografski i ekonomski dostupna, posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite;

f) efikasnosti zdravstvene zaštite kroz ostvarivanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najvišeg nivoa zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloživih resursa;

g) stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite kroz postizanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najvišeg nivoa zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloživih resursa;

h) specijalizovanog pristupa koji se obezbjeđuje kroz organizovanje i razvijanje posebnih specijalizovanih kliničkih, javno-zdravstvenih dostignuća i znanja, te njihovom primjenom u praksi.

(2) Pored navedenih načela zdravstvene zaštite, ova odluka se zasniva i na sljedećim principima, i to:

a) strogo namjensko korištenje sredstava;

b) uravnoteženosti prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod)

c) javnosti rada i redovnog izvještavanja o stanju i poslovanju Zavoda i zdravstvenih ustanova odnosno privatnog zdravstvenog radnika.

II. - OSNOVI, KRITERIJI I MJERILA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Član 3.

(Osnov za zaključenje ugovora)

Osnovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sadržani su u:

a) Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13);

b) Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);

c) Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24);

d) Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/05, 52/11 i 6/17);

e) Zakonu o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/22);

f) Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/25);

g) Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/09);

h) Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 82/14, 107/14 i 58/18);

i) Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/13 i 90/13);

j) Finansijskom planu Zavoda za 2026. godinu;

k) Izvještajima o zdravstvenom stanju stanovništva;

l) Planu i Programu mjera zdravstvene zaštite Tuzlanskog kantona;

m) drugim zakonima i podzakonskim aktima iz ove oblasti.

Član 4.

(Kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora)

(1) Kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora su:

a) podaci o populaciji po starosnoj i spolnoj strukturi u Tuzlanskom kantonu;

b) broj osiguranih lica po starosnoj i spolnoj strukturi u Tuzlanskom kantonu;

c) opći podaci o području unutar Tuzlanskog kantona (površina, gustina naseljenosti, konfiguracija terena, saobraćajna povezanost i dr.);

d) podaci o zdravstvenom stanju stanovništva u Tuzlanskom kantonu;

e) standardi i normativi zdravstvene zaštite koji uključuju kadrovske normative, te standarde prostora i opreme po vidovima i nivoima zdravstvene zaštite;

f) standardi kvaliteta usluga;

g) program zdravstvene zaštite;

h) cijene zdravstvenih usluga;

i) naknade za finansiranje godišnjeg programa zdravstvene zaštite;

j) učešće osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite;

k) drugi specifični kriteriji i mjerila.

(2) Za svaki nivo zdravstvene djelatnosti koja će se ugovarati po osnovu odredaba ove odluke, utvrđuju se kriteriji i mjerila saglasno stavu (1) ovog člana, vodeći računa o specifičnosti zdravstvene djelatnosti koja je predmet ugovaranja, odnosno prema specifičnostima koje karakterišu Tuzlanski kanton, uvažavajući stavove resornog ministarstva zdravstva.

III. - SUBJEKTI UGOVARANJA

Član 5.

(Subjekti ugovaranja)

(1) Subjekti ugovaranja su:

a) Zavod,

b) Zdravstvene ustanove, odnosno privatni zdravstveni radnici koji obavljaju djelatnost samostalno ili putem grupne privatne prakse (u daljnjem tekstu: privatni zdravstveni radnici),

c) Zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti i privatne apoteke,

d) Ustanova koja obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu osiguranim licima smještenim van Kantona po osnovu rješenja nadležnog centra za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona.

(2) Subjekti ugovaranja iz stava (1) tačke b) su:

a) Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite, bez obzira na oblik vlasništva;

b) Zdravstvene ustanove specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, bez obzira na oblik vlasništva;

c) Zdravstvene ustanove bolničke zdravstvene zaštite, bez obzira na oblik vlasništva;

d) Privatni zdravstveni radnici;

e) Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

(3) Pod ustanovama iz stava (1) tačka d) ovog člana podrazumijevaju se ustanove van Tuzlanskog kantona koje obezbjeđuju zdravstvenu zaštitu djeci bez roditelja, djeci za koje roditelji ne brinu, socijalno zapuštenoj djeci, tjelesno i duševno oštećenoj djeci, odraslim licima, nemoćnim i starim licima, koja su smještena van Kantona po osnovu rješenja nadležnog centra za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona.

(4) Zaključivanjem ugovora subjekti iz stava (1) tačke b), c) i d) ovog člana stiču naziv ugovorne (zdravstvene ustanove, privatni zdravstveni radnik, apoteka).

Član 6.**(Opći i posebni uslovi za zaključivanje ugovora)**

(1) Subjekti ugovaranja iz člana 5. stav (1) tačke b) i c) ove odluke mogu zaključiti ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite sa Zavodom ukoliko su ispunili opće uslove, i to:

a) da su od nadležnog ministarstva zdravstva dobili odobrenje da ispunjavaju propisane uslove u pogledu kadra, prostora i opreme, odnosno da ispunjavaju i druge zakonom propisane uslove za obavljanje odobrene djelatnosti;

b) da su kod nadležnog organa registrovani za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite iz predmeta ugovaranja.

(2) Pod posebnim uslovima za zaključivanje ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite podrazumijevaju se sljedeći uslovi:

a) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije odnosno da je postupak pokrenut i da je subjekt u procesu uspostave sistema standarda bezbjednosti i kvaliteta u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu;

b) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti;

c) da se ljekari koji apliciraju za nosioca tima porodične medicine nalaze na Listi doktora medicine i stomatologije;

d) da posjeduje kadar u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnosti za koje se vrši prijava odnosno dostavlja ponuda;

e) drugi uslovi u skladu sa specifičnim potrebama za pojedine nivoe zdravstvene zaštite.

(3) Izuzetno od stava (1) tačka a) i stava (2) tačka a) ovog člana, za javne zdravstvene ustanove primarnog nivoa (vanbolničkog nivoa), priznavat će se dokument izdat od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kojim se potvrđuje da je navedena javna zdravstvena ustanova u postupku donošenja rješenja sa navođenjem djelatnosti i izjava o namjeri pokretanja postupka akreditacije/certifikacije tokom ugovornog perioda.

Član 7.**(Obaveze i dužnosti Ministarstva)**

(1) Ministarstvo je dužno da svake godine kreira odnosno dopunjuje listu zdravstvenih ustanova/privatnih zdravstvenih radnika koji su registrovani za obavljanje određene djelatnosti, odnosno koji ispunjavaju uslove kadra, opreme i prostora sa područja Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Lista ustanova).

(2) Ministarstvo će se u cilju izrade kompletne liste ustanova obratiti Ministarstvu zdravstva Federacije BiH za dostavu podataka o zdravstvenim ustanovama kojima je navedeno ministarstvo svojim rješenjem odobrilo ili verificovalo obavljanje djelatnosti iz svoje nadležnosti sa područja Tuzlanskog kantona.

(3) Ministarstvo sačinjava Listu doktora medicine i stomatologije (u daljnjem tekstu: Lista doktora) za svaku općinu/grad, a saglasno odredbama važećeg Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.

IV. - PREDMET UGOVARANJA**Član 8.****(Predmet ugovaranja)**

(1) Predmet ugovaranja su usluge zdravstvene zaštite u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se utvrđuju Planom i programom mjera zdravstvene zaštite i Programom zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za

područje Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Zdravstvena djelatnost utvrđena Programom obavlja se na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a kao poseban oblik zdravstvene zaštite stanovništva se ostvaruje i organizacijom javnog zdravstva.

(3) Pored zdravstvene zaštite iz stava (2) ovog člana, predmet ugovaranja obuhvata i farmaceutske usluge, dijagnostičke procedure, skrininge koji se utvrđuju posebnim programom Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, zdravstvenu zaštitu zuba u općoj anesteziji za osobe sa posebnim potrebama, pružanje zdravstvene zaštite za osigurana lica smještena van Kantona, deficitarne usluge.

Član 9.**(Program)**

(1) Program se utvrđuje za svaku djelatnost zdravstvene zaštite po nivou zdravstvene zaštite.

(2) Program izrađuje Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na osnovu važećih standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje donosi federalni ministar zdravstva, dopunjeno stavovima Ministarstva uz uvažavanje specifičnosti koje karakterišu određena zdravstvena stanja i područja.

V. - FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**Član 10.****(Sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite)**

(1) Visina planiranih sredstava za ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se Finansijskim planom Zavoda.

(2) Sredstva namijenjena za finansiranje zdravstvene zaštite po Programu utvrđuju se na osnovu vrijednosti boda, na način da se raspoloživa sredstva stavljaju u odnos sa utvrđenim brojem bodova za zdravstvene djelatnosti utvrđene Programom.

(3) Utvrđena vrijednost boda jedinstvena je za sve vidove i nivoe programirane zdravstvene zaštite.

(4) Sredstva namijenjena za finansiranje ostalih programa zdravstvene zaštite utvrđuju se u Finansijskom planu na osnovu planiranog obima usluga i jedinične cijene usluge.

Član 11.**(Promjena raspoloživih/potrebni sredstava u toku godine)**

(1) Ukoliko u toku godine dođe do potrebe za dodatnim finansiranjem zdravstvene zaštite iz Programa, a Zavod raspolaže dodatnim sredstvima, ugovorena naknada može se promijeniti u skladu sa promjenom vrijednosti boda.

(2) Ukoliko u toku godine dođe do promjene u planiranom obimu usluga ostalih programa zdravstvene zaštite, koji prilikom ugovaranja nisu ograničeni količinom usluga, Zavod može prilagoditi realizaciju po zaključenim ugovorima, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Član 12.**(Modeli finansiranja)**

Finansiranje zdravstvene zaštite, koja proizilazi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona, se vrši po sljedećim modelima plaćanja:

a) Model 1 – budžetski sistem plaćanja (plaćanje po programu zdravstvene zaštite) po fiksno ugovorenim iznosima na godišnjem nivou. Finansiranje se vrši na mjesečnom nivou u visini do 1/12 ugovorenih sredstava za prethodni mjesec.

b) Model 2 – plaćanje po kapitaciji zasnovano na mjesečnim obračunima naknade, a na osnovu broja registrovanih osiguranih lica u timovima porodične medicine na posljednji

dan u mjesecu. Obračun naknade se vrši metodom kapitacije (per capita) po osiguranom licu, u skladu sa Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove. Finansiranje se vrši na mjesečnom nivou u skladu sa ugovorenim sredstvima i kretanjima prihoda Zavoda.

c) Model 3 – podrazumijeva plaćanje po pojedinačno izvršenim uslugama, u skladu sa utvrđenim jediničnim cijenama usluga ili nižim ukoliko su postignute u postupku ugovaranja.

d) Model 4 – podrazumijeva plaćanje po pojedinačno izvršenim uslugama, u skladu sa utvrđenim jediničnim cijenama usluga ili nižim ukoliko su postignute u postupku ugovaranja, pri čemu se vrijednost usluge izražava u bodovima koji se primjenjuju prilikom programiranja zdravstvene zaštite, u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Vrijednost usluge u KM ovisi o vrijednosti boda.

VI. - POSTUPAK UGOVARANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 13.

(Postupak ugovaranja zdravstvene zaštite)

(1) Zdravstvena zaštita za osigurana lica Tuzlanskog kantona ugovara se kroz postupak dodjele ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te propisima donesenim na osnovu ovih zakona, Jedinstvenom metodologijom, propisom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, kao i propisima o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

(2) Ugovori se zaključuju saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

(Kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite)

(1) Obaveza Zavoda je da obezbijedi poštivanje odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona u smislu obezbjeđenja stalno dostupne i kontinuirane zdravstvene zaštite za osigurana lica Tuzlanskog kantona.

(2) U skladu sa stavom (1) ovog člana, a poštivajući načela zdravstvene zaštite, te obezbjeđenja kontinuiteta zdravstvene zaštite osiguranih lica Tuzlanskog kantona, u slučaju nemogućnosti blagovremenog zaključenja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite za 2026. godinu, zbog izmjene zakonskih i podzakonskih akata, uloženi žalbi u postupku ili eventualnog poništenja postupka, zaključit će se ugovori za pružanje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnim radnicima sa kojima je u 2025. godini bilo ugovoreno pružanje takve zdravstvene zaštite.

(3) Ugovori iz stava (2) ovog člana zaključit će se za period do zaključenja novih ugovora po sprovedenim i okončanim postupcima javne nabavke, uvažavajući finansijska sredstva utvrđena za 2026. godinu.

Član 15.

(Način dodjele ugovora za specifične djelatnosti)

(1) Dodjela ugovora za specifične djelatnosti vršit će se, na osnovu zakonskih i podzakonskih akata koji propisuju dodjelu ugovora, direktnom dodjelom ugovora isključivo određenim javnim zdravstvenim ustanovama.

(2) Dodjela ugovora za specifične djelatnosti iz stava (1) ovog člana odnosi se na:

a) javnozdravstvene djelatnosti koje su od interesa za Federaciju BiH,

b) pojedine djelatnosti utvrđene podzakonskim aktima

koje se isključivo obavljaju u određenim javnim zdravstvenim ustanovama,

c) mikrobiologiju sekundarnog nivoa za vanbolničke pacijente,

d) dodatne kriterije i posebne programe utvrđene stavovima nadležnih organa,

e) pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda koja su smještena van Kantona, a u skladu sa rješenjima centara za socijalni rad.

(3) Dodjela ugovora u smislu stava (2) tačka a) ovog člana podrazumijeva javnozdravstvene djelatnosti, i to: oblasti socijalne medicine, epidemiologije i higijene i hitne medicinske pomoći.

(4) Dodjela ugovora u smislu stava (2) tačka b) ovog člana podrazumijeva djelatnosti: centar za rani rast i razvoj, centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata u dobi 6-18 godina, savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju, preventivno-promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima, preventivni pregledi školske djece i javnozdravstvena djelatnost medicine rada sekundarnog nivoa.

(5) Dodjela ugovora iz stava (2) tačka c) ovog člana podrazumijeva dodjelu ugovora bolničkim i vanbolničkim javnim zdravstvenim ustanovama pod uslovom da su obezbijeđeni kadar, prostor i oprema za obavljanje ove djelatnosti, a iz razloga dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda.

VII. - UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 16.

(Nivoi zdravstvene zaštite)

Na osnovu odredbi člana 32. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a kao poseban oblik zdravstvene zaštite stanovništva se ostvaruje i organizacijom javnog zdravstva.

VII. A – PRIMARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 17.

(Zdravstvena zaštita na primarnom nivou)

(1) Zdravstvena zaštita na primarnom nivou se realizuje kroz djelatnost porodične medicine i ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

(2) Zdravstvenu zaštitu za djelatnost porodične medicine osigurana lica Zavoda ostvaruju slobodnim izborom doktora medicine kojeg, u pravilu, biraju prema mjestu prebivališta, odnosno boravka u skladu sa važećim propisom koji reguliše navedenu oblast.

(3) Zdravstvena zaštita za ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite utvrđene Programom prioritetno se ostvaruje u zdravstvenim ustanovama prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osiguranog lica.

Član 18.

(Porodična medicina)

Zdravstvena zaštita za djelatnost porodične medicine se ugovara sa domovima zdravlja i privatnim zdravstvenim radnicima sa područja Tuzlanskog kantona, za ljekare koji se nalaze na Listi doktora.

Član 19.

(Javni poziv za porodičnu medicinu)

(1) U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati sve domove zdravlja, odnosno privatne zdravstvene radnike sa područja Tuzlanskog kantona, a koji se nalaze u mreži zdravstvene djelatnosti, da dostave svoje

ponude za ugovaranje porodične medicine za područje općine/ grada u kojoj se nalazi sjedište ponuđača.

(2) U slučaju da mreža zdravstvene djelatnosti ne bude utvrđena do momenta objavljivanja Javnog poziva u skladu sa članom 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona, Zavod će pozvati sve domove zdravlja, odnosno privatne zdravstvene radnike sa područja Tuzlanskog kantona.

(3) Javni poziv će biti otvoren do 30.06.2026. godine.

Član 20.

(Uslovi za učestvovanje za porodičnu medicinu)

Pravo učešća po javnom pozivu imaju domovi zdravlja i privatni zdravstveni radnici koji pored općih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

a) da je mjesto pružanja usluga, odnosno sjedište ponuđača, na području općine/grada Tuzlanskog kantona u skladu sa lotom za koji se dostavlja ponuda;

b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti;

d) da se ljekari koji apliciraju za nosioca tima nalaze na Listi doktora;

e) da ima sastav tima u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 21.

(Kriterij za dodjelu ugovora za porodičnu medicinu)

Ugovori će se dodijeliti svim domovima zdravlja i privatnim zdravstvenim radnicima koji ispune opće i posebne uslove i prihvate utvrđenu vrijednost kapitacije.

Član 22.

(Model finansiranja za porodičnu medicinu)

(1) Finansiranje porodične medicine vršit će se po Modelu 2 iz člana 12. stav (1) tačka b) ove odluke.

(2) Finansiranje novoformiranih timova porodične medicine, koji izvrše ugovaranje pružanja usluga u toku kalendarske godine, će se vršiti na osnovu registrovanog broja osiguranih lica, počevši od prvog dana narednog mjeseca od momenta potpisivanja ugovora.

(3) Popunjenost tima porodične medicine se dokazuje dostavljanjem izjava o izboru doktora u skladu sa važećim propisom koji reguliše navedenu oblast.

(4) Ukupan finansijski okvir za finansiranje porodične medicine predstavlja iznos utvrđen planskim dokumentima Zavoda, koji je utvrđen na osnovu ukupnog broja osiguranih/ registrovanih lica u prethodnoj godini.

(5) U slučaju povećanja broja lica koji se koriste za mjesečni obračun, iznad broja koji je bio osnov za plansku poziciju, obračun će se vršiti na broj lica koji je bio osnov za plansku poziciju.

(6) Izuzetno, a u skladu sa stavom Ministarstva, obračun sredstava za neregistrovana osigurana lica će se vršiti po sistemu plaćanja za porodičnu medicinu i dodavat će se obračunatim sredstvima za javne zdravstvene ustanove domove zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona koji su u obavezi da pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite svim osiguranim licima.

Član 23.

(Ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite)

(1) Ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite obuhvataju:

- a) zdravstvenu njegu u zajednici i vanbolničku palijativnu njegu;
- b) zdravstvenu zaštitu djece u dobi 0-6 godina;
- c) centar za imunizaciju;
- d) zdravstvenu zaštitu žena;
- e) zdravstvenu zaštitu kod specifičnih i nespecifičnih plućnih bolesti;
- f) zdravstvenu zaštitu zuba i usta;
- g) laboratorijsku dijagnostiku;
- h) radiološku dijagnostičku djelatnost;
- i) ultrazvučnu dijagnostiku;
- j) centar za mentalno zdravlje u zajednici;
- k) fizikalnu rehabilitaciju;
- l) apotekarsku djelatnost za vlastite potrebe;
- m) hitnu medicinsku pomoć;
- n) higijensko-epidemiološku zaštitu;
- o) centar za psihofizičke i mentalne poteškoće djece 6-18 godina;

p) centar za rani rast i razvoj.

(2) Za djelatnosti iz stava (1) ovog člana, tačke a) do l) će se provesti postupak ugovaranja u skladu sa članom 13. ove odluke.

(3) Djelatnosti iz stava (1) ovog člana, tačke m) i n) će se, u skladu sa članom 15. ove odluke, dodijeliti domicilnom domu zdravlja.

(4) Djelatnosti iz stava (1) ovog člana, tačke o) i p) na osnovu člana 15. ove odluke dodijelit će se u skladu sa Programom.

Član 24.

(Javni poziv za ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite)

(1) U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, a koje se nalaze u mreži zdravstvene djelatnosti, da dostave svoje ponude za ugovaranje djelatnosti iz člana 23. stav (1) tačke a) do l) ove odluke.

(2) U slučaju da mreža zdravstvene djelatnosti ne bude utvrđena do momenta objavljivanja Javnog poziva, u skladu sa članom 76. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona, Zavod će pozvati sve domove zdravlja odnosno privatne zdravstvene radnike sa područja Tuzlanskog kantona.

(3) Javnim pozivom će se omogućiti učešće i izbor ponuđača po pojedinim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona.

(4) Javnim pozivom će se omogućiti aplikacija zdravstvenih ustanova za pojedine djelatnosti u skladu sa raspoloživim kapacitetima zdravstvene ustanove.

Član 25.

(Uslovi za učestvovanje za ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite)

Pravo učešća po javnom pozivu imaju zdravstvene ustanove koje, pored općih uslova, ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- a) da je sjedište zdravstvene ustanove, na području Tuzlanskog kantona;
- b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;
- c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Član 26.

(Kriterij za izbor i dodjelu ugovora za ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite)

(1) Kriterij za odabir ponuđača je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijima:

- a) kvalitet pružanja usluga zdravstvene zaštite – 90%;
- b) operativni troškovi u smislu pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim licima – 10%.

(2) Podkriterij kvalitet pružanja usluga zdravstvene zaštite će se, u skladu sa načelima pristupačnosti, dostupnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, bodovati prema obimu obuhvaćenosti zdravstvenih djelatnosti koje su predmet nabavke prema sljedećoj formuli:

$K = Kp / Ku \times 90$, pri čemu je:

K – ukupan broj bodova koje će dobiti ponuđač na osnovu ponude;

Kp – nivo obuhvaćenosti Programa ostalih djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite iskazan u broju ponuđenih zdravstvenih djelatnosti, a na osnovu angažovanog kadra u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

Ku – ukupan broj zdravstvenih djelatnosti koje su predmet poziva;

90 – maksimalan broj bodova.

(3) Podkriterij operativnih troškova u smislu pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim licima će se bodovati na sljedeći način:

O = 10 bodova se dodjeljuje ponuđačima čije je sjedište na području općine/grada za koju je data ponuda;

O = 0 bodova se dodjeljuje ponuđačima čije je sjedište van područja općine/grada za koju je data ponuda.

(4) Ukupan broj bodova će se računati sljedećom formulom:
T = K + O.

(5) Dodjela ugovora izvršit će se nakon izvršenog bodovanja i pregovora, a u svrhu dodjele svih djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

(6) Ukoliko je jedan ponuđač najuspješniji za djelatnosti iz dvije ili više općina/gradova dodijelit će se jedan ugovor za sve djelatnosti.

Član 27.

(Uzimanje laboratorijskih uzoraka)

(1) Sa izabranim ponuđačem sa kojim se ugovara djelatnost laboratorijske dijagnostike primarnog nivoa bit će ugovoreno uzimanje uzoraka, pakovanje i dostavljanje istih u laboratorij zdravstvene ustanove sa kojom je ugovorena djelatnost laboratorijske dijagnostike sekundarnog i tercijarnog nivoa, kao i preuzimanje gotovih nalaza.

(2) Izabrani ponuđač, sa kojim je ugovoreno pružanje laboratorijske dijagnostike sekundarnog i tercijarnog nivoa, obavezan je da, za pružanje usluga iz stava (1) ovog člana, obezbijedi potrebne količine odgovarajućeg potrošnog materijala za uzimanje uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku.

Član 28.

(Rizici)

(1) Prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite primarnog nivoa sa izabranim ponuđačima se ugovaraju rizici, i to:

a) rizik prekoračenja troškova kod propisivanja lijekova na recept,

b) rizik propisivanja lijekova suprotno utvrđenim doktrinarnim pristupima, odnosno vodičima za propisivanje lijekova,

c) rizik utvrđivanja privremene spriječenosti za rad osiguranih lica suprotno propisima koji regulišu predmetnu oblast i

d) rizik upućivanja na CT, MRI i druge dijagnostičke usluge suprotno utvrđenim procedurama i doktrinarnim pristupima.

(2) Prilikom obračuna ugovorenih rizika Zavod će vršiti korekciju isplate ugovorene naknade, u skladu sa aktima Zavoda.

Član 29.

(Sredstva programirana za dodatne kriterije i pripadajuće dijelove programa zdravstvene zaštite)

(1) Prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite primarnog nivoa, Zavod će izabranim ponuđačima zdravstvene zaštite dodijeliti pripadajući dio sredstava po osnovu programiranih dodatnih kriterija i/ili pripadajućih dijelova programa zdravstvene zaštite, u skladu sa članom 15. ove odluke.

(2) Zavod će, u skladu sa razvojnom strategijom Kantona i finansijskim mogućnostima, sufinansirati nabavku ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Član 30.

(Model finansiranja za ostale djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite)

(1) Finansiranje ostalih djelatnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite vršit će se po Modelu 1 iz člana 12. stav (1) tačka a) ove odluke.

(2) Finansiranje iz stava (1) ovog člana obuhvata sredstva koja su predmet javnog poziva, sredstva programirana za dodatne kriterije i pripadajuće dijelove programa zdravstvene zaštite i korekcije po osnovu ugovorenih rizika.

VII. B – SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA VANBOLNIČKOG NIVOA

Član 31.

(Vanbolnička specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita)

(1) Vanbolnička specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita obuhvata:

- a) opću internističku zdravstvenu zaštitu,
- b) pedijatriju,
- c) medicinu rada,
- d) opću hirurgiju,
- e) ginekologiju i akušerstvo,
- f) savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju,
- g) savjetovalište za rani fertilitet,
- h) neurologiju,
- i) otorinolaringologiju,
- j) oftalmologiju,
- k) ortopediju,
- l) dermatologiju,
- m) bolesti usta – oralna medicina i parodontologija,
- n) bolesti zuba – dentalna medicina i endodoncija,
- o) ortodonciju,
- p) pedodonciju,
- q) oralnu hirurgiju,
- r) stomatološku protetiku.

(2) Ciljem obezbjeđenja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite na cijelom području Tuzlanskog kantona, djelatnosti iz stava (1) ovog člana mogu se istovremeno ugovoriti sa više zdravstvenih ustanova u skladu sa instrukcijom Ministarstva.

(3) Za djelatnosti iz stava (1) ovog člana, izuzev za tačku f), će se provesti postupak ugovaranja u skladu sa članom 13. ove odluke.

(4) Djelatnost iz stava (1) tačka f) će se, u skladu sa članom 15. ove odluke, dodijeliti najvećem domu zdravlja na području Kantona.

(5) Djelatnost iz stava (1) tačka k) će se, u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dodijeliti zdravstvenim ustanovama nivoa bolničke zdravstvene zaštite.

Član 32.**(Javni poziv za vanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu)**

(1) U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje ponude za ugovaranje djelatnosti iz člana 31. stav (1) ove odluke, izuzev za tačku f) istog stava.

(2) Javnim pozivom će se omogućiti učešće i izbor ponuđačima po pojedinim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona.

(3) Javnim pozivom će se omogućiti aplikacija zdravstvenih ustanova za pojedine djelatnosti u skladu sa raspoloživim kapacitetima zdravstvene ustanove.

Član 33.**(Uslovi za učestvovanje za vanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu)**

Pravo učešća po javnom pozivu imaju zdravstvene ustanove koje, pored općih uslova, ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

a) da je sjedište zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona;

b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Član 34.**(Kriterij za izbor i dodjela ugovora za vanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu)**

(1) Kriterij je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijima:

a) kvalitet pružanja usluga zdravstvene zaštite – 80%

b) operativni troškovi u smislu pristupačnosti ostalih nivoa zdravstvene zaštite – 20%

(2) Podkriterij kvalitet pružanja usluga zdravstvene zaštite će se, u skladu sa načelima pristupačnosti i dostupnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, bodovati prema obimu obuhvaćenosti zdravstvenih djelatnosti koje su predmet nabavke prema sljedećoj formuli:

$K = Kp / Ku \times 80$, pri čemu je:

K – ukupan broj bodova koje će dobiti ponuđač na osnovu ponude;

Kp – nivo obuhvaćenosti Programa iz specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite vanbolničkog nivoa iskazan u broju ponuđenih zdravstvenih djelatnosti, a na osnovu angažovanog kadra, u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

Ku – ukupan broj zdravstvenih djelatnosti koje su predmet ocjene;

80 – maksimalan broj bodova.

(3) Podkriterij pristupačnost ostalih nivoa zdravstvene zaštite će se, u skladu sa načelom kontinuiranosti zdravstvene zaštite i prirode specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, kojom se obezbjeđuje pružanje zdravstvenih usluga kao podrška primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, bodovati prema raspoloživosti usluga iz primarne i bolničke zdravstvene zaštite na sljedeći način:

P = 20 bodova se dodjeljuje ponuđačima koji raspolažu kapacitetima za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, odnosno obezbjeđuju dostupnost konsultativno-specijalističke djelatnosti u okviru iste ustanove u kojoj se vrši obrada i upućivanje pacijenata sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite,

P = 10 bodova se dodjeljuje ponuđačima koji raspolažu kapacitetima za pružanje usluga bolničke zdravstvene zaštite, odnosno obezbjeđuju dostupnost konsultativno-specijalističke djelatnosti u okviru iste ustanove u kojoj će se vršiti pružanje daljnjih tretmana pacijenta za kojima se ukaže potreba,

P = 0 bodova se dodjeljuje ponuđačima koji u okviru iste ustanove ne raspolažu kapacitetima za pružanje primarne ili bolničke zdravstvene zaštite.

(4) Ukupan broj bodova će se računati sljedećom formulom: $T = K + P$.

(5) Dodjela ugovora izvršit će se nakon izvršenog bodovanja i pregovora, a u svrhu dodjele svih djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

(6) Ukoliko je jedan ponuđač najuspješniji za djelatnosti iz dvije ili više općina/gradova dodijelit će se jedan ugovor za sve djelatnosti.

Član 35.

U slučaju da tokom procesa ugovaranja vanbolničke specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite za pojedine djelatnosti ne bude zainteresovanih ponuđača, u cilju poštivanja odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona u smislu obezbjeđenja stalno dostupne i kontinuirane zdravstvene zaštite za osigurana lica Tuzlanskog kantona, putem procesa pregovaranja će se obezbijediti pružanje zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama koje imaju potrebne kapacitete, a učestvuju u postupku ugovaranja.

Član 36.**(Sredstva programirana za dodatne kriterije i posebne programe)**

Prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite vanbolničkog specijalističkog nivoa, Zavod će davaocima usluga zdravstvene zaštite dodijeliti pripadajući dio sredstava po osnovu programiranih dodatnih kriterija i pripadajućih dijelova programa zdravstvene zaštite, u skladu sa članom 15. ove odluke.

Član 37.**(Model finansiranja za vanbolničku specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu)**

(1) Finansiranje zdravstvene zaštite vanbolničkog specijalističkog nivoa vršit će se po Modelu 1 iz člana 12. stav (1) tačka a) ove odluke.

(2) Finansiranje iz stava (1) ovog člana obuhvata sredstva koja su predmet javne nabavke, sredstva programirana za dodatne kriterije i pripadajuće dijelove programa zdravstvene zaštite i korekcije po osnovu ugovorenih rizika.

VII. C - BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (SEKUNDARNOG I TERCIJARNOG NIVOA)**Član 38.****(Bolnička zdravstvena zaštita)**

(1) Bolnička zdravstvena zaštita obuhvata:

a) specijalističko-konsultativnu bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa,

b) dijagnostičku djelatnost za nehospitalizirane pacijente sekundarnog nivoa,

c) dijagnostičku djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente sekundarnog nivoa,

d) bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa,

e) specijalističko-konsultativnu bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa,

f) dijagnostičku djelatnost za nehospitalizirane pacijente tercijarnog nivoa,

g) dijagnostičku djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente tercijarnog nivoa i

h) bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa.

(2) Pod bolničkom zdravstvenom zaštitom, u smislu ove odluke, ne podrazumijeva se dio djelatnosti Fizijatrija – produžena medicinska rehabilitacija, koja je važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćena bolničkom zdravstvenom zaštitom sekundarnog nivoa, a koja će se pružati u skladu sa programom zdravstvene zaštite za produženu medicinsku rehabilitaciju.

(3) Djelatnosti navedene u članu 15. ove odluke, a koje su sastavni dio bolničke zdravstvene zaštite, ugovorit će se sa javnim zdravstvenim ustanovama bolničkog i vanbolničkog nivoa u cilju obezbjeđenja dostupnosti zdravstvene zaštite.

(4) Pored djelatnosti navedenih u stavu (1) ovog člana, Zavod će, u skladu sa Finansijskim planom Zavoda za 2026. godinu, finansirati Operativne programe lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove za opću i pedijatrijsku populaciju u ustanovi najvišeg nivoa zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.

Član 39.

(Javni poziv za bolničku zdravstvenu zaštitu)

(1) U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, da dostave svoje ponude za ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite, u skladu sa utvrđenim Programom.

(2) Dio bolničke zdravstvene zaštite, koji bude predmet posebnog odnosno izdvojenog programa zdravstvene zaštite, u skladu sa instrukcijama Ministarstva, će se ugovarati putem posebnog odnosno odvojenog javnog poziva.

Član 40.

(Uslovi za učestvovanje za bolničku zdravstvenu zaštitu)

Pravo učešća po javnom pozivu imaju zdravstvene ustanove koje pored općih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

a) da je sjedište zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona;

b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti;

d) da u svom sastavu imaju organizovane službe/jedinice u skladu sa članom 102. Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

e) da prihvataju pružanje svih zdravstvenih djelatnosti obuhvaćenih nivoima zdravstvene zaštite iz člana 38. stav (1) ove odluke.

Član 41.

(Kriterij za izbor i dodjela ugovora za bolničku zdravstvenu zaštitu)

(1) Bolnička zdravstvena zaštita će se ugovoriti sa jednim ponuđačem, u skladu sa načelom kontinuiranosti zdravstvene zaštite kako je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, u cilju obezbjeđenja multidisciplinarnog pristupa, funkcionalne povezanosti i usklađenosti pružanja svih nivoa zdravstvene zaštite.

(2) Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji ispunji opće i posebne uslove.

(3) U slučaju da dva ili više ponuđača ispune opće i posebne uslove ugovor će se dodijeliti nakon provedenih pregovora.

(4) Prilikom provođenja pregovora izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti na osnovu sljedećih kriterija:

a) broj i struktura kadra koji će biti angažovan na izvršenju ugovora u smislu da će prednost imati ponuđač sa većim kadrovskim kapacitetom za neprekidno pružanje zdravstvene zaštite (slučajevi privremene spriječenosti za rad, plaćena i neplaćena odsustva i dr),

b) mogućnost ostvarivanja multidisciplinarnog pristupa, te funkcionalne povezanosti po nivoima zdravstvene zaštite (sekundarni – tercijarni i konsultativno-specijalistički – bolnički) u pružanju bolničke zdravstvene zaštite,

c) spremnost ponuđača da u slučaju povećane potrebe (stanja epidemije, pandemije, prirodnih nesreća i slično) pruži zdravstvene usluge svim pacijentima kojima je potrebna zdravstvena zaštita, odnosno mogućnost privremenog povećanja kapaciteta određenih organizacionih jedinica u cilju zadovoljavanja uvećanih potreba za liječenjem.

Član 42.

(Sredstva programirana za dodatne kriterije i posebne programe)

Prilikom ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite Zavod će davaocima usluga zdravstvene zaštite dodijeliti pripadajući dio sredstava po osnovu programiranih dodatnih kriterija i/ili pripadajućih dijelova programa zdravstvene zaštite, u skladu sa članom 15. ove odluke.

Član 43.

(Model finansiranja za bolničku zdravstvenu zaštitu)

(1) Finansiranje bolničke zdravstvene zaštite vršit će se po Modelu 1 iz člana 12. stav (1) tačka a) ove odluke.

(2) Finansiranje iz stava (1) ovog člana obuhvata sredstva koja su predmet javnog poziva, sredstva programirana za dodatne kriterije i pripadajuće dijelove programa zdravstvene zaštite i korekcije po osnovu ugovorenih rizika.

VII. D - FARMACEUTSKE USLUGE

Član 44.

(Javni poziv za farmaceutske usluge)

(1) U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati sve zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti i privatne apoteke koje imaju sjedište ili ogranak na području Tuzlanskog kantona da dostave svoje ponude za dodjelu ugovora za pružanje farmaceutskih usluga.

(2) Javni poziv iz prethodnog stava bit će otvoren do 30.11.2026. godine.

Član 45.

(Uslovi za učestvovanje za farmaceutske usluge)

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti i privatne apoteke koje pored općih uslova ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da je sjedište zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti i privatne apoteke, odnosno ogranka, na području Tuzlanskog kantona;

b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti;

d) da zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti kao poslovni subjekt i odgovorna lica istih nisu osuđivana pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru, ili pranje novca u skladu sa važećim propisima, odnosno da odgovorno lice privatne apoteke nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru, ili pranje novca u skladu sa važećim propisima.

Član 46.**(Model finansiranja za farmaceutske usluge)**

Finansiranje farmaceutskih usluga vršit će se po Modelu 3 iz člana 12. stav (1) tačka c) ove odluke.

Član 47.**(Vrijednost farmaceutske usluge i dežurstvo)**

(1) Odluku o utvrđivanju vrijednosti jedinice farmaceutske usluge donosi Upravni odbor Zavoda.

(2) Zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti koje Ministarstvo utvrdi kao dežurne apoteke imaju pravo na naknadu za dežurstvo koja će biti dodijeljena putem posebnog ugovora.

(3) Visinu naknade za realizaciju dežurstva po jednoj organizacionoj jedinici donosi Upravni odbor Zavoda.

Član 48.**(Kriterij za dodjelu ugovora za farmaceutske usluge)**

Ugovori će se dodijeliti svim ponuđačima koji ispunje opće i posebne uslove, po kriteriju najniže cijene, odnosno koji prihvate utvrđenu vrijednost iz člana 47. stav (1) ove odluke.

VII. E - DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE**Član 49.****(Javni poziv za dijagnostičke procedure)**

Zavod će, u skladu sa članom 13. ove odluke, putem javnih poziva pozvati sve zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje ponude za pružanje sljedećih dijagnostičkih procedura:

- a) CT-ambulantni,
- b) MRI-ambulantni,
- c) Oftalmološke usluge saglasno smjernicama,
- d) Mamografija,
- e) Papa test,
- f) Druge dijagnostičke procedure utvrđene stavom Ministarstva zdravstva i Finansijskim planom Zavoda.

Član 50.**(Uslovi za učestvovanje za dijagnostičke procedure)**

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve zdravstvene ustanove koje, pored općih uslova, ispunjavaju sljedeće uslove:

- a) da je registrovana organizaciona jedinica zdravstvene ustanove za pružanje usluga iz člana 49. ove odluke, na području Tuzlanskog kantona;
- b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;
- c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Član 51.**(Model finansiranja za dijagnostičke procedure)**

Finansiranje dijagnostičkih procedura vršit će se po Modelu 3 iz člana 12. stav (1) tačka c) ove odluke.

Član 52.**(Kriterij za odabir i dodjela ugovora za dijagnostičke procedure)**

- (1) Kriterij za odabir ponuđača je najniža ponuđena cijena.
- (2) Ponuđačima koji ponude višu cijenu od najniže će biti ponuđena mogućnost prihvaćanja najniže ponuđene cijene.
- (3) Dodjela ugovora izvršit će se nakon pregovora.
- (4) Ugovor će se dodijeliti svim ponuđačima koji ispunje opće i posebne uslove i prihvate najnižu cijenu.

VII. F - JAVNO ZDRAVSTVENA DJELATNOST**Član 53.****(Javnozdravstvena djelatnost)**

Javnozdravstvena djelatnost podrazumijeva djelatnost javnog zdravstva na nivou Kantona, preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladih u školama i fakultetima, preventivne preglede školske djece i javnozdravstvenu djelatnost medicine rada sekundarnog nivoa.

Član 54.**(Dodjela ugovora za javnozdravstvenu djelatnost)**

(1) U skladu sa članom 15. ove odluke:

- a) javnozdravstvena djelatnost za područje Kantona će se obezbijediti zaključivanjem ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona,
 - b) preventivno-promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima će se obezbijediti zaključivanjem ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona,
 - c) preventivni pregledi školske djece će se obezbijediti zaključivanjem ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i domovima zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona,
 - d) javnozdravstvena djelatnost medicine rada sekundarnog nivoa će se obezbijediti zaključivanjem ugovora sa najvećim domom zdravlja na području Kantona.
- (2) Zdravstvene ustanove kojima se ponudi ugovor za realizaciju javnozdravstvene djelatnosti obavezne su dostaviti podatke o angažovanom kadru za specifične djelatnosti, a u skladu s važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
- (3) U cilju lakše realizacije postupka ugovaranja i kasnije realizacije ugovora zdravstvena zaštita iz stava (1) tačka c) ovog člana će se ugovoriti putem ugovora o pružanju ostalih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, a zdravstvena zaštita iz stava (1) tačka d) ovog člana putem ugovora o pružanju usluga vanbolničke specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Član 55.**(Model finansiranja za javnozdravstvenu djelatnost)**

Finansiranje javnozdravstvene djelatnosti vršit će se po Modelu 1 iz člana 12. stav (1) tačka a) ove odluke.

VII. G - POSEBNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**Član 56.****(Javni poziv za produženu medicinsku rehabilitaciju)**

U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati sve zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje ponude za dodjelu ugovora za pružanje produžene medicinske rehabilitacije.

Član 57.**(Uslovi za učestvovanje za produženu medicinsku rehabilitaciju)**

- (1) Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve zdravstvene ustanove koje, pored općih uslova, ispunjavaju sljedeće uslove:
- a) da je sjedište zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona;
 - b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;
 - c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti;
 - d) da ponuđači posjeduju dokaz o zaposlenom kadru za cijeli sastav tima, u skladu sa važećim standardima i

normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, za djelatnosti za koje se vrši prijava odnosno dostavlja ponuda;

e) da ponuđači posjeduju kapacitet iskazan u broju raspoloživih kreveta za ponuđeni broj timova u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i da imaju obezbijeđene uslove u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama.

(2) U slučaju podugovaranja produžene medicinske rehabilitacije, podugovarač mora ispunjavati opće uslove iz člana 6. stav (1) ove odluke i posebne uslove iz stava (1) ovog člana.

Član 58.

(Model finansiranja za produženu medicinsku rehabilitaciju)

Finansiranje usluga produžene medicinske rehabilitacije vršit će se po Modelu 4 iz člana 12. stav (1) tačka c) ove odluke.

Član 59.

(Kriterij za odabir i dodjela ugovora za produženu medicinsku rehabilitaciju)

(1) Kriterij za odabir ponuđača je najniža ponuđena cijena.
(2) Ponuđačima koji ponude višu cijenu od najniže će biti ponuđena mogućnost prihvatanja najniže ponuđene cijene.

(3) Ugovor će se dodijeliti svim ponuđačima koji ispune opće i posebne uslove i prihvate najnižu cijenu.

Član 60.

(Javni poziv za skrining programe)

U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati sve zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje ponude za ugovaranje skrining programa.

Član 61.

(Uslovi za učestvovanje za skrining programe)

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve zdravstvene ustanove koje, pored općih uslova, ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da je sjedište zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona;

b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Član 62.

(Model finansiranja za skrining programe)

Finansiranje usluga skrininga vršit će se po Modelu 3 iz člana 12. stav (1) tačka c) ove odluke.

Član 63.

(Kriterij za odabir i dodjela ugovora za skrining programe)

(1) Kriterij za odabir ponuđača je najniža ponuđena cijena.
(2) Ponuđačima koji ponude višu cijenu od najniže će biti ponuđena mogućnost prihvatanja najniže ponuđene cijene.

(3) Ugovor će se dodijeliti svim ponuđačima koji ispune opće i posebne uslove i prihvate najnižu cijenu.

Član 64.

(Javni poziv za zdravstvenu zaštitu zuba u općoj anesteziji)

(1) U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem

javnog poziva pozvati sve zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje ponude za ugovaranje zdravstvene zaštite zuba u općoj anesteziji za osobe sa posebnim potrebama.

(2) Zbog specifičnosti usluga zdravstvene zaštite zuba za osobe sa posebnim potrebama, koje obuhvataju više nivoa zdravstvene zaštite, javnim pozivom će se omogućiti učešće grupe ponuđača u postupku ugovaranja.

Član 65.

(Uslovi za učestvovanje za zdravstvenu zaštitu zuba u općoj anesteziji)

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve zdravstvene ustanove koje, pored općih uslova, ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da je sjedište zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona;

b) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

c) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Član 66.

(Model finansiranja za zdravstvenu zaštitu zuba u općoj anesteziji)

Finansiranje usluga zdravstvene zaštite zuba u općoj anesteziji za osobe sa posebnim potrebama vršit će se po Modelu 3 iz člana 12. stav (1) tačka c) ove odluke.

Član 67.

(Kriterij za odabir i dodjela ugovora za zdravstvenu zaštitu zuba u općoj anesteziji)

(1) Kriterij za odabir ponuđača je najniža ponuđena cijena.

(2) Ponuđačima koji ponude višu cijenu od najniže će biti ponuđena mogućnost prihvatanja najniže ponuđene cijene.

(3) Ugovor će se dodijeliti svim ponuđačima koji ispune opće i posebne uslove i prihvate najnižu cijenu.

Član 68.

(Sufinansiranje troškova hemodijalize)

Zavod će ugovoriti sufinansiranje troškova hemodijalize sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge hemodijalize osiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, a koje imaju zaključen ugovor sa Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja o pružanju usluga hemodijalize.

VII. H - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA OSIGURANA LICA SMJEŠTENA VAN KANTONA

Član 69.

(Obezbjedenje zdravstvene zaštite za osigurana lica smještena van Tuzlanskog kantona)

Za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda koja su smještena van područja Tuzlanskog kantona, Zavod će zaključiti ugovore u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 70.

(Model finansiranja zdravstvene zaštite za osigurana lica smještena van Tuzlanskog kantona)

Finansiranje zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda koja su smještena van područja Tuzlanskog kantona vršit će se po modelima utvrđenim u članu 12. ove odluke, a shodno zaključenim ugovorima iz člana 69. ove odluke.

VII. I - DEFICITARNE USLUGE**Član 71.****(Pojam deficitarnih usluga)**

(1) Pod deficitarnim uslugama smatraju se zdravstvene usluge koje se nalaze u nomenklaturi zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a ne mogu se pružiti u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

(2) Lista deficitarnih usluga bit će utvrđena aktom Ministarstva.

(3) Sredstva za obezbjeđenje finansiranja deficitarnih usluga bit će utvrđena u Finansijskom planu Zavoda.

Član 72.**(Javni poziv za deficitarne usluge)**

U skladu sa članom 13. ove odluke, Zavod će putem javnog poziva pozvati sve zdravstvene ustanove sa područja Bosne i Hercegovine da dostave svoje ponude za dodjelu ugovora za pružanje deficitarnih usluga.

Član 73.**(Uslovi za učestvovanje za deficitarne usluge)**

(1) Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve zdravstvene ustanove koje ispunjavaju opće uslove i sljedeće posebne uslove:

a) da je okončan postupak akreditacije/certifikacije u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ili da je postupak pokrenut i aktivan;

b) da su ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

(2) Zdravstvene ustanove koje zaključe ugovor sa Zavodom u 2026. godini, a koji se između ostalog odnosi i na pružanje zdravstvenih usluga sa liste deficitarnih usluga, nemaju pravo učešća u postupku ugovaranja deficitarnih usluga.

Član 74.**(Model finansiranja za deficitarne usluge)**

Finansiranje deficitarnih usluga vršit će se po Modelu 3 iz člana 12. stav (1) tačka c) ove odluke.

Član 75.**(Kriterij za odabir ponuđača i dodjela ugovora za deficitarne usluge)**

(1) Kriterij za odabir ponuđača je najniža ponuđena cijena.

(2) Ponuđačima koji ponude višu cijenu od najniže će biti ponuđena mogućnost prihvaćanja najniže ponuđene cijene.

(3) Ugovor će se dodijeliti svim ponuđačima koji ispune opće i posebne uslove i prihvate najnižu cijenu.

VIII. - REALIZACIJA UGOVORA**Član 76.****(Dostupnost zdravstvene zaštite i liste čekanja)**

(1) Zdravstvene usluge se pružaju osiguranom licu po mogućnosti odmah.

(2) Zdravstvenu zaštitu na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene djelatnosti osigurana lica Zavoda ostvaruju na osnovu uputnice ovlaštenog doktora primarne zdravstvene zaštite.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, osigurano lice zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.

(4) Zakazivanje pregleda i drugih vrsta zdravstvenih usluga vrši se samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima, kao i u slučajevima boljeg korištenja radnog vremena i smanjenja čekanja pacijenata.

(5) Zdravstvene ustanove, koje iz opravdanih razloga

moraju naručivati osigurana lica na pregled, obavezna su sačiniti listu čekanja uzimajući u obzir medicinske indikacije pacijenata.

(6) Liste čekanja ne mogu se utvrđivati za zdravstvene usluge koje su hitne i vrijeme čekanja ne može biti takvo da ugrozi zdravlje ili život pacijenta.

(7) Liste čekanja se utvrđuju na način da se usluge iskazuju po nomenklaturi zdravstvenih usluga, u koju ne spadaju zdravstvene usluge koje nisu hitne, kao ni kontrolni pregledi. Lista čekanja na pružanje zdravstvene usluge ne može biti duža od 90 dana.

(8) Ugovorne zdravstvene ustanove su dužne svaki mjesec, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati Zavodu i Ministarstvu tačno utvrđene liste čekanja.

Član 77.**(Korištenje zdravstvene zaštite izvan ugovornih ustanova)**

(1) Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno, ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smije upućivati osigurano lice da lično o svom trošku nabavi lijekove, potrošne ili ugradbene materijale te ortopedska i druga pomagala ukoliko se isti obezbjeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno, ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smiju upućivati osigurano lice Zavoda da o vlastitom trošku provede terapijski i/ili dijagnostički postupak, koji su obavezni u skladu sa ugovorom pružiti osiguranom licu, ukoliko se isti obezbjeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(3) U slučaju da, nakon zaključenja ugovora sa Zavodom, dođe do nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza koja je privremenog karaktera, ugovorna zdravstvena ustanova je dužna, radi kontinuiteta u pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda, obezbijediti pružanje zdravstvene zaštite u drugoj zdravstvenoj ustanovi i o tome blagovremeno obavijestiti Zavod.

(4) U slučaju da zdravstvena ustanova, odnosno, ugovorni privatni zdravstveni radnik postupe suprotno odredbama stavova (1), (2) i (3) ovog člana stvarno nastali troškovi pružanja zdravstvene zaštite za usluge koje se nalaze u nomenklaturi zdravstvenih usluga, kao i troškovi nabavke lijekova, potrošnog ili ugradbenog materijala, padaju na teret te zdravstvene ustanove.

Član 78.**(Zdravstvena zaštita ino osiguranih lica)**

Ugovorni subjekti ugovaranja iz člana 5. stav (1) tačka b) ove odluke dužni su pružati ugovoreni sadržaj zdravstvenih usluga i ino osiguranim licima na osnovu obima prava iskazanog u bolesničkom listu, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Član 79.**(Odgovornost za nenamjensko trošenje)**

Direktor ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno, ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse, svako iz svoje nadležnosti, obavezni su u okviru ugovorenih sredstava osigurati osiguranim licima zdravstvenu zaštitu koju su sa Zavodom ugovorili, te odgovaraju za nenamjensko trošenje sredstava osiguranih za provođenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 80.**(Integrirani zdravstveni informacioni sistem)**

(1) Subjekti ugovaranja iz člana 5. stav (1) tačke b) i c) ove odluke koji zaključuju ugovor sa Zavodom dužni su da obezbijede tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku razmjenu podataka sa informacionim sistemom

Zavoda, te da koriste funkcionalnosti poslovno-informacionog sistema Zavoda kao što su web servisi, web aplikacije i slično.

(2) Subjekti ugovaranja iz člana 5. stav (1) tačke b) i c) ove odluke su u obavezi da u periodu važenja ugovora prate promjene u informacionom sistemu Zavoda i tehničkim uputstvima i da ih u predviđenom roku prenesu u svoj informacioni sistem.

(3) Subjekti ugovaranja iz člana 5. stav (1) tačke b) i c) ove odluke su obavezni da učestvuju u implementaciji integrisanog zdravstvenog informatičkog sistema.

IX. - MONITORING, EVALUACIJA, NADZOR I KONTROLA

Član 81.

(Monitoring i evaluacija)

(1) Za ocjenu ostvarivanja ugovorenih programa i zdravstvenih usluga bilo kojeg vida zdravstvene zaštite vrši se kontinuirano monitoring i evaluacija.

(2) Monitoringom se prati izvršavanje ugovorenog obima i sadržaja Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga, regulišu i mjere zdravstveni ishodi, rezultati, kvalitet, efikasnost i pravičnost.

(3) Evaluacija podrazumijeva:

a) Ocjenu do kojeg stepena su ostvareni definisani ciljevi efektivnosti;

b) Ocjenu načina postizanja ostvarenih rezultata efektivnosti i

c) Utvrđivanje odnosa između postignutih efekata, poduzetih mjera i utrošenih sredstava, odnosno postignute efikasnosti.

Član 82.

(Pokazatelji za ocjenu)

(1) Pokazatelji za ocjenu ostvarivanja Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju se posebno za svaki vid zdravstvene zaštite.

(2) Izbor pokazatelja će zavisići od utvrđenih ciljeva i od modela finansiranja zdravstvene zaštite.

(3) Pokazatelji za ocjenu Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja regulisani su Jedinstvenom metodologijom.

Član 83.

(Nadzor i kontrola)

Nadzor i kontrolu ugovornih ustanova po osnovu poštivanja ugovornih obaveza u smislu pružanja zdravstvene zaštite i provedbe prava iz zdravstvenog osiguranja vrši Zavod u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

X. - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 84.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-33-34546/25
Tuzla, 20.11.2025. godine

973

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 70. stav (8) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.11.2025. godine, donosi

O D L U K U

o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji za 2025. godinu

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji.

Član 2.

Raspodjela sredstava sa potrošačke jedinice iz člana 1. ove odluke vršit će se u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2025. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća i poduzetnici) i za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

Član 3.

Uslovi za dodjelu sredstava su:

a. da su registrovani, imaju sjedište i djeluju na području Tuzlanskog kantona ili imaju stalnog dopisnika sa područja Tuzlanskog kantona,

b. da posjeduju dozvolu za rad Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (odnosi se na radio i televizijske stanice),

c. da raspolažu tehničkim, prostornim i kadrovskim potencijalom za pružanje medijskih usluga,

d. da imaju izmirene zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa, zaključno sa 31. decembrom 2024. godine, te da su opravdali sredstva dobivena od Vlade Tuzlanskog kantona u prethodnoj godini sa pozicije iz člana 1. ove odluke,

e. da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje, ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela,

f. da dostavljeni programski sadržaj, sa akcentom na Tuzlanski kanton, obrađuje najmanje jednu od slijedećih aktivnosti:

- praćenje aktivnosti i izvještavanje o aktivnostima rada Vlade Tuzlanskog kantona, premijera Tuzlanskog kantona, kantonalnih ministarstava, te javnih ustanova ili preduzeća sa većinskim učešćem Tuzlanskog kantona u vlasništvu njihovog kapitala,

- afirmacija poduzetništva, obrtništva, umjetničkih i starih zanata,

- razvoj i unapređenje poljoprivrede,

- privredni razvoj, racionalno korištenje energije, racionalno korištenje prirodnih i mineralnih resursa, afirmacija korištenja obnovljivih izvora energije,

- afirmacija društvenog, kulturnog i turističkog razvoja, praćenje realizacije projekata investicijskog ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti obrazovanja, pravosuđa, putne infrastrukture, sigurnosti i zaštite okoline,

- promociju sporta kod djece i mladih ili su namijenjeni djeci i mladima.

Član 4.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

1. kvalitet dostavljenog programskog projekta,
2. kapacitet organizacije da provede programski projekat,
3. broj predstavljenih tematskih oblasti kroz dostavljeni programski projekat,
4. doseg subjekta aplikanta - broj pratilaca osnovnog službenog profila na društvenim mrežama (facebook, instagram), broj posjeta za web portale ili slušanost/gledanost radija/televizije,
5. kvalitet i uspješnost ranije realizovanih projekata, finansiranih ili sufinansiranih od strane Vlade Tuzlanskog kantona.

Član 5.

Uz prijavni obrazac, predlagač je dužan dostaviti i:

1. Rješenje o upisu u registar pravnih lica i Rješenje o razvrstavanju djelatnosti (originali ili ovjerene kopije),
2. Ugovor o radu, rješenje ili drugi pravni akt kojim se dokazuje stalni radni angažman dopisnika na području Tuzlanskog kantona (za medije koji su registrovani van područja Tuzlanskog kantona) (ovjerena kopija),
3. PBA3 obrazac dopisnika (za medije koji nisu registrovani na području Tuzlanskog kantona) (original ili ovjerena kopija),
4. Dokaz/potvrda nadležne poreske uprave Federacije BiH da se predmetni dopisnik nalazi na listi osoba kojima su uplaćivani porezi i doprinosi za 2025. godinu (za medije koji nisu registrovani na području Tuzlanskog kantona) (original ili ovjerena kopija),
5. Uvjerjenje o poreznoj registraciji i spesimen potpisa (original ili ovjerena kopija),
6. Programski projekat (emisije ili ciklus emisija, odnosno novinskih ili internet članaka) sa kojima se aplicira na javni poziv, sa kratkim opisom sadržaja i načina realizacije i utvrđenom dinamikom i planom emitovanja – štampanja,
7. Finansijski plan predloženog programskog/ih projekta/projekata, sa specifikacijom troškova (izrada, emitovanje, objavljivanje/izdavanje) i visinom sredstava koja se potražuju od Vlade Tuzlanskog kantona,
8. Dokaze o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa:
 - a. Uvjerjenje nadležne poreske uprave ili potvrda nadležne poreske uprave o zaključenom sporazumu o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama (original ili ovjerena kopija)
 - b. Uvjerjenje Uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena kopija),
9. Dokaze o nevođenju krivičnog postupka i nekažnjavanju:
 - a. Uvjerjenje o nevođenju krivičnog postupka i
 - b. Uvjerjenje o nekažnjavanju za podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje,
10. Izjavu ovlaštenog lica o organizaciji rada medija, broju zaposlenih, području koje medij pokriva, tehničkoj opremljenosti, obimu i strukturi vlastite produkcije, redovnom tiražu (odnosi se na štampane medije), gledanosti/slušanosti i posjećenosti, te broju pratilaca na društvenim mrežama i
11. Važeća dozvola RAK-a za emitovanje (za radio i televizijske stanice) (ovjerena kopija).

Član 6.

Sredstva za medije dodjeljuju se na osnovu javnog poziva za predlaganje programskih projekata koji čini sastavni dio ove odluke.

Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijave na javni poziv za raspodjelu sredstava se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Komisiji koju formira Vlada Tuzlanskog kantona.

Komisija će izvršiti evaluaciju i vrednovanje pristiglih programskih projekata, te sačiniti rang-listu programskih projekata, kao i prijedlog Programa raspodjele sredstava, te ga dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona radi donošenja.

Član 7.

Jedan predlagač može kandidovati najviše dva programska projekta.

Sredstva iz člana 2. ove odluke, mogu se raspoređivati na programske projekte u maksimalnom iznosu od 15.000 KM po projektu.

Član 8.

Po donošenju programa raspodjele sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona će, na prijedlog Komisije, donijeti pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima, kojim će se utvrditi, prava, obaveze i odgovornosti korisnika, način pravdanja dodijeljenih sredstava, te način izvještavanja.

Svaki korisnik sredstava je, za dodijeljena sredstva, dužan dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku utvrđenom odlukom o odobravanju sredstava, da realizuje sve aktivnosti u okviru programskog projekta, kao i da sve tekstove, emisije, priloge, reportaže ili druge oblike medijskog izvještavanja urađene u okviru projekta promoviše i putem zvaničnih profila na društvenim mrežama.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-11-34534/25
Tuzla, 20.11.2025. godine

974

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

O D L U K U**o usvajanju Akcionog plana****I.**

Usvaja se Akcioni plan Tuzlanskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2024-2027. i čini sastavni dio ove odluke.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-04-32035/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

AKCIONI PLAN Tuzlanskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2024–2027.

Glosarij pojmova i skraćenica korištenih u tekstu

TK	Tuzlanski kanton
Koordinacioni tim	Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona
KT TK	Kantonarno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
CSR	Centar za socijalni rad
CMZ	Centar za mentalno zdravlje
JLS	Jedinice lokalne samouprave
Zzz TK	Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
KUIP TK	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
MUP TK	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
OCD	Organizacije civilnog društva
PZ TK	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

1. UVOD

Trgovina ljudima predstavlja teško i složeno krivično djelo, te jedan od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava u savremenom društvu. Ova pojava ima dalekosežne posljedice po pojedince, zajednice i društva širom svijeta. Radi se o složenom problemu koji obuhvata iskorištavanje maloljetnih i punoljetnih osoba putem prisile, obmane, prevare ili zloupotrebe položaja, najčešće u svrhe seksualne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnog rada, prinudnog braka, činjenja krivičnih djela ili služenja u domaćinstvu.

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima, što ovu pojavu čini složenim problemom koji zahtijeva koordiniran, multisektorski i prilagođen odgovor svih nivoa vlasti. Shvatajući razmjere problema, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 62. sjednici održanoj 23.10.2024. godine usvojilo Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2024–2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Ovim dokumentom definisani su strateški ciljevi i smjernice za unapređenje borbe protiv trgovine ljudima u zemlji. Strategija naglašava potrebu za sveobuhvatnim pristupom koji uključuje prevenciju, zaštitu žrtava, efikasno procesuiranje počinitelja i jačanje partnerstva između svih nivoa vlasti i organizacija civilnog društva. Implementacija Strategije na entitetskom i kantonarnom nivou ključna je za njeno efektivno sprovođenje, imajući u vidu specifične potrebe i izazove s kojima se suočavaju lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Akcioni plan za provođenje Strategije na državnom nivou još nije donesen, što je u znatnoj mjeri usporilo donošenje akcionih planova na nivou kantona u Federaciji BiH. Akcioni plan Tuzlanskog kantona je pripremljen mnogo ranije, a odlaganje njegovog usvajanja, radi eventualnog usaglašavanja sa državnim Akcionim planom, imalo bi dalekosežne posljedice na stanje u društvu u pogledu suzbijanja trgovine ljudima u Tuzlanskom kantonu.

Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH, igra važnu ulogu u sprovođenju Strategije kroz njenu lokalizaciju i prilagođavanje specifičnim okolnostima. Formiranjem Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona od 2020. godine¹ (u daljnjem tekstu: Koordinacijski tim), kao stručnog tijela Vlade Tuzlanskog kantona sa mandatom za provođenje Strategije,

stvoreni su institucionalni preduslovi za usvajanje i realizaciju Akcionog plana Tuzlanskog kantona za sprovođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2024–2027. (u daljnjem tekstu: Akcioni plan). Akcioni plan definiše osnovne korake i prioritete usmjerene na identifikaciju, krivično gonjenje, zaštitu i podršku žrtvama trgovine ljudima, te jačanje institucionalnih kapaciteta za efikasno suočavanje s ovim problemom.

U narednom četverogodišnjem periodu programi i aktivnosti bit će usmjereni na suzbijanje najizraženijih oblika trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, i to: prostituciju i druge oblike seksualne eksploatacije, radnu eksploataciju stranih državljana u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu, eksploataciju djece u svrhu pornografije u realnom i digitalnom okruženju, trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, s posebnim naglaskom na marginalizovanu romsku djecu, te druge eventualne prisutne oblike i modalitete trgovine ljudima.

U okviru Akcionog plana, Tuzlanski kanton će posebnu pažnju posvetiti unapređenju međuinstitucionalne saradnje između policije, centara za socijalni rad, pravosudnih institucija, obrazovnih i zdravstvenih ustanova te organizacija civilnog društva. Aktivnosti će obuhvatiti preventivne mjere - edukaciju i podizanje svijesti među mladima i rizičnim grupama, jačanje kapaciteta za pravovremenu identifikaciju žrtava, obezbjeđivanje adekvatne podrške, zaštite i rehabilitacije žrtvama. Takođe, poseban fokus bit će stavljen na podršku pravosudnim i policijskim institucijama kako bi se obezbijedilo efikasno procesuiranje počinitelja i minimiziralo ponavljanje slučajeva trgovine ljudima.

Akcioni plan sadrži konkretne aktivnosti, rokove, odgovorne institucije i očekivane rezultate, čime se obezbjeđuje operativno sprovođenje strateških ciljeva na kantonarnom nivou. Sve aktivnosti sprovodit će se u okviru zakonskih nadležnosti relevantnih institucija, uz saradnju sa nevladinim organizacijama, privatnim sektorom i drugim akterima. Za praćenje realizacije Akcionog plana nadležni su koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona i Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona.

Provođenjem politika definisanih Strategijom i Akcionim planom, vlasti u Bosni i Hercegovini u Tuzlanskom kantonu, ne samo da doprinose ispunjavanju općih i posebnih strateških ciljeva u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, već i ispunjavaju međunarodne obaveze koje proizlaze iz ključnih dokumenata. Ovdje prvenstveno mislimo na Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i njenog pratećeg Protokola o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i djecom i Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima, te ispuniti preporuke koje su dali međunarodni mehanizmi za monitoring, prvenstveno Vijeće Evrope i Državni sekretarijat SAD-a. Također će se time ispuniti i preporuke Evropske komisije iz „Analitičkog izvještaja uz Mišljenje o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji”, te ostvariti napredak u ispunjavanju obaveza iz Direktive (EU) 2024/1712 Evropskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima.

2. PRAVNI OKVIR

Trgovina ljudima, kao samostalno krivično djelo, egzistira u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine od 2003. godine, kada je stupio na snagu Krivični zakon Bosne i Hercegovine (KZBiH). Uvrštavanjem ove inkriminacije u grupu krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim

1 - „Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 3/20

pravom, Bosna i Hercegovina je ispunila obavezu preuzetu potpisivanjem i ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, naročito ženama i djecom.

BiH kao država članica Vijeća Evrope potpisnica je Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, koja predstavlja sveobuhvatan međunarodni instrument u borbi protiv trgovine ljudima i koja sadrži odredbe, kako o krivičnom gonjenju tako i o zaštiti žrtava trgovine ljudima te, kao takva, predstavlja pomak na evropskom nivou, jer je prvi put definisan niz obaveznih pravila koja se odnose na zaštitu žrtava trgovine ljudima (Poglavlje III). Definicija trgovine ljudima propisana je članom 4. Konvencije Vijeća Evrope. Konvencija jasno propisuje da se trgovina ljudima odnosi i na „unutrašnju trgovinu ljudima“, odnosno trgovinu ljudima na teritoriji samo jedne države, gdje se kao žrtve pojavljuju građani te zemlje (član 2). Ova konvencija, također, izričito predviđa da trgovina ljudima ne mora biti vezana za organizovani kriminal (član 2). Konvencija Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima sadrži odredbe kojima se nastoji ojačati položaj žrtve trgovine ljudima u krivičnom postupku, bez povrede prava osumnjičenog (Poglavlje V). Istovremeno, Konvencija predviđa odredbe kojima bi se unaprijedila međunarodna saradnja u istrazi krivičnih djela trgovine ljudima.

BiH ima kompleksno ustavno, institucionalno i zakonodavno ustrojstvo, koje rezultira multipliciranjem nadležnosti i institucija nadležnih za postupanje u predmetima trgovine ljudima na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou i na nivou Brčko distrikta BiH. To ustrojstvo predstavlja poseban izazov kada se radi o složenom krivičnom djelu kao što je trgovina ljudima, koje zahtijeva sveobuhvatan, multidisciplinarni i koordiniran pristup. Nadležnost za krivično zakonodavstvo i krivičnopravni sistem je podijeljena između države, entiteta i Distrikta. Krivičnim zakonom Federacije BiH trgovina ljudima i trgovina osobama koje nisu navršile 18 godina inkriminisana je u članu 210a.² Pravila krivičnog postupka za područje Federacije BiH, prema kojima su dužni postupati učesnici u krivičnom postupku kada postupaju u krivičnim stvarima, kao što su krivična djela trgovine ljudima, propisana su Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Zakoni o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sadrže materijalno-pravne, procesno-pravne i izvršne odredbe koje se primjenjuju na maloljetne počiniocima krivičnih djela. Oni, također, sadrže određene odredbe o krivičnom postupku protiv počinilaca određenih krivičnih djela, propisanih krivičnim zakonom, kada se u krivičnom postupku kao oštećeni pojavljuje dijete, odnosno osoba mlađa od 18 godina. Za procesuiranje krivičnih djela trgovine ljudima značajni su zakoni o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka na nivou BiH, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH. Tim zakonima su uređene mjere koje obezbjeđuju zaštitu svjedoka pod prijetnjom i

ugroženih svjedoka u postupcima koji se vode pred sudovima i tužilaštvima u BiH.

Za položaj stranih žrtava trgovine ljudima značajan je i Zakon o strancima, koji omogućava odobrenje privremenog boravka na osnovu humanitarnih razloga. Ovaj zakon ima za cilj pružanje zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima u oporavku i povratku u zemlju porijekla, zemlju uobičajenog boravka, ili zemlju koja ih prihvata. Takođe, Zakon predviđa odobrenje boravka za žrtve kada je njihova prisutnost potrebna zbog saradnje s nadležnim organima u vezi s istragom i procesuiranjem krivičnih djela trgovine ljudima. Pored Zakona o strancima, relevantan je i Pravilnik o zaštiti stranih žrtava trgovine ljudima³. Ovim pravilnikom se utvrđuju pravila i standardi u postupanju, kao i druga pitanja u vezi sa prihvatom, oporavkom i povratkom stranih žrtava trgovine ljudima. Pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine imaju ključnu ulogu u zaštiti položaja žrtava trgovine ljudima koji su državljani BiH. Ovim pravilima utvrđuju se načela i zajednički standardi rada koji obuhvataju postupak identifikacije, organizaciju zaštite i pomoći, primarnu i sekundarnu prevenciju, kao i druge aktivnosti vezane za zaštitu i pružanje pomoći žrtvama i svjedocima žrtava trgovine ljudima. Njihova primjena je obavezna za nadležne institucije u BiH, kao i za ovlaštene organizacije.

3. STANJE TRGOVINE LJUDIMA U BIH

Tokom trajanja prethodne Strategije za suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2020–2023., identifikovana je 201 potencijalna žrtva trgovine ljudima. Od ukupnog broja (potencijalnih) žrtava, 69% ili 142 su bila maloljetna lica, dok su žrtve ženskog spola bile zastupljene u 70% slučajeva. U 91% slučajeva, radilo se o državljanima Bosne i Hercegovine, što naglašava domaće porijeklo većine žrtava i potrebu za usmjerenim pristupom u zaštiti i prevenciji trgovine ljudima u zemlji. Najčešći oblici eksploatacije žrtava trgovine ljudima u tom periodu su bili prisilno prosjačenje (62%), a zatim seksualna eksploatacija (17%), te drugi oblici eksploatacije (radna eksploatacija, prisilni brak i kombinovani oblici eksploatacije).

U prethodne četiri godine, za krivična djela povezana s trgovinom ljudima, tužilaštva u Bosni i Hercegovini su donijela 22 naredbe o provođenju istraga i podigla 20 optužnica. Sudovi su izrekli 26 osuđujućih presuda. U periodu 2020-2024. godina policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su podnijeli 6 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Trgovina ljudima iz člana 210a. KZ Federacije BiH i jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Organizovana trgovina ljudima iz člana 210b. KZ Federacije BiH, gdje je najviše bio zastupljen oblik prisilno prosjačenje, dok su ostali oblici bili prisutni prostitucija i radna eksploatacija. Tom prilikom je identifikovano više punoljetnih žrtava trgovine ljudima kao i 20-ero djece kojima je pružena pomoć kroz smještaj u sigurne kuće, stručna medicinska i psihološka podrška. U navedenom

2 - (1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom vlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio osobu koja ima kontrolu nad drugom osobom vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi osobu u svrhu iskorištavanja te osobe, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje pet godina.

(2) Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, prisilnim prosjačenjem, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili kakvim drugim iskorištavanjem, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina.

(3) Iskorištavanje, u smislu ovog člana, podrazumijeva: prostituciju druge osobe ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, prisilno prosjačenje, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje.

3 - „Službeni list BiH“, broj: 79/16

periodu pravosnažno su okončana tri predmeta, i to:

- Presuda Kantonalnog suda u Tuzli iz 2020. godine, gdje su zbog prisilnog prosjačenja osuđena pravosnažno dva lica na zatvorske kazne od po 10 godina – spašeno 5-ero djece;

- Presuda Kantonalnog suda u Tuzli iz 2022. godine, gdje su zbog seksualne eksploatacije osuđena nepravosnažno dva lica na zatvorske kazne od po 5 godina;

- Presuda Kantonalnog suda u Tuzli iz 2022. godine, gdje je zbog krivičnog djela – Organizovana trgovina ljudima kroz prisilno prosjačenje nepravosnažno osuđeno na zatvorske kazne 5 lica (od optuženih 6 lica) na ukupno 52 godine zatvora i tom prilikom spašeno je deset maloljetnih i jedna punoljetna osoba. Za poseban doprinos u spašavanju djece od eksploatacije Koordinacioni tim Tuzlanskog kantona, na čelu sa koordinatorom, je proglašen za heroja mjeseca februara 2023. godine.

Tuzlanski kanton je iskazao jasnu opredijeljenost da odgovori na problem trgovine ljudima, posebno u segmentu eksploatacije djece kroz prosjačenje, potpisivanjem Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 1/22). Protokol, koji je izradio Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona, uspostavlja okvir za međusektorsku saradnju s ciljem osiguranja maksimalne zaštite djece koja su u riziku od ekonomske, seksualne i drugih oblika eksploatacije.

Sve aktivnosti nadležnih organa predviđene Protokolom moraju se sprovoditi u najboljem interesu djeteta, uz posebnu pažnju na njegovu dobrobit, zaštitu dostojanstva i poštivanje mišljenja djeteta u skladu sa njegovim uzrastom i zrelošću. Mjere i postupci koji se odnose na zaštitu djece žrtava eksploatacije i trgovine ljudima moraju biti pravovremeni, efikasni i sprovedeni uz strogu zaštitu privatnosti i identiteta djeteta. Protokol obuhvata svu djecu, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, pri čemu se djetetom smatra osoba mlađa od 18 godina. Njime su jasno definisane obaveze i odgovornosti ključnih institucija: policijskih uprava, centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, Udruženja „Zemlja djece u BiH”, Prihvatilišta za djecu i pravosudnih institucija. Također, predviđena je obaveza potpisnika Protokola da redovno prate i izvještavaju o realizaciji preuzetih obaveza. Pored kantonalnog protokola, lokalni protokoli za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece potpisani su u deset gradova i općina Tuzlanskog kantona, čime je obezbijeđen širi okvir za koordinirano i dosljedno djelovanje na lokalnom nivou.⁴

Od 2023. godine na području gradova Tuzla i Živinice djeluju mobilni timovi za proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima, formirani na osnovu odluka gradonačelnika⁵ i u skladu sa potpisanim protokolima. Sastav mobilnih timova čine predstavnici centara za socijalni rad, policije, nevladinih organizacija i romske medijatore. Ključne aktivnosti mobilnih timova obuhvataju redovne terenske obilaskе lokacija poznatih kao žarišta prosjačenja, ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima, upućivanje identificiranih žrtava u sistem zaštite te pružanje hitne pomoći. Ova pomoć uključuje medicinsku intervenciju, organizaciju prevoza, obezbjeđivanje adekvatnog smještaja, kao i druge oblike zaštite prilagođene individualnim potrebama žrtava i raspoloživim resursima.

4 - Tuzla, Živinice, Kalesija, Lukavac, Banovići, Gračanica, Gradačac, Doboj Istok, Čelić, Kladanj

5 - Grad Tuzla, Gradonačelnik, Odluka o osnivanju Mobilnog tima za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima u gradu Tuzla, broj: 02-04-A-017526-2022 od 21.10.2022.

4. STRATEŠKI CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI

Struktura strateških ciljeva i pripadajućih mjera u okviru kojih se planiraju pojedinačne aktivnosti prati preporuke proistekle iz evaluacije provedbe Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023., preporuke iz dokumenata relevantnih međunarodnih monitoring mehanizama elaboriranih u prethodnim dijelovima ovog akcionog plana, te obaveze koje proističu za Bosnu i Hercegovinu iz relevantnih međunarodnih političkih i pravnih dokumenata. Strateški ciljevi su određeni sistemski usmjeravanim aktivnostima i u Akcionom planu će biti sistematizovani na sljedeći način:

STRATEŠKI CILJ 1 POLITIČKI, PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR I MEHANIZAM KOORDINACIJE	STRATEŠKE MJERE	1.1 Usvojiti Akcioni plan za provođenje Strategije
		1.2 Vršiti stalni monitoring provođenja Akcionog plana
		1.3 Unaprijediti i ojačati mehanizme koordinacije aktivnosti na suprotstavljanju trgovini ljudima
		1.4 Provoditi istraživanja o trgovini ljudima
		1.5 Obezbjediti finansiranje provođenja Akcionog plana
		1.6 Unaprijediti i uskladiti propise koji uređuju povezane oblasti koje čine sistem borbe protiv trgovine ljudima (socijalna zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita, besplatna pravna pomoć, socijalno stanovanje i dr.)
STRATEŠKI CILJ 2 PREVENCIJA	STRATEŠKE MJERE	2.1 Provoditi kampanje podizanja svijesti građana
		2.2 Unaprijediti prevenciju prisilnog rada i radne eksploatacije u lancima snabdijevanja
		2.3 Unaprijediti prevenciju trgovine djecom
		2.4 Smanjiti potražnju za uslugama žrtava trgovine ljudima
STRATEŠKI CILJ 3 KRIVIČNO GONJENJE ZA KRIVIČNA DJELA TRGOVINE LJUDIMA	STRATEŠKE MJERE	3.1 Jačanje odgovora krivičnog pravosuđa na trgovinu ljudima
		3.2 Provoditi odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima
		3.3 Intenzivirati krivično gonjenje slučajeva korištenja usluga žrtava trgovine ljudima
		3.4 Intenzivirati krivično gonjenje pravnih lica za krivična djela trgovine ljudima
		3.5 Obezbjediti naknade štete žrtvama trgovine ljudima u krivičnim postupcima
		3.6 Poboľjšati zaštitu prava žrtava u krivičnim postupcima
		3.7 Povećati primjenu mjera oduzimanja imovinske koristi stečene trgovinom ljudima
		3.8 Unaprijediti odgovor krivičnog pravosuđa u predmetima krivičnih djela sličnih trgovini ljudima kao predmeta trgovine ljudima, kada god je to moguće

STRATEŠKI CILJ 4	STRATEŠKE MJERE
ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA	4.1 Unaprijediti identifikaciju žrtava trgovine ljudima
	4.2 Unaprijediti opće mjere zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima
	4.3 Obezbijediti posebnu zaštitu žena žrtava trgovine ljudima
	4.4 Obezbijediti posebnu zaštitu i pomoć djeci žrtvama trgovine ljudima
	4.5 Obezbijediti posebnu zaštitu stranaca žrtava trgovine ljudima
	4.6 Osnajiti mehanizam za pružanje pravne pomoći i besplatne pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima
	4.7 Unaprijediti obeštećenje žrtava trgovine ljudima
STRATEŠKI CILJ 5	STRATEŠKE MJERE
PARTNERSTVO	5.1 Poboľjšati saradnju s civilnim društvom, sindikatima, privatnim sektorom i akademskom zajednicom
	5.2 Uključiti žrtve trgovine ljudima u borbu protiv trgovine ljudima

STRATEŠKI CILJ 1. POLITIČKI, PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR I MEHANIZAM KOORDINACIJE

Strateški program 1.1 Usvojiti Akcioni plan Tuzlanskog kantona za provođenje državne Strategije					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.1.1	Izraditi prijedlog Akcionog plana Tuzlanskog kantona za provođenje Strategije i uputiti ga na usvajanje Vladi TK	Oktobar 2025.	Koordinacioni tim	Akcioni plan usvojen od Vlade TK Donesena Odluka o usvajanju Akcionog plana i objavljena u „Službenim novinama TK”	Redovni budžet
1.1.2	Održavati sastanke Koordinacionog tima s partnerima i drugim relevantnim akterima u vezi s implementacijom Akcionog plana	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj održanih sastanaka Broj usvojenih prijedloga i sugestija	Redovni budžet

Strateški program 1.2 Vršiti stalni monitoring provođenja Strategije i Akcionog plana					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.2.1	Primijeniti metodologiju za monitoring i evaluaciju provođenja Akcionog plana	Decembar 2025-2027.	Koordinacioni tim	Metodologija se primjenjuje u radu Koordinacionog tima	Redovni budžet
1.2.2	Sačiniti Izvještaj o radu Koordinacionog tima, stanju trgovine ljudima u TK i implementaciji Akcionog plana, uključujući rodnu dimenziju	Jedan put godišnje	Koordinacioni tim	Vlada TK usvojila Izvještaj Izvještaj dostavljen Odsjeku za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije	Redovni budžet
1.2.3	Provesti evaluaciju i sačiniti Izvještaj o učincima provođenja Akcionog plana TK	Februar 2028.	Koordinacioni tim	Sačinjen Izvještaj o evaluaciji provedbe Akcionog plana Izvještaj dostavljen Uredu državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije	Redovni budžet

Strateški program 1.3 Unaprijediti i ojačati mehanizam koordinacije aktivnosti na suprotstavljanju trgovini ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.3.1	Uputiti inicijativu Vladi TK za revidiranje sastava Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona	Januar 2026.	Koordinacioni tim Vlada Tuzlanskog kantona	Donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima TK Broj novih sektora/institucija koje su uključene u sastav tima nakon revizije	Redovni budžet
1.3.2	Organizovati godišnji sastanak Koordinacionog tima s organizacijama civilnog društva, koje djeluju na području TK i aktivno su uključene u suprotstavljanje trgovini ljudima, s ciljem bolje razmjene informacija, koordinacije aktivnosti i procjene postignutih rezultata u implementaciji Akcionog plana TK	Jednom godišnje	Koordinacioni tim	Broj održanih sastanaka Broj uključenih organizacija civilnog društva	Redovan budžet Donatorska sredstva
1.3.3	Organizovati referalne sastanke Koordinacionog tima sa relevantnim institucijama, uključujući centre za socijalni rad, policijske stanice i kantonalno prihvatilište s ciljem razmjene informacija, unapređenja međusobne saradnje na lokalnom nivou i među općinama, te planiranja i koordinacije mjera za suzbijanje trgovine ljudima	Najmanje tri puta godišnje	Koordinacioni tim	Broj organizovanih sastanaka Broj učesnika po sastanku iz svake institucije Broj novih mjera i preporuka za suzbijanje trgovine ljudima usvojenih na sastancima	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 1.3 Unaprijediti i ojačati mehanizam koordinacije aktivnosti na suprotstavljanju trgovini ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.3.4	Provesti monitoring primjene kantonalnog Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece	Jednom godišnje (februar)	Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK MUP TK Koordinacioni tim	Izvještaj dostavljen Vladi TK	Redovni budžet Donatorska sredstva
1.3.5	Učestvovati u sastancima Državnog monitoring tima organizovanim od strane Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u cilju koordinacije aktivnosti na provedbi Strategije	Kontinuirano	Koordinator tima	Broj održanih sastanaka	Redovni budžet
1.3.6	Uspostaviti institucionalnu saradnju između policijskih organa i inspekcije rada kroz popisivanje Protokola o saradnji s ciljem unapređenja koordinacije, razmjene informacija i zajedničkog djelovanja u otkrivanju, istraživanju i sprečavanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije	2025.	MUP TK KUUP TK Koordinacioni tim	Potpisan Protokol o saradnji policije i inspekcije rada u otkrivanju i istraživanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u TK	Redovni budžet

Strateški program 1.4 Provoditi istraživanja o trgovini ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.4.1	Provesti istraživanje o percepcijama i stavovima u romskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona o trgovini ljudima, s posebnim fokusom na trgovinu djecom i specifične oblike eksploatacije unutar ovih zajednica	2026.	Koordinacioni tim	Objavljen izvještaj sa analizom rezultata i preporukama	Donatorska sredstva
1.4.2	Provesti istraživanje o stepenu znanja i svijesti djece školskog uzrasta o fenomenu trgovine ljudima, s naglaskom na rodnu dimenziju trgovine ljudima i trgovinu ljudima u digitalnom okruženju	2026.	Ministarstvo obrazovanja i nauke TK	Objavljeno istraživanje sa rezultatima i preporukama Broj anketiranih učenika i škola koje su uključene u istraživanje	Donatorska sredstva

Strateški program 1.5 Obezbjediti finansiranje provođenja Akcionog plana					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.5.1	Podnijeti inicijativu Vladi TK za obezbjeđenje budžetskih sredstava za naknade članovima Koordinacionog tima	Oktober 2025.	Koordinacioni tim	Usvojena budžetska stavka za naknade članovima Koordinacionog tima Broj održanih sastanaka sa predstavnicima relevantnih institucija	Budžet TK
1.5.2	Podnijeti inicijativu Vladi TK za obezbjeđenje budžetskih sredstava za sprovođenje Akcionog plana	Oktober 2025.	Koordinacioni tim	Usvojena budžetska stavka za sprovođenje Akcionog plana	Budžet TK
1.5.3	Razviti plan prikupljanja sredstava i identifikovati dodatne izvore finansiranja za implementaciju aktivnosti Akcionog plana	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj održanih sastanaka sa potencijalnim donatorima i partnerima Iznos prikupljenih sredstava	Redovan budžet
1.5.4	Zagovarati kod jedinica lokalnih samouprava za uključivanje sredstava u budžet za sprovođenje lokalnih protokola za suzbijanje prosjačenja djece i aktivnosti suzbijanja trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave Broj jedinica lokalnih samouprava koje su uključile sredstva za sprovođenje protokola i druge aktivnosti suzbijanja trgovine ljudima, u svoje godišnje budžete	Budžetska sredstva jedinica lokalne samouprave

Strateški program 1.6 Unaprijediti i uskladiti propise koji uređuju povezane oblasti koje čine sistem borbe protiv trgovine ljudima (prevencija, zaštiti žrtava, obeštećenje, socijalna zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita, besplatna pravna pomoć, itd.)					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
1.6.1	Podnijeti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih TK kako bi se obezbijedio bezuslovni pristup osnovnom obrazovanju za žrtve trgovine ljudima i programima kvalifikacije	Decembar 2025.	Koordinacioni tim	Pravni okvir usvojen u kantonalnoj Skupštini	Redovan budžet
1.6.2	Podnijeti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti žrtava trgovine ljudima i zaštiti porodice sa djecom TK kako bi se žrtve trgovine ljudima prepoznale kao korisnici prava iz socijalne zaštite	Mart 2026.	Koordinacioni tim	Usvojene izmjene i dopune Zakona	Redovni budžet
1.6.3	Podnijeti inicijativu za izmjene i dopune Odluke o zakupu stanova u vlasništvu grada/općine i stanova na kojima grad/općina ima pravo raspolaganja, kako bi žrtve trgovine ljudima bile	2025.	Koordinacioni tim	Broj pripremljenih inicijativa Broj sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava Broj žrtava trgovine ljudima koje su dobile	Redovni budžet

Strateški program 1.6 Unaprijediti i uskladiti propise koji uređuju povezane oblasti koje čine sistem borbe protiv trgovine ljudima (prevencija, zaštiti žrtava, obeštećenje, socijalna zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita, besplatna pravna pomoć, itd.)					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
	prepoznate kao posebna kategorija sa pravom na prioritetni zakup			pristup stambenom zbrinjavanju Broj lokalnih samouprava koje su usvojile izmijenjenu odluku	
1.6.4	Podnijeti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru TK kako bi se sankcionisali građani koji daju novac osobama koje prosijae	Novembar 2025.	Koordinacioni tim	Usvojene izmjene Zakona Broj sastanaka sa zakonodavnim tijelom	Redovni budžet

STRATEŠKI CILJ 2. PREVENCIJA

Strateški program 2.1 Provoditi kampanje podizanja svijesti građana					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
2.1.1	Provoditi usmjerene kampanje podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije djece	Kontinuirano	Koordinacioni tim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK	Broj provedenih kampanja	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.2	Učestvovati u obilježavanju „Dana djece ulice“	12. april (svake godine)	Koordinacioni tom	Broj provedenih aktivnosti	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.3	Učestvovati u obilježavanju Svjetskog dana protiv trgovine ljudima	30. juli (svake godine)	Koordinacioni tim	Broj provedenih aktivnosti	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.4	Učestvovati u obilježavanju Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima	18. oktobar (svake godine)	Koordinacioni tim	Broj provedenih aktivnosti na obilježavanju	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.5	Provoditi kampanje u cilju smanjenja potražnje za komercijalnim seksualnim uslugama	2026.	Koordinacioni tim	Broj provedenih kampanja	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.6	Jačati svijest javnosti o fenomenu trgovine ljudima u pogledu potencijalne eksploatacije u kojoj se susreću migranti koji prolaze kroz regiju	2025.	Koordinacioni tim	Broj provedenih kampanja	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.7	Provoditi kampanje podizanja svijesti o prisilnom prosjačenju kao vidu trgovine ljudima	Jednom godišnje	Koordinacioni tim	Broj provedenih kampanja	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.8	Jačati svijest o trgovini ljudima i bezbjednosti djece na internetu kroz obrazovni sistem, uključujući specifične rizike za djevojčice i dječake	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj provedenih kampanja	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.1.9	Provesti aktivnosti na podizanju svijesti o	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj realizovanih aktivnosti	Donatorska sredstva

Strateški program 2.1 Provoditi kampanje podizanja svijesti građana					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
	trgovini ljudima unutar romskih zajednica kroz uključivanja romskih medijatora i članova MIT-a, tamo gdje su osnovani			Broj uključenih članova romske zajednice	
2.1.10	Organizovati edukaciju za predstavnike medija o ulozi medija u borbi protiv trgovine ljudima i etičkom izvještavanju	2026.	Koordinacioni tim	Broj obučanih novinara o primjeni etičkih i profesionalnih standarda u izvještavanju o žrtvama trgovine ljudima Broj medijskih objava koje pravilno izvještavaju o trgovini ljudima	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 2.2 Unaprijediti prevenciju prisilnog rada i radne eksploatacije u lancima snabdijevanja					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
2.2.1	Provoditi obuke inspektora rada u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove TK na temu trgovine ljudima i prevencije prisilnog rada, uvažavajući specifične potrebe muškaraca i žena, dječaka i djevojčica /potencijalnih/ žrtava trgovine ljudima	Kontinuirano, jednom godišnje	Koordinacioni tim KUIP TK	Broj obuka Broj edukovanih inspektora	Donatorska sredstva
2.2.2	Sprovesti inspeksijske nadzore i nadgledanje radnih uslova u visokorizičnim sektorima (gradevinarstvo, ugostiteljstvo i dr.)	Kontinuirano	KUIP TK	Broj inspeksijskih nadzora	Redovan budžet
2.2.3	Uspostaviti mehanizam informisanja radnika prije njihovog odlaska iz BiH o pravima, obavezama i zaštiti od eksploatacije	Kontinuirano	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Zzz TK	Uspostavljen mehanizam Razvijen informativni materijal	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.2.4	Uspostaviti mehanizam informisanja radnika stranaca po dolasku u BiH o pravima, obavezama i zaštiti od eksploatacije	Kontinuirano	Terenski ured za poslove sa stancima Tuzla Zzz TK	Uspostavljen mehanizam Razvijen informativni materijal	Redovan budžet Donatorska sredstva
2.2.5	Jačati saradnju sa Kantonalnom privrednom komorom i privatnim sektorom s ciljem podizanja svijesti o ulozi i odgovornosti poslovnih subjekata u suzbijanju trgovine ljudima, kao i podrške u reintegraciji žrtava trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim Kantonalna privredna komora Tuzla Unija poslodavaca	Broj održanih obuka o ulozi i značaju privatnog sektora u suzbijanju trgovine ljudima Broj održanih sastanaka sa predstavnicima privatnog sektora	Redovan budžet Donatorska sredstva

2.2.6	Organizovati obuku za predstavnike kompanija koje djeluju u turističkoj djelatnosti o primjeni principa Kodeksa ponašanja za zaštitu djece od seksualne eksploatacije u putovanjima i turizmu	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj održanih edukacija Broj uključenih kompanija	Donatorska sredstva
-------	---	--------------	-------------------	--	---------------------

Strateški program 2.3 Unaprijediti prevenciju trgovine djecom					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
2.3.1	Obezbijediti kontinuitet rada postojećih i novouspostavljenih lokalnih multisektorskih mobilnih timova za prevenciju prosjačenja	Kontinuirano	MUP TK CSR	Broj izvršenih asistencija Broj identifikovane djece zatečene u prosjačenju i drugim vidovima eksploatacije	Redovni budžet Kantona i jedinica lokalne samouprave
2.3.2	Povećati broj sprovedenih akcija suzbijanja prosjačenja	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK CSR	Broj realizovanih akcija	Redovni budžet
2.3.3	Provoditi edukativne radionice u školama za učenike i roditelje o rizicima od dječije pornografije i drugih oblika seksualne eksploatacije, kao i od zlostavljanja djece putem informacionih i komunikacionih tehnologija	Kontinuirano	Koordinacioni tim Ministarstvo obrazovanja i nauke TK Mobilni tim	Broj organizovanih informativnih sesija	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.3.4	Provoditi obuku predstavnika romskih udruženja s područja Tuzlanskog kantona na temu jačanja nivoa svijesti o trgovini djecom, s fokusom na prisilno prosjačenje, ugovoreni dječiji brak i radnu eksploataciju	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj izvršenih obuka Broj uključenih romskih udruženja	Donatorska sredstva
2.3.5	Povećati uključenost djece iz ranjivih grupa u redovno školovanje i poduzimati afirmativne mjere za održivost djece koja su već u obrazovnom sistemu	Kontinuirano	Ministarstvo obrazovanja i nauke TK	Procenat upisa djece iz ranjivih grupa u obrazovni proces Broj afirmativnih mjera sprovedenih za podršku djeci iz ranjivih grupa (stipendije, besplatni udžbenici, školska užina, prevoz) Stopa zadržavanja djece iz ranjivih grupa u obrazovnom procesu - smanjenje stope napuštanja školovanja za 15%	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.3.6	Obezbijediti podršku za rad dnevnih centara za djecu u riziku koji pružaju bezbjedno okruženje i specijalizovane usluge za djecu u riziku i djecu koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima	Kontinuirano	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK JLS	Broj djece u riziku i potencijalnih žrtava koje su uključene u programe dnevnih centara Broj i vrsta usluga pruženih u dnevnim centrima (npr. edukativne radionice, psiho-socijalna podrška, aktivnosti razvoja vještina) Procenat povećanja kapaciteta i finansiranja dnevnih centara tokom perioda implementacije mjera	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 2.4 Smanjiti potražnju za uslugama žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
2.4.1	Provesti javne kampanje za podizanje svijesti o kažnjivosti korištenja usluga koje prisilno pružaju žrtve trgovine ljudima	2026.	Koordinacioni tim	Broj informativnih kampanja, broj dosegnutih građana	Redovni budžet Donatorska sredstva
2.4.2	Obučiti profesionalce u policiji, pravosuđu, inspeksijskim službama i drugim relevantnim institucijama o kažnjivosti i posljedicama korištenja usluga žrtava trgovine ljudima	2026.	Koordinacioni tim	Broj obuka/radionica, broj učesnika, procenat učesnika koji su povećali nivo znanja nakon obuke	Donatorska sredstva
2.4.3	Sprovesti obrazovne programe u osnovnim i srednjim školama koji promoviraju rodnu ravnopravnost, poštovanje ljudskih prava i svijest o štetnosti diskriminacije	Kontinuirano	Ministarstvo obrazovanja i nauke TK PZ TK	Broj škola koje su implementirale program Procenat učenika koji pokazuje povećano razumijevanje rodne ravnopravnosti i integriteta ljudskih prava	Redovni budžet

STRATEŠKI CILJ 3. KRIVIČNO GONJENJE

Strateški program 3.1 Jačanje odgovora krivičnog pravosuđa na trgovinu ljudima					
	Aktivnost	Vremenski i rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.1.1	Provesti obuku policijskih službenika koji su kontakt tačke za borbu protiv trgovine ljudima u policijskim upravama MUP-a TK	Kontinuirano	MUP TK	Broj realizovanih obuka Broj obučeni policijskih službenika	Redovni budžet Donatorska sredstva
3.1.2	Izvršiti specijalizaciju policijskih službenika/ca i tužilaca/teljica za proaktivne istrage trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK KT TK	Broj realizovanih obuka Broj obučeni policijskih službenika i tužilaca	Redovni budžet Donatorska sredstva
3.1.3	Izraditi, usvojiti i primijeniti obavezu instrukciju o postupanju policijskih službenika u slučajevima trgovine ljudima	2026.	Koordinacioni tim MUP TK	Usvojena instrukcija o postupanju policijskih službenika u slučajevima trgovine ljudima	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 3.2. Provoditi odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.2.1	Učestvovati u primjeni Smjernica o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Smjernice se primjenjuju u radu tužilaštva i sudova	Redovni budžet
3.2.2	Učestvovati u obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policijskih službenika, inspekcija i drugih profesionalaca	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj obučanih profesionalaca	Redovni budžet

Strateški program 3.3 Intenzivirati krivično gonjenje slučajeva korištenja usluga žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.3.1	Učestvovati u primjeni Smjernica za postupanje u predmetima trgovine ljudima – krivično gonjenje u slučajevima korištenja usluga žrtava trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Smjernice se primjenjuju u radu tužilaštva i sudova	Redovni budžet
3.3.2	Učestvovati u obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policijskih službenika i drugih profesionalaca s ciljem primjene Smjernica u radu	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj obučanih profesionalaca	Redovni budžet

Strateški program 3.4 Intenzivirati krivično gonjenje pravnih lica za krivična djela trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.4.1	Učestvovati u primjeni Smjernica za postupanje u predmetima trgovine ljudima – krivično gonjenje pravnih lica u slučajevima trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK KT TK	Smjernice se primjenjuju u radu tužilaštva i sudova	Redovni budžet
3.4.2	Učestvovati u obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policijskih službenika, inspekcija i drugih profesionalaca s ciljem primjene Smjernica u radu	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK KT TK	Broj obučanih profesionalaca	Redovni budžet

Strateški program 3.5 Obezbjediti naknade štete žrtvama trgovine ljudima u krivičnim postupcima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.5.1	Primijeniti Smjernice za postupanje u predmetima trgovine ljudima u dijelu koji se odnosi na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK KT TK	Smjernice se primjenjuju u radu tužilaštva i sudova	Redovni budžet
3.5.2	Učestvovati u obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policijskih službenika i drugih profesionalaca s ciljem primjene Smjernica u radu	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK KT TK	Broj obučanih profesionalaca	Redovni budžet

Strateški program 3.6 Poboljšati zaštitu prava žrtava u krivičnim postupcima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.6.1	Obezbjediti mehanizme za pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje žrtava trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim Ministarstvo pravde	Obezbiđen pravni zastupnik žrtava u svim postupcima trgovine ljudima	Redovni budžet

Strateški program 3.7 Povećati primjenu mjera oduzimanja imovinske koristi stečene trgovinom ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.7.1	Jaćanje kapaciteta za provođenje finansijskih istraga u domenu otkrivanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim MUP TK KT TK	Broj specijalizovanih finansijskih istražilaca i tužilaca za finansijske istrage	Redovni budžet

Strateški program 3.8 Unaprijediti odgovor krivičnog pravosuđa u predmetima krivičnih djela sličnih trgovini ljudima kao predmeta trgovine ljudima, kada god je to moguće					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
3.8.1	Obučiti policijske službenike za vođenje	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj obučanih profesionalaca	Redovni budžet

<i>Strateški program 3.8 Unaprijediti odgovor krivičnog pravosuđa u predmetima krivičnih djela sličnih trgovini ljudima kao predmeta trgovine ljudima, kada god je to moguće</i>				
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije
	proaktivnih istraga u slučajevima gdje postoje elementi trgovine ljudima, razmatrajući sve mogućnosti da se izbjegne procesuiranje srodnih krivičnih djela poput Navođenja na prostituciju, Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetnika i druga srodna krivična djela		MUP TK KT TK	Potrebni resursi

STRATEŠKI CILJ 4. ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

<i>Strateški program 4.1 Unaprijediti identifikaciju žrtava trgovine ljudima</i>				
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije
4.1.1	Organizovati multisektoralne obuke za članove lokalnih referalnih mehanizama o postupanju prema novouspostavljenim lokalnim protokolima za prevenciju i postupanje u slučajevima projaćenja djece, s naglaskom na proaktivnu identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima	Kontinuirano, jednom godišnje	Korodnacioni tim	Broj edukacija Broj obučanih službenika Broj identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima
4.1.2	Uspostaviti multisektorski mobilni tim za prevenciju trgovine ljudima u općinama u TK u kojima je izraženo projaćenje i radna eksploatacija djece	Kontinuirano	MUP TK CSR, JLS	U najmanje tri lokalne zajednice uspostavljen MIT Broj pruženih asistencija i identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima
4.1.3	Provoditi obuke nastavnog osoblja u obrazovnim ustanovama u TK u vezi sa identifikacijom učenika potencijalnih žrtava trgovine ljudima, koristeći postojeće indikatore i mobilnu aplikaciju procjene ranjivosti	Kontinuirano, jednom godišnje	Ministarstvo obrazovanja i nauke TK	Broj edukacija Broj obučanih službenika Broj identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima
4.1.4	Provoditi obuke policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima uz korištenje postojećih indikatora i mobilne aplikacije procjene ranjivosti	Kontinuirano, najmanje jednom godišnje	MUP TK	Broj edukacija Broj obučanih policijskih službenika Broj identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima

Strateški program 4.1 Unaprijediti identifikaciju žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.1.5	Provoditi obuke zdravstvenih radnika u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u TK za identifikaciju pacijenata potencijalnih žrtava trgovine ljudima, uz korištenje postojećih indikatora i mobilne aplikacije procjene ranjivosti	Kontinuirano	Ministarstvo zdravstva TK	Broj edukacija Broj obučanih službenika Broj identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.1.6	Provoditi zajedničke kontrole policije i inspeksijskih službi na suzbijanju nelegalnog rada i trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i iste intenzivirati tokom ljetnje turističke sezone	Kontinuirano	MUP KUIP TK	Broj realizovanih zajedničkih kontrola; Broj identifikovanih potencijalnih žrtava	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.1.7	Uključiti kulturološke medijatore u rad mobilnih timova i u proces identifikacije žrtava trgovine ljudima među migrantima, tražiocima azila, maloljetnicima bez pratnje i u romskoj zajednici	Kontinuirano	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK MUP TK	Broj uključenih medijatora Broj identifikovanih žrtava trgovine ljudima uz uključivanje kulturoloških medijatora	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.1.8	Uvesti temu trgovine ljudima u obrazovne programe	2026.	Ministarstvo obrazovanja i nauke TK	Broj škola koje su implementirale ove teme i broj obučanih nastavnika	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.2 Unaprijediti opće mjere zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.2.1	Provoditi multisektorske obuke profesionalaca (stručnih radnika u CSR, policije, zdravstvenih radnika, nastavnog osoblja, osoblja u prihvatilištu i u specijalizovanim OCD) za primjenu i postupanje, u skladu s minimalnim standardima za zaštitu žrtava trgovine ljudima, posebno djece	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj edukacija Broj obučanih službenika	Donatorska sredstva
4.2.2	Razviti informativne materijale o pravima i podršci za žrtve trgovine ljudima	2026.	Koordinacioni tim CSR	Broj razvijenih i distribuiranih informativnih materijala	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.2.3	Organizovati obuke za policijske službenike, tužioce, sudije, socijalne radnike, kao i osoblje skloništa i prihvatilišta s ciljem informisanja žrtava trgovine ljudima, uzimajući u obzir	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj obuka Broj certificiranih policijskih službenika i stručnih radnika	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.2 Unaprijediti opće mjere zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
	njihove specifične potrebe, kognitivne vještine i psihološko stanje				
4.2.4	Obezbijediti da sve potencijalne i službeno identifikovane žrtve trgovine ljudima, bez obzira na njihovo državljanstvo, status u krivičnom postupku ili smještaj, dobiju pomoć u skladu s njihovim individualnim potrebama	Kontinuirano	KT TK, MUP TK, CSR, ZzBPP TK, CMZ, Koordinacioni tim, kantonalno prihvatište i sigurne kuće	Broj žrtava koje su prošle individualnu procjenu potreba i broj izrađenih individualnih planova procjene i podrške Broj žrtava koje su dobile specifične oblike pomoći (npr. pravnu pomoć, psihološku podršku, medicinsku pomoć) Postotak žrtava koje su smještene u prihvatilište, sigurnu kuću ili druge oblike smještaja, prema potrebama	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.2.5	Uključiti predstavnike romske zajednice u procese definisanja mjera pružanja pomoći žrtvama, kroz procjene potreba, definisanje oblasti u kojima je potrebno prilagođavanje/unapređenje mjera kao i uključivanje romskih nevladinih organizacija	Kontinuirano	CSR i OCD	Broj slučajeva u koje su uključeni predstavnici romske zajednice u definisanje mjera pružanja pomoći žrtvama	Donatorska sredstva
4.2.6	Obučiti ključne aktere iz policije, inspekcija rada, socijalnog i zdravstvenog sektora i medije u vezi sa Smjericama za zaštitu privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj organizovanih obuka i broj obučanih ključnih aktera i medijskih radnika Stepen povećanja znanja i svijesti među učesnicima, mjeren kroz evaluacije i povratne informacije nakon obuka Broj novih ili unaprijeđenih politika i procedura koje obezbjeđuju zaštitu privatnosti žrtava trgovine ljudima	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.2.7	Provesti obuku za certificiranje policijskih službenika i stručnih radnika centara za socijalni rad za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj obučanih i certificiranih policijaca, socijalnih radnika i drugih stručnih radnika	Donatorska sredstva
4.2.8	Unaprijediti i osnažiti mehanizme za pružanje pravne pomoći i besplatne pravne pomoći potencijalnim žrtvama i žrtvama trgovine ljudima	Kontinuirano	Ministarstvo pravosuđa i uprave TK, OCD za pružanje besplatne pravne pomoći	Broj žrtava trgovine ljudima koje su imale pristup besplatnoj pravnoj pomoći Broj centara za besplatnu pravnu pomoć i stručnjaka obučanih za rad sa žrtvama trgovine ljudima	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.2.9	Razviti i implementirati programe reintegracije za maloljetne i punoljetne žrtve trgovine ljudima uključujući smještaj, psihosocijalnu pomoć, obrazovanje i obuku za zapošljavanje	Kontinuirano	CSR, CMZ, policija, odgovorno obrazovne ustanove, ZzZ TK	Broj razvijenih i implementiranih programa reintegracije Broj žrtava koje su uključene u programe reintegracije	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.2 Unaprijediti opće mjere zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
				Postotak žrtava koje su uspješno reintegrirane u društvo	
4.2.10	Proširiti smještajne kapacitete kantonalnog prihvatilišta za djecu, uključujući povećanje broja dostupnih kreveta, unapređenje infrastrukture, te obezbijediti potrebne resurse za adekvatnu zaštitu i podršku djeci koja su smještena u prihvatilištima	2026/2027.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK	Broj dodatnih kreveta ili smještajnih jedinica dodanih u prihvatilište Broj novozaposlenih stručnjaka Broj i vrsta usluga i praksi koje su usklađene sa standardima za smještaj djece u prihvatilištima	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.2.11	Unaprijediti interne procedure kantonalnog prihvatilišta za djecu kako bi se obezbijedila efikasna zaštita, smještaj i podrška djeci koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima, uz poštovanje njihovih prava i potreba, te usklađivanje sa standardima zaštite žrtava trgovine ljudima	2025.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja TK	Broj novih ili izmijenjenih procedura koje se odnose na smještaj i podršku djeci potencijalnim žrtvama trgovine ljudima Broj obuka održanih za osoblje prihvatilišta i centre za socijalni rad, uključujući procenat osoblja koje je završilo obuku	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.2.12	Obezbijediti adekvatne smještajne kapacitete za djecu potencijalne žrtve trgovine ljudima sa poremećajima u ponašanju, pružajući specijalizovane usluge i bezbjednost koja odgovara njihovim specifičnim potrebama, u skladu sa standardima zaštite djece i najboljim praksama u oblasti rehabilitacije	2026.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK	Broj prilagođenih smještajnih kapaciteta za djecu sa poremećajima u ponašanju	Redovan budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.3 Obezbijediti posebnu zaštitu žena žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.3.1	Obezbijediti da u istrage za krivična djela trgovine ljudima, u kojima su potencijalne žrtve žene, budu uključene žene kao policijske istražiteljice	Kontinuirano	MUP TK Kordinacioni tim	Broj istraga u kojima su potencijalne žrtve žene, a u koje su uključene žene kao policijske istražiteljice	Redovni budžet
4.3.2	Razviti nove i unaprijediti postojeće rehabilitacijske programe pomoći za djevojčice	Kontinuirano	Kordinacioni tim	Broj realizovanih programa Broj djevojčica žrtava koje su bile obuhvaćene	Redovni budžet

	žrtve prisilnih brakova u skladu s njihovim potrebama	Kontinuirano	Koordinacioni tim CMZ	programom pomoći	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.3.3	Obezbjediti obuku za profesionalce u lokalnim referalnim mehanizmima, s fokusom na efikasnu komunikaciju sa žrtvama seksualne eksploatacije, kako bi se unaprijedilo razumijevanje traume i dugoročnih psiholoških posljedica koje ovaj oblik eksploatacije ostavlja na žrtve	Kontinuirano	Zavod za zapošljavanje TK	Broj profesionalaca u kantonalnom i lokalnim referalnim mehanizmima koji su prošli obuku o komunikaciji sa žrtvama seksualne eksploatacije	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.3.4	Razviti i implementirati programe ekonomske i socijalne podrške za žene žrtve trgovine ljudima	Kontinuirano	Zavod za zapošljavanje TK	Broj razvijenih i implementiranih programa ekonomske i socijalne podrške za žene žrtve trgovine ljudima Postotak žena žrtava trgovine ljudima koje su ušle u ekonomske aktivnosti	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.4 Obezbjediti posebnu zaštitu i pomoć djeci žrtvama trgovine ljudima

	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.4.1	Pružiti podršku i usluge prilagođene potrebama djece žrtava i vršiti procjenu rizika prije donošenja odluke o vraćanju djeteta žrtve trgovine ljudima roditeljima, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta	Kontinuirano	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK MUP TK Koordinacioni tim	Broj pruženih podrški i usluga prilagođenih potrebama djece žrtava i vršiti procjenu rizika prije donošenja odluke o vraćanju djeteta žrtve trgovine ljudima roditeljima	Donatorska sredstva

Strateški program 4.5 Obezbjediti posebnu zaštitu stranaca žrtava trgovine ljudima

	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.5.1	Izraditi specijalizovane informativne materijale na jezicima koji su razumljivi žrtvama trgovine ljudima, uključujući objašnjenje procesa azila i prava na zaštitu	Kontinuirano	Koordinacioni tim u saradnji sa Službom za poslove sa strancima	Broj podijeljenih informativnih materijala Broj stranaca žrtava trgovine ljudima koji su informisani o svojim pravima	Donatorska sredstva
4.5.2.	Organizovati obuke za socijalne radnike o specifičnostima rada sa djecom migrantima žrtvama trgovine ljudima, sa naglaskom na traume koje mogu imati	Kontinuirano	Služba za poslove sa strancima	Broj obučanih socijalnih radnika	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.5.3	Obezbjediti odgovarajuće ljudske resurse centrima za socijalnu zaštitu kako bi se	Kontinuirano	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK	Broj imenovanih staratelja za djecu migranata bez pratnje i djecu migranata razdvojenju od	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.5 Obezbjediti posebnu zaštitu stranaca žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
	pravovremeno i zakonito imenovati staratelji za djecu migranata bez pratnje i djecu migranata razdvojenju od porodica koja su žrtve trgovine ljudima		CSR	porodica koja su žrtve trgovine ljudima	
4.5.4	Provesti obuku socijalnih radnika u vezi s imenovanjem staratelja za djecu migrante, uz angažovanje trenera/službenika o kulturološkim različitostima	2026.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK	Broj obuka Broj educiranih profesionalaca	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.5.5	Izraditi indikatore, smjernice i alate za identifikaciju žrtava trgovine ljudima među migrantima i tražiocima međunarodne zaštite	2025.	Koordinacioni tim	Izrađeni indikatori, smjernice i alati	Redovni budžet Donatorska sredstva

Strateški program 4.6 Osnajiti mehanizam za pružanje pravne pomoći i besplatne pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.6.1	Obezbjediti da se pravna pomoć pruža žrtvama trgovine ljudima od trenutka njene identifikacije i u svim fazama zaštite	Kontinuirano	Kantonatno tužilaštvo, CSR, ZbPPP TK, OCD	Procenat žrtava trgovine ljudima koje su primile pravnu pomoć odmah po identifikaciji kao potencijalne žrtve, uključujući hitne intervencije i ranu pravnu pomoć, u skladu sa zakonskim okvirima	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.6.2	Povećati i osnažiti ljudske kapacitete Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći TK za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima	Kontinuirano	Koordinacioni tim ZbPPP TK	Broj žrtava trgovine ljudima kojima je pružena besplatna pravna pomoć od strane Zavoda	Redovni budžet
4.6.3	Potaknuti advokatsku komoru na organizaciju obuka i specijalizaciju za pravnike, s ciljem da se osposobe za pružanje efikasne pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci i drugim vulnerabilnim grupama	Kontinuirano	Koordinacioni tim u saradnji sa Advokatskom komorom TK	Broj pravnika koji su prošli / završili specijalizovane obuke	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.6.4	Formalizovati saradnju između centara za socijalni rad i Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći	Kontinuirano	CSR	Broj potpisanih sporazuma	Redovni budžet

Strateški program 4.7 Unaprijediti obeštećenje žrtava trgovine ljudima					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
4.7.1	Obezbijediti da žrtve imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći tokom cijelog procesa traženja naknade štete, od pripreme zahtjeva do završetka postupka	Kontinuirano	Koordinacioni tim u saradnji sa CSR, ZzBPP TK, MUP TK, KT TK	Broj obučenih profesionalaca razvrstano po spolu Broj i vrsta pohađanih obuka	Redovni budžet Donatorska sredstva
4.7.2	Obezbijediti da prikupljanje dokaza o materijalnoj i nematerijalnoj šteti koju je žrtva pretrpjela, uključujući dokumentaciju o finansijskoj dobiti od iskorištavanja žrtve i gubicima koje je žrtva pretrpjela, bude integrisano u krivičnu istragu	Kontinuirano	MUP TK KT TK	Postotak krivičnih istraga u kojima je prikupljanje dokaza o šteti žrtve, uključujući finansijsku dobit od iskorištavanja i gubitke pretrpljene od strane žrtve, sistematski integrisano u istražni postupak	Redovan budžet

STRATEŠKI CILJ 5. PARTNERSTVO

Strateški program 5.1 Poboljšati saradnju s civilnim društvom, sindikatima, privatnim sektorom i akademskom zajednicom					
	Aktivnost	Vremenski rok	Institucija nadležna za provođenje	Pokazatelj implementacije	Potrebni resursi
5.1.1	Organizovati godišnje sastanke sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom u cilju izgradnje strateškog partnerstva radi suprotstavljanja trgovini ljudima na području TK	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj održanih sastanaka	Redovni budžet Donatorska sredstva
5.1.2	Održavati redovne koordinacione sastanke nadležnih institucija i međunarodnih organizacija	Kontinuirano, jednom godišnje	Koordinacioni tim	Broj održanih sastanaka	Redovni budžet
5.1.3	Organizovanje zajedničkih kampanja i edukacija u saradnji sa privatnim sektorom, sindikatima, akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva kako bi se podigla svijest o prevenciji trgovine ljudima i njenim posljedicama	Kontinuirano	Koordinacioni tim	Broj sprovedenih zajedničkih kampanja	Donatorska sredstva
5.1.4	Uključiti romske medijatore u sastav mobilnih timova ili predstavnike NVO koji rade sa žrtvama, tamo gdje je moguće	Kontinuirano	CSR MUP TK	Broj romskih medijatora članova MIT-a	Redovni budžet

[illegible]

[illegible]

975

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 29. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.11.2025. godine, donosi

ODLUKU**o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, u svrhu sufinansiranja projekta „Nabavka opreme i alata za radionice praktične nastave elektro i mašinske struke“ za JU Mješovita srednja škola Teočak, potrošačka jedinica – 24030026 u iznosu od 4.856,66 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

II.

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu u dijelu plana prihoda po osnovu donacija, povećanjem planiranih prihoda u iznosu od 4.857,00 KM na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primljenih donacija na potrošačkoj jedinici 24030026 – JU Mješovita srednja škola Teočak, na ekonomskom kodu 821300 – Nabavka opreme u iznosu od 4.857,00 KM, funkcionalni kod 0922.

III.

Operativni plan rashoda/izdataka na potrošačkoj jedinici 24030026 – JU Mješovita srednja škola Teočak povećava se za iznos uplaćenih sredstava na depozitni račun Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primljenih donacija na ekonomskom kodu 821300 – Nabavka opreme u iznosu od 4.856,66 KM.

IV.

Zadužuje se JU Mješovita srednja škola Teočak da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2025. godine.

V.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Teočak.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-11-32498-1/25
Tuzla, 18.11.2025. godine

976

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla****I.**

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Jasmin Selimi, predsjednik
2. Jasmina Jovanović Mešković, član
3. Edesa Jukić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

977

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla****I.**

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Amela Selimović, predsjednik
2. Azra Osmanović, član
3. Anel Dadanović, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-7/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

978

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Husino“ Husino, Tuzla****I.**

Lejla Mehanović imenuje se za predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Husino“ Husino, Tuzla, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-8/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

980

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Druga osnovna škola Gračanica****I.**

Damir Ganić imenuje se za predsjednika Školskog odbora JU Druga osnovna škola Gračanica, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-4/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

979

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica****I.**

Zerina Mujkić imenuje se za člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-3/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

981

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica****I.**

Razrješava se Školski odbor JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica, u sljedećem sastavu:

1. Nermin Mahmutović, predsjednik
2. Enisa Subašić, član
3. Suada Šehić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-10/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

982

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU
Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica**

I.

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Almadin Duraković, predsjednik
2. Mersija Dedić, član
3. Selma Hasinović, član

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-11/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

**983**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU
Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac**

I.

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Edina Begović, predsjednik
2. Sabina Hodžić, član
3. Merima Bešić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-1/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

**984**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola
„Vukovije“ Vukovije, Kalesija**

I.

Jasmin Hodžić imenuje se za člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-2/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

**985**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola
„Treštenica“ Banovići**

I.

Emsad Mujić imenuje se za člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Treštenica“ Banovići, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-5/25
Tuzla, 11.11.2025. godine



986

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU
Osnovna škola „Sapna“ Sapna**

I.

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Šahman Ademović, predsjednik
2. Sulejman Ramić, član
3. Elvir Garibović, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-6/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

987

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU
Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice**

I.

Bilal Hodžić imenuje se za predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32978-9/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

988

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU
Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla**

I.

Edis Bajić imenuje se za predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, na period najduže do 90 dana.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32975/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

989

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU
Mješovita srednja hemijska škola Tuzla**

I.

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Mirza Tupajić, predsjednik
2. Sead Valjevac, član
3. Alisa Tokić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32975-2/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

990

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23 i 5/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11.11.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju privremenog Školskog odbora JU
Gimnazija „Mustafa Kamarić“ Gračanica**

I.

Imenuje se privremeni Školski odbor JU Gimnazija „Mustafa

Kamarić“ Gračanica, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Semra Bećirović, predsjednik
2. Jasmin Ahmetović, član
3. Amra Piskić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-34-32975-1/25
Tuzla, 11.11.2025. godine

991

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 70. stav (7) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 04.11.2025. godine, donosi

PROGRAM

raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010020 „Pomoć vjerskim zajednicama“ za 2025. godinu

I.

Ovim programom raspoređuju se sredstva na razdjelu 11, glava 01, potrošačka jedinica 0020 – Pomoć vjerskim zajednicama, ekonomski kod 614300 - tekući transferi neprofitnim organizacijama i ekonomski kod 615300 – kapitalni transferi neprofitnim organizacijama za programske aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo.

II.

Visina sredstava koja se raspoređuju ovim programom iznosi 650.000,00 KM (slovima: šest stotina pedeset hiljada konvertibilnih maraka).

III.

Kriteriji za raspodjelu sredstava vjerskim zajednicama iz tačke II. ovog programa su propisani Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010020 – Pomoć vjerskim zajednicama za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/25).

IV.

Raspodjela sredstava vjerskim zajednicama se vrši na sljedeći način:

R. br.	Podnosilac zahtjeva - korisnik sredstava	Ekonomski kod	Iznos sredstava u KM
1.	Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Muftijstvo tuzlansko Tuzla	614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama	58.000,00
		615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	412.000,00
2.	Srpska pravoslavna - Crkvena opština tuzlanska u Tuzli	615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	90.000,00
3.	Župe na području Tuzlanskog kantona	614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.000,00
	Katolička crkva za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla	615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	55.000,00
Ukupno tekući transferi			93.000,00
Ukupno kapitalni transferi			557.000,00
UKUPNO			650.000,00

V.

Realizacija planiranih sredstava vršit će se jednokratno pojedinačnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, u skladu sa ovim programom i raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

VI.

Korisnici sredstava Budžeta namijenjenih za ovaj transfer dužni su, nakon utroška sredstava, Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

VII.

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, važi za budžetsku 2025. godinu i bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-11-31647-3/25
Tuzla, 04.11.2025. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA

992

Na osnovu člana 11. stav (1) tačka a) u vezi sa članom 18. stav (1) tačka c) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/25) i Poglavlja III. tačka 4. Procedura zaduživanja Tuzlanskog kantona na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga, broj: 07/1-11-33793/25 od 11.11.2025. godine, a u vezi sa članom 54. stav (6) tačka a.) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25) i Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama u postupku nabavke usluga dugoročnog unutrašnjeg kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona za potrebe finansiranja kapitalnih investicija odobrenih Programom javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2025-2027. godine i utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 071-11-34672/25 od 20.11.2025. godine, ministar finansija donosi

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA DUGOROČNOG KREDITNOG ZADUŽENJA TUZLANSKOG KANTONA

I.

Pokreće se postupak unutrašnjeg dugoročnog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona u svrhu finansiranja kapitalnih investicija odobrenih Programom javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2025-2027. godine, broj: 02/1-11-17480-2/25 od 05.08.2025. godine i utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), u iznosu 39.797.000,00 KM.

II.

Kreditna sredstva iz tačke I. ove odluke namijenjena su za finansiranje sljedećih kapitalnih investicija:

a) finansiranje izgradnje zgrade Policijske uprave u Živinicama u iznosu 3.100.000,00 KM,

b) finansiranje izgradnje zgrade Općinskog suda u Lukavcu u iznosu 2.297.000,00 KM,

c) finansiranje izgradnje, adaptacije, opremanja i vanjskog uređenja Kampusa JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 14.400.000,00 KM,

d) sufinansiranje Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela grada Živinice u iznosu 10.000.000,00 KM,

f) finansiranje i sufinansiranje rješavanja vodosnabdijevanja na području Tuzlanskog kantona u iznosu 10.000.000,00 KM.

III.

Na osnovu Poglavlja III. tačke 5. - 8. Procedura zaduživanja Tuzlanskog kantona na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga, broj: 07/1-11-33793/25 od 11.11.2025. godine, a nakon zaprimljenih informativnih ponuda od tri banke, Ministarstvo finansija, objavit će javni poziv za nabavku unutrašnjeg dugoročnog kredita u ukupnom iznosu 39.797.000,00 KM, na period od 10 godina.

Ostali uslovi javnog poziva odnosit će se na sljedeće:

- Ponuđeni iznos kreditnih sredstava: 39.797.000,00 KM,
- Bez grace perioda,
- Nominalna kamatna stopa fiksna na godišnjem nivou - do 3,68%,
- Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva iskazana u procentu od iznosa ponude kreditnih sredstava - 0,25% jednokratno,
- Otplata kredita - mjesečna,
- Vrsta instrumenata obezbjeđenja: 10 bjanko mjenica.

IV.

Kriterij za odabir najpovoljnijih ponuda je najniža kamatna stopa.

Pravo učešća u postupku javne nabavke unutrašnjeg dugoročnog kredita imaju banke sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koje imaju dozvolu za rad izdatu od Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

V.

Javni poziv za nabavku unutrašnjeg dugoročnog kredita objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ i na web stranici Ministarstva finansija.

Javni poziv za nabavku unutrašnjeg dugoročnog kredita bit će otvoren najkasnije do 05.12.2025. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje i čitanje ponuda obaviti će se 05.12.2025. godine u 13:00 sati, u prostorijama Ministarstva (sala), Turalibegova 40, Tuzla (stara zgrada SDK). Ponuđači ili njihovi predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

VI.

Ministarstvo finansija izvršit će odabir najpovoljnijeg ponuđača s kojim će pregovarati o ugovoru o kreditu u kojem će se utvrditi međusobna prava i obaveze.

Postupak analize ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača provest će komisija od tri člana, koju posebnim rješenjem imenuje ministar finansija.

Ukoliko budu dostavljene dvije ili više ponuda sa istom najnižom kamatnom stopom, prednost će se dati ponuđaču čija je ponuda zaprimljena ranije.

Javni poziv ne stvara obavezu Ministarstvu finansija da prihvati bilo koju ponudu.

Ministarstvo finansija zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.

Ministarstvo finansija, u postupku kreditnog zaduženja, pribavilo je Mišljenje Odbora za likvidnost Ministarstva finansija na finansijski okvir potencijalnog zaduženja u Planu novčanih tokova do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2025. godine, broj: 07/1-11-626-1/25 od 24.11.2025. godine.

VII.

U periodu dospijea obaveza po kreditu potrebno je obezbijediti sredstva iz budžeta Tuzlanskog kantona za izmirenje dospjelih obaveza i ista planirati u budžetu za cijelo vrijeme otplate kredita.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-35232/25
Tuzla, 27.11.2025. godine

993

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (3) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), na potrošačkoj jedinici 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, u dijelu izvora 50 (transferi), u iznosu od 19.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih izdataka izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,
funkcionalni kod 0111 19.000,00 KM

u korist ekonomskih kodova:

821200 - Nabavka građevina,
funkcionalni kod 0111 4.000,00 KM

821300 - Nabavka opreme,
funkcionalni kod 0111 15.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11- 32945/25
Tuzla, 04.11.2025. godine

994

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (3) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), na potrošačkoj jedinici 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 7.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih izdataka izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,
funkcionalni kod 0111 7.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:

821300 - Nabavka opreme,
funkcionalni kod 0111 7.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11- 32945-1/25
Tuzla, 04.11.2025. godine

995

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), u okviru razdjela 23 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.508.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret potrošačkih jedinica i ekonomskih kodova:

23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	612100 - Doprinosi poslodavca, funkcionalni kod 1090	7.000,00 KM
23020001	Stalna i privremena novčana pomoć	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1011	550.000,00 KM
23020008	Jednokratne pomoći	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1070	50.000,00 KM
23020010	Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni kod 1011	6.000,00 KM
23020012	Zaštita porodica sa djecom	614200 - Tekući transferi pojedincima, subanalitika NAD217, Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje, funkcionalni kod 1040	850.000,00 KM
23020022	Hraniteljstvo	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1040	25.000,00 KM
23040002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1070	20.000,00 KM

u korist potrošačkih jedinica i ekonomskih kodova:

23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni kod 1090	7.000,00 KM
23020012	Zaštita porodica sa djecom	614200 - Tekući transferi pojedincima, subanalitika NAD210, Naknade plaće za porođajno odsustvo žene/osobe u radnom odnosu, funkcionalni kod 1040	1.150.000,00 KM
23020016	Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1070	250.000,00 KM
23020023	Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1040	75.000,00 KM
23020010	Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, funkcionalni kod 1011	6.000,00 KM
23040003	Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 1070	20.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11- 32947/25
Tuzla, 04.11.2025. godine

996

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), na potrošačkoj jedinici 24020039 – JU OŠ „Kreka” Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.300,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:	
612100 - Doprinosi poslodavca,	
funkcionalni kod 0912	2.300,00 KM

u korist ekonomskog koda:	
613700 - Izdaci za tekuće održavanje	
funkcionalni kod 0912	2.300,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Kreka” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-33057/25
Tuzla, 05.11.2025. godine

997

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene

novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), na potrošačkoj jedinici 29010001 – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:	
613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge,	
funkcionalni kod 0111	1.000,00 KM
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara,	
funkcionalni kod 0111	1.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:	
611200 - Naknade troškova zaposlenih,	
subanalitika AA0004,	
funkcionalni kod 1020	2.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-33058/25
Tuzla, 05.11.2025. godine

998

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24 i 7/25), na potrošačkoj jedinici 11070001 – Ured premijera Tuzlanskog kantona, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:	
612100 - Doprinosi poslodavca,	
funkcionalni kod 0111	1.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:	
613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i	
usluga platnog prometa	
funkcionalni kod 1011	1.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ured premijera Tuzlanskog kantona.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-33156/25

Tuzla, 06.11.2025. godine

999

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (3) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 54.900,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih izdataka izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

821300 - Nabavka opreme,
funkcionalni kod 0111 24.900,00 KM

821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,
funkcionalni kod 0111 30.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:

821200 - Nabavka građevina,
funkcionalni kod 0111 54.900,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-35989/25

Tuzla, 04.12.2025. godine

1000

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 11070001 – Ured premijera Tuzlanskog kantona, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 5.500,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

611100 - Bruto plaće i naknade plaća,
funkcionalni kod 0111 5.500,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613100 - Putni troškovi,
funkcionalni kod 1011 5.500,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ured premijera Tuzlanskog kantona.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-35992/25

Tuzla, 04.12.2025. godine

1001

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda

u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 26010001 – Kantonalna uprava civilne zaštite, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 300,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:	
611200 - Naknade troškova zaposlenih,	
subanalitika AA0004,	
funkcionalni kod 0412	300,00 KM
u korist ekonomskog koda:	
613100 - Putni troškovi,	
funkcionalni kod 0220	300,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Kantonalna uprava civilne zaštite.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
MINISTAR
Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.
Broj: 07/1-11-35993/25
Tuzla, 04.12.2025. godine

1002

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 19010001 – Ministarstvo zdravstva, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 400,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:	
613700 - Izdaci za tekuće održavanje,	
funkcionalni kod 0760	400,00 KM
u korist ekonomskog koda:	
613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	
i usluga platnog prometa,	
funkcionalni kod 0760	400,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravstva.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
MINISTAR
Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.
Broj: 07/1-11-35994/25
Tuzla, 04.12.2025. godine

1003

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030028 – JU Mješovita srednja škola Gračanica, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 6.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:	
614200 - Tekući transferi pojedincima,	
funkcionalni kod 0922	6.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:	
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,	
funkcionalni kod 0922	6.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Gračanica.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
MINISTAR
Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.
Broj: 07/1-11-35996/25
Tuzla, 04.12.2025. godine

1004

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020040 – JU OŠ „Miladije” Tuzla, u dijelu izvora 20 (vlastiti prihodi), u iznosu od 4.200,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih izdataka izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
821300 - Nabavka opreme,
funkcionalni kod 0912 4.200,00 KM

u korist ekonomskog koda:
821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,
funkcionalni kod 0912 4.200,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Miladije” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-35996-1/25
Tuzla, 04.12.2025. godine

1005

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene

novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020040 – JU OŠ „Miladije” Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.400,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0003,
funkcionalni kod 0912 2.400,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0007,
funkcionalni kod 1011 2.400,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Miladije” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-35996-2/25
Tuzla, 04.12.2025. godine

1006

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030001 – JU Mješovita srednja škola Banovići, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.300,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
614200 - Tekući transferi pojedincima,
funkcionalni kod 0922 1.300,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0010,
funkcionalni kod 0922 1.300,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Banovići.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36057/25

Tuzla, 05.12.2025. godine

1007

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020058 – JU OŠ „Jala” Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.500,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0007,
funkcionalni kod 0912 2.500,00 KM

u korist ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912 2.500,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Jala” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36057-1/25

Tuzla, 05.12.2025. godine

1008

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030013 – JU Gimnazija „Meša Selimović” Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0003,
funkcionalni kod 0922 2.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0010,
funkcionalni kod 0922 2.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Gimnazija „Meša Selimović” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36130/25

Tuzla, 05.12.2025. godine

1009

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030027 – JU Mješovita srednja škola Živinice, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 700,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
614200 - Tekući transferi pojedincima,
funkcionalni kod 0922 700,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0010,
funkcionalni kod 0922 700,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Živinice.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36130-1/25
Tuzla, 05.12.2025. godine

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0010,
funkcionalni kod 0922 10,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36130-2/25
Tuzla, 05.12.2025. godine

1011

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020072 – JU Druga osnovna škola Gračanica, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.600,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0004,
funkcionalni kod 1020 500,00 KM
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0006,
funkcionalni kod 1011 1.100,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0010,
funkcionalni kod 0912 1.600,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Druga osnovna škola Gračanica.

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030025 – JU Mješovita srednja škola Srebrenik, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 10,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
614200 - Tekući transferi pojedincima,
funkcionalni kod 0922 10,00 KM

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36131/25

Tuzla, 05.12.2025. godine

1012

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020052 – JU OŠ „Kiseljak” Kiseljak, Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 800,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

613700 - Izdaci za tekuće održavanje, funkcionalni kod 0912	800,00 KM
--	-----------

u korist ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0010, funkcionalni kod 0912	800,00 KM
--	-----------

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Kiseljak” Kiseljak, Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36131-1/25

Tuzla, 05.12.2025. godine

1013

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020077 – JU OŠ „Doborovci” Gračanica, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 600,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030	600,00 KM
--	-----------

u korist ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0010, funkcionalni kod 0912	600,00 KM
--	-----------

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Doborovci” Gračanica.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36131-2/25

Tuzla, 05.12.2025. godine

1014

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020084 - JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 11.400,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020	200,00 KM
611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0006, funkcionalni kod 1011	1.500,00 KM
613100 - Putni troškovi, funkcionalni kod 0912	1.400,00 KM
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara, funkcionalni kod 0912	4.000,00 KM
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva funkcionalni kod 0912	4.300,00 KM

u korist ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0007, funkcionalni kod 1011	1.700,00 KM
613700 - Izdaci za tekuće održavanje funkcionalni kod 0912	1.900,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni kod 0912	7.800,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36199/25
Tuzla, 08.12.2025. godine

**1015**

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda

u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030012 - JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 19.870,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020	9.570,00 KM
613200 - Izdaci za energiju, funkcionalni kod 0922	2.500,00 KM
614200 - Tekući transferi pojedincima, funkcionalni kod 0922	7.800,00 KM

u korist ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030	5.520,00 KM
613700 - Izdaci za tekuće održavanje funkcionalni kod 0922	2.500,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni kod 0922	4.350,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – subanalitika AA0009 posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, funkcionalni kod 0922	7.500,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36200/25
Tuzla, 08.12.2025. godine

**1016**

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030037 - JU Srednja ekonomsko-

trgovinska škola Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 5.491,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
614200 - Tekući transferi pojedincima,
funkcionalni kod 0922 5.491,00 KM

u korist ekonomskog koda:
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0922 5.491,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36200-1/25
Tuzla, 08.12.2025. godine

1017

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020087 – JU OŠ „Sveti Franjo” Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 3.210,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0003,
funkcionalni kod 0912 3.210,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0007,
funkcionalni kod 1011 3.210,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo

finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Sveti Franjo” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36200-2/25
Tuzla, 08.12.2025. godine

1018

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020046 – JU OŠ „Novi Grad” Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.400,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju,
funkcionalni kod 0912 1.400,00 KM

u korist ekonomskog koda:
611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0005,
funkcionalni kod 1030 1.400,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Novi Grad” Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36200-3/25
Tuzla, 08.12.2025. godine

1019

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020057 – JU OŠ „Pasci” Pasci, Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.400,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0003, funkcionalni kod 0912	1.700,00 KM
613100 - Putni troškovi, funkcionalni kod 0912	200,00 KM
613700 - Izdaci za tekuće održavanje funkcionalni kod 0912	500,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcionalni kod 0912	2.400,00 KM
--	-------------

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Pasci” Pasci, Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36323/25

Tuzla, 09.12.2025. godine

1020

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030031 – JU Mješovita srednja škola Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 2.450,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0004, funkcionalni kod 1020	2.450,00 KM
--	-------------

u korist ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0005, funkcionalni kod 1030	2.450,00 KM
--	-------------

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36323-1/25

Tuzla, 09.12.2025. godine

1021

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), u okviru razdjela 18 – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, na potrošačkoj jedinici 18010002 – Zaštita okolice, u dijelu izvora 30 (namjenska sredstava), u iznosu od 95.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

615100 - Kapitalni transferi drugim nivoma vlasti i fondovima,	
funkcionalni kod 0530	45.000,00 KM
615200 - Kapitalni transferi pojedincima,	
funkcionalni kod 0530	50.000,00 KM

u korist ekonomskih kodova:

614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima,	
funkcionalni kod 0530	45.000,00 KM
614400 - Subvencije javnim preduzećima,	
funkcionalni kod 0530	50.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36377/25

Tuzla, 09.12.2025. godine

1022

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 14020001 – Poljoprivredni zavod Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 3.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0006,	
funkcionalni kod 0412	1.000,00 KM
611200 - Naknade troškova zaposlenih, subanalitika AA0007,	
funkcionalni kod 0412	2.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva,	
funkcionalni kod 0412	3.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivredni zavod Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36382/25

Tuzla, 09.12.2025. godine

1023

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020022 – JU OŠ „Vražići” Čelić, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

613200 - Izdaci za energiju,	
funkcionalni kod 0912	1.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:

614200 - Tekući transferi pojedincima,	
funkcionalni kod 0912	1.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Vražići” Čelić.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36384/25

Tuzla, 09.12.2025. godine

1024

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020060 – JU Osnovna muzička škola Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 3.500,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
613700 - Izdaci za tekuće održavanje,
funkcionalni kod 0912 3.500,00 KM

u korist ekonomskog koda:
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara,
funkcionalni kod 0912 3.500,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Osnovna muzička škola Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36384-1/25
Tuzla, 09.12.2025. godine

1025

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na

potrošačkoj jedinici 24020080 – JU OŠ „Lukavica” Gračanica, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:
613200 - Izdaci za energiju,
funkcionalni kod 0912 1.000,00 KM

u korist ekonomskih kodova:
613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge,
funkcionalni kod 0912 800,00 KM
613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa,
funkcionalni kod 0912 200,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Lukavica” Gračanica.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36384-2/25
Tuzla, 09.12.2025. godine

1026

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 14020001 – Poljoprivredni zavod Tuzla, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 3.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:
611100 - Bruto plaće i naknade plaća,
funkcionalni kod 0412 3.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:
613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa,
funkcionalni kod 0412 3.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivredni zavod Tuzla.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36587/25

Tuzla, 11.12.2025. godine

1027

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020081 – JU OŠ „Malešići” Gračanica, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 50,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

613700 - Izdaci za tekuće održavanje,
funkcionalni kod 0912 50,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara,
funkcionalni kod 0912 50,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Malešići” Gračanica.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36599/25

Tuzla, 11.12.2025. godine

1028

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020008 – JU OŠ „Hasan Kikić” Gradačac, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 1.600,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara,
funkcionalni kod 0912 1.600,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613700 - Izdaci za tekuće održavanje,
funkcionalni kod 0912 1.600,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Hasan Kikić” Gradačac.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36599-1/25

Tuzla, 11.12.2025. godine

1029

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24030027 – JU Mješovita srednja škola Živinice, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 7.000,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

614200 - Tekući transferi pojedincima,
funkcionalni kod 0922 7.000,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613700 - Izdaci za tekuće održavanje,
funkcionalni kod 0922 7.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Mješovita srednja škola Živinice.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36599-2/25
Tuzla, 11.12.2025. godine

1030

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020036 – JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 11.100,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0003,
funkcionalni kod 0912 2.000,00 KM

613200 - Izdaci za energiju,
funkcionalni kod 0912 5.000,00 KM
613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge,
funkcionalni kod 0912 3.500,00 KM
613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa,
funkcionalni kod 0912 600,00 KM

u korist ekonomskih kodova:

611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0005,
funkcionalni kod 1030 6.100,00 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge,
funkcionalni kod 0912 5.000,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36599-3/25
Tuzla, 11.12.2025. godine

1031

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), a u vezi sa članom 42. stav (1) i stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24, 7/25 i 16/25), na potrošačkoj jedinici 24020072 – JU Druga osnovna škola Gračanica, u dijelu izvora 10 (budžetska sredstva), u iznosu od 500,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0006,
funkcionalni kod 1011 500,00 KM

u korist ekonomskog koda:

611200 - Naknade troškova zaposlenih,
subanalitika AA0003,
funkcionalni kod 0912 500,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Druga osnovna škola Gračanica.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-36599-4/25
Tuzla, 11.12.2025. godine

1032

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i člana 2. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/25), ministar finansija Tuzlanskog kantona, uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, donosi

PROCEDURE**ZADUŽIVANJA TUZLANSKOG KANTONA NA OSNOVU UNUTRAŠNJEG I VANJSKOG DUGA****I. OPĆI DIO**

1. Ovim procedurama utvrđuje se način zaduživanja Tuzlanskog Kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga.

2. Kanton se može dugoročno zadužiti na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga u skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/25 - u daljnjem tekstu: Zakon o dugu).

3. Kanton se može zadužiti u svrhe, pod uslovima i obimu propisanim Zakonom o dugu.

4. Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona određuje se iznos novih zaduživanja za narednu fiskalnu godinu.

5. Kanton se može zaduživati kratkoročno i dugoročno.

II. UNUTRAŠNJE I VANJSKO ZADUŽIVANJE

1. Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Kantona (u daljnjem tekstu: Vlada) usvaja Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za trogodišnji period (u daljnjem tekstu: Program) koji mora biti usklađen sa Strategijom razvoja Kantona za trogodišnji period. Donošenjem budžeta za odgovarajuću fiskalnu godinu, Skupština Kantona odobrava kapitalnu investiciju i maksimalni iznos zaduženja za njeno finansiranje.

2. Sastavni dio Programa je struktura izvora finansiranja projekata.

Ako su u strukturi finansiranja predviđena kreditna sredstva, Kanton može pristupiti proceduri zaduživanja.

- Unutrašnji dug

3. Kanton može stvoriti obaveze na osnovu unutrašnjeg duga u sljedeće svrhe:

3.1. Finansiranja budžetskog deficita proizašlog iz

gotovinskog toka,

3.2. Finansiranja budžetskog deficita,

3.3. Finansiranja razvojnih programa i kapitalnih investicija odobrenih programom javnih investicija,

3.4. Servisiranja duga, uključujući i povezane troškove,

3.5. Plaćanja aktiviranih garancija u potpunosti ili djelimično,

3.6. Finansiranja uspostavljanja i održavanja rezervi likvidnosti,

3.7. Prijevremena otplata duga ili otkupa izdatih dužničkih vrijednosnih papira,

3.8. Restrukturiranja nedospjelog duga,

3.9. Finansiranja posebnih programa odobrenih od strane nadležnog zakonodavnog ili predstavničkog tijela.

4. Godišnje ograničenje iznosa novog zaduživanja Kantona određuje se budžetom i zakonom o izvršenju budžeta za svaku fiskalnu godinu.

5. U periodu privremenog finansiranja Kanton se može zadužiti po osnovu unutrašnjeg duga do iznosa utvrđenog u odluci o privremenom finansiranju.

- Vanjski dug

6. Kanton može stvoriti obaveze na osnovu vanjskog duga u sljedeće svrhe:

6.1. Finansiranja budžetskog deficita;

6.2. Finansiranja razvojnih programa i kapitalnih investicija odobrenih programom javnih investicija,

6.3. Servisiranja duga, uključujući i povezane troškove.

6.4. Plaćanja aktiviranih garancija u potpunosti ili djelimično;

6.5. Prijevremena otplata duga ili otkupa izdatih dužničkih vrijednosnih papira,

6.6. Restrukturiranja nedospjelog duga,

6.7. Finansiranja posebnih programa odobrenih od strane nadležnog zakonodavnog ili predstavničkog tijela.

7. Resorno ministarstvo, čiji projekat treba da se finansira iz kredita, treba da pribavi mišljenje Ministarstva finansija o mogućnosti zaduživanja.

8. Ministarstvo finansija i resorno ministarstvo, čiji projekat se finansira iz kredita, zajednički dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija inicijativu za stvaranje vanjskog duga, podnošenjem zahtjeva u skladu sa Pravilnikom iz člana 25. stav (12) Zakona o dugu.

9. Ministarstvo finansija i resorno ministarstvo odgovorni su za vođenje pregovora u vezi sa novim zaduživanjem.

10. Odluku o vanjskom zaduženju donosi Skupština Kantona.

11. U slučaju indirektnog vanjskog zaduživanja Kantona, kada je finansijska obaveza Federacije BiH alocirana na Kanton, ministar finansija potpisuje podugovor kojim se prenose prava i obaveze na Kanton.

12. U slučaju direktnog vanjskog zaduživanja Kantona, Vlada Kantona i Ministarstvo finansija, na odgovarajući način, primjenjuju odredbe člana 25. stavovi (1) do (6) Zakona o dugu.

13. Odluku o direktnom vanjskom zaduženju donosi Skupština Kantona.

14. Nakon donošenja odluke iz tačke 13. ovih pravila, potrebno je pribaviti saglasnost Federalnog ministarstva finansija.

III. PRETHODNI POSTUPAK UNUTRAŠNJEG ZADUŽENJA

1. Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi posebnu odluku o zaduženju Kantona kojom se utvrđuje visina i svrha zaduženja, forma i uslovi zaduženja, rok dospijeca, ovlaštenja za davanje instrumenata osiguranja, broj banaka za kreditiranje, drugi relevantni elementi, te ovlaštenje ministru finansija za provođenje odluke o zaduženju.

2. Kanton je obavezan putem Ministarstva finansija pribaviti prethodnu pisanu saglasnost Federalnog ministarstva finansija za zaduženje.

3. Na zaduženje Kantona primjenjuje se član 10a. stav 1. tačka f) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 58/22 i 50/24).

4. Postupak dugoročnog unutrašnjeg kreditnog zaduženja Kantona provodi Ministarstvo finansija putem javnog poziva, o čemu ministar finansija donosi posebnu odluku.

5. Prije objave javnog poziva iz prethodne tačke, Ministarstvo finansija provodi postupak ispitivanja tržišta.

6. Postupak ispitivanja tržišta podrazumijeva dostavu zahtjeva na adrese tri subjekta koji su registrovani za pružanje usluga kreditiranja i isti se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija.

7. Rezultati ispitivanja tržišta nisu obavezujući za Ministarstvo finansija.

8. Zahtjev iz tačke 5. dostavlja se pismeno ili elektronskim putem (e-mail).

9. Javni poziv za unutrašnje zaduženje obavezno sadrži:

9.1. predmet javnog poziva

9.2. opće uslove koje banka mora ispunjavati

9.3. opis predmeta javnog poziva

9.4. kvalifikovanost banaka za kreditno zaduženje-kriteriji

9.5. elemente za dodjelu ugovora

9.6. potrebnu dokumentaciju

9.7. kalkulativne datume za izradu ponude

9.8. rok i način dostavljanja prijave za učešće

9.9. nacrt ugovora o unutrašnjem kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona.

IV. STUPANJE NA SNAGU

1. Ove procedure stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR

Suad Mustajbašić, dipl. ecc., v.r.

Broj: 07/1-11-33793/25

Tuzla, 11.12.2025. godine

Na ove procedure je data saglasnost od Vlade Kantona
akt broj: 02/1-11-33793-1/25 od 18.11.2025. godine

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA

1033

Na osnovu člana 82. stav (11) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23 i 5/25) i člana 101. stav (13) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23 i 5/25), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

Član 1.

U Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/17, 1/18, 15/22, 12/23, 5/24 i 12/24), član 12. stav (1) tačka a) briše se.

Dosadašnje tačke b), c) i d) postaju tačke a), b) i c).

U istom članu u stavu (2), broj „14“, briše se.

Član 2.

Član 13. briše se.

Član 3.

Član 14. briše se.

Član 4.

U članu 23. stav (1) tačka d) briše se.

Član 5.

U članu 24. stav (5) briše se.

Dosadašnji stavovi (6), (7), (8) i (9) postaju stavovi (5), (6), (7) i (8).

Član 6.

U članu 25. stav (4) tekst „ , komisiji za praktičan rad ili komisiji za provođenje testa stručnog zvanja.“ zamjenjuje se tekстом „ ili komisiji za praktičan rad.“

U istom članu u stavu (8) tekst „i komisije za provođenje testa stručnog znanja“ briše se.

Član 7.

Član 28. briše se

Član 8.

U članu 29. stav (5), Obrazac 9 za radno mjesto sekretara i saradnika za ekonomske-finansijske poslove mijenja se i nalazi se u prilogu ovog pravilnika.

Član 9.

U članu 31. stavovi (2) i (3) brišu se.

Dosadašnji stavovi (4), (5), (6) i (7) postaju stavovi (2), (3), (4) i (5).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
I NAUKE

MINISTAR

Dr. sc. Ahmed Omerović, v.r.

Broj: 10/1-34-036274-1/25

Tuzla, 08.12.2025. godine

Obrazac 9 (sekretar i saradnik za ekonomsko-finansijske poslove)

RANG-LISTA KANDIDATA

(radno mjesto _____ - konkursna pozicija broj: _____)

R. br.	Ime i prezime kandidata	Mjesto stanovanja	Intervju	Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija	Dodatni bodovi (boračka kategorija)	Dodatni bodovi (boračka kategorija)	Procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze	Ukupan broj ostvarenih bodova
1.								
2.								
3.								

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

R. br	Ime i prezime kandidata	Mjesto stanovanja	Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa
1.			
2.			
3			

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošlijkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Napomena:

1. Bodove po osnovu intervju ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz daljnje konkursne procedure.

2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.

3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje, odnosno dodatne bodove, ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.

4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.

5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz članova 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 14/22, 9/23, 5/24 i 13/24).

KOMISIJA ZA BODOVANJE

1. _____
2. _____
3. _____

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: _____ godine, u _____ sati;

POTPIS DIREKTORA _____

(na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)

1034

Na osnovu člana 48. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20-prečišćeni tekst, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22-presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23-presuda US FBiH, 12/23 i 5/25), članova 13. i 20. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/02), u predmetu rješavanja zahtjeva Izdavačke kuće „Malik Books“ d.o.o. Sarajevo i ovlaštenog distributera „Oxford University Press“, broj: 11/04-34-7668-3/25 od 20.3.2025. godine, za odobrenje i korištenje udžbenika i radnih sveski iz serije Harmonize u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole za nastavni predmet Engleski jezik – prvi strani jezik, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

RJEŠENJE**I.**

(1) Odobrava se upotreba i korištenje udžbenika i radnih sveski za osnovno obrazovanje, i to:

1. Harmonize 1 Student Book, Rob Sved, Nicholas Tims, Amila Islamović i Vedad Hindija, Oxford University Press (udžbenik za engleski jezik - prvi strani jezik za šesti razred osnovne škole),

2. Harmonize 1 Workbook, Robert Quinn, Oxford University Press (radna sveska za engleski jezik - prvi strani jezik za šesti razred osnovne škole),

3. Harmonize 2 Student Book, Daniel Brayshaw, Amila Islamović i Vedad Hindija, Oxford University Press (udžbenik za engleski jezik - prvi strani jezik za sedmi razred osnovne škole),

4. Harmonize 2 Workbook, Janet Hardy-Gould, Oxford University Press (radna sveska za engleski jezik - prvi strani jezik za sedmi razred osnovne škole).

(2) Ne odobrava se upotreba i korištenje udžbenika i radnih sveski za osnovno obrazovanje, i to:

1. Harmonize 3 Student Book, Paul A Davies, Amila Islamović i Vedad Hindija, Oxford University Press (udžbenik za engleski jezik - prvi strani jezik za osmi razred osnovne škole),

2. Harmonize 3 Workbook, Judy Boyle, Diana Shotton, Oxford University Press (radna sveska za engleski jezik - prvi strani jezik za osmi razred osnovne škole),

3. Harmonize 4 Student Book, Lindsay Warwick, Sylvia Wheelon, Amila Islamović i Vedad Hindija, Oxford University Press (udžbenik za engleski jezik - prvi strani jezik za deveti razred osnovne škole),

4. Harmonize 4 Workbook, Jeremy Bowell, Oxford University Press (radna sveska za engleski jezik - prvi strani jezik za deveti razred osnovne škole).

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
I NAUKE

MINISTAR

Dr. sc. Ahmed Omerović, v.r.

Broj: 10/1-34-017026-2/25
Tuzla, 28.11.2025. godine

1035

Na osnovu člana 48. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20-prečišćeni tekst, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22-presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23-presuda US FBiH, 12/23 i 5/25), članova 13. i 20. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/02), u predmetu rješavanja zahtjeva Izdavačke kuće „Buybook“ d.o.o. Sarajevo i ovlaštenog distributera „Hueber“ iz Njemačke, broj: 11/03-2025-008 od 11.3.2025. godine, za odobrenje i korištenje udžbenika i radnih sveski iz serije Hueber za nastavni predmet Njemački jezik, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

RJEŠENJE**I.**

(1) Odobrava se upotreba i korištenje udžbenika i radnih sveski, i to:

1. Mit uns B1+, Kursbuch, Anna Breitsameter, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen, Hueber (udžbenik za nastavni predmet Njemački jezik u trećem i četvrtom razredu gimnazije - drugi strani jezik; u prvom i drugom razredu gimnazije - prvi strani jezik; te za izučavanje DSD programa i drugih naprednih programa njemačkog jezika u osnovnim školama).

2. Mit uns B1+, Arbeitsbuch, Anna Breitsameter, Veronika Kirschstein, Christiane Seuthe, Hueber (radna sveska za nastavni predmet Njemački jezik u trećem i četvrtom razredu gimnazije - drugi strani jezik; u prvom i drugom razredu gimnazije - prvi strani jezik; te za izučavanje DSD programa i drugih naprednih programa njemačkog jezika u osnovnim školama).

3. Mit uns B2, Kursbuch, Anna Breitsameter, Anna Hila, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen, Hueber (udžbenik za nastavni predmet Njemački jezik u trećem razredu gimnazije - prvi strani jezik).

4. Mit uns B2, Arbeitsbuch, Anna Breitsameter, Anna Hila, Christiane Seuthe, Luise Peters, Hueber (radna sveska za nastavni predmet Njemački jezik u trećem razredu gimnazije - prvi strani jezik).

5. Mit uns C1, Kursbuch, Anna Breitsameter, Linda Fromme, Klaus Lill, Arwen Schnack, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen, Hueber (udžbenik za nastavni predmet Njemački jezik u četvrtom razredu gimnazije - prvi strani jezik).

6. Mit uns C1, Arbeitsbuch, Anna Breitsameter, Linda Fromme, Klaus Lill, Arwen Schnack, Christiane Seuthe, Hueber (radna sveska za nastavni predmet Njemački jezik u četvrtom razredu gimnazije - prvi strani jezik).

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
I NAUKE

MINISTAR

Dr. sc. Ahmed Omerović, v.r.

Broj: 10/1-34-008442-2/25
Tuzla, 01.12.2025. godine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA

1036

Na osnovu člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, prečišćeni tekst, broj: 10/18), a u skladu sa članom 9. tačka m), te članom 191., stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/25), a u vezi sa članom 4. Odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o utvrđivanju organizacije i rada mrtvozorničke službe, kojom se osigurava pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj:13/1-33-31782/22 od 02.12.2022. godine, ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst)

Član 1.

Ovim rješenjem imenuju se doktori medicine - mrtvozornici ovlašteni za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: mrtvozornici) za gradove i općine, i to:

GRAD TUZLA

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla (kontakt tel. 124)

1. dr. Snježana Rakovac
2. dr. Lejla Kuluglija Memišević
3. dr. Hajriz Alihodžić
4. dr. Azra Fejzić
5. dr. Amna Srabović-Okanović
6. dr. Selma Mehačević
7. dr. Alma Hasanović Husić
8. dr. Azra Hamzić
9. dr. Igor Pejić
10. dr. Anela Pejzić Tursić
11. dr. Anela Agić
12. dr. Boško Urošević
13. dr. Asja Bakalović
14. dr. Dino Zubčević
15. dr. Lejla Spahić
16. dr. Ajna Jamaković
17. dr. Emina Kuranović
18. dr. Belmin Kušljagić
19. dr. Moamer Hadžiomeroić
20. dr. Enes Hadžihasanović

GRAD SREBRENİK

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Srebrenik (kontakt tel. 035/645-594, 367-298 i 124)

1. dr. Amir Imširović
2. dr. Vehida Fazlić
3. dr. Dalma Mehmedović
4. dr. Dženita Jusufović
5. dr. Esma Zejnilagić
6. dr. Azra Koprić
7. dr. Aida Okić
8. dr. El Idrissi Moulay Mehdi

GRAD LUKAVAC

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Lukavac (kontakt tel. 035/553-394 i 124)

1. dr. Adnan Aljukić
2. dr. Aziz Dautović
3. dr. Ema Nuhić
4. dr. Amir Halilović
5. dr. Ilma Kovačević-Buljubašić

GRAD GRAČANICA

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gračanica (kontakt tel. 035/368-338)

1. dr. Jasmin Hadžić
2. dr. Sadržmir Hatunić
3. dr. Saša Operhal
4. dr. Mirela Osmić
5. dr. Mahir Delić
6. dr. Damir Husejnović
7. dr. Edin Dugić

GRAD GRADAČAC

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac (kontakt tel. 035/816-094)

1. dr. Semir Turbić
2. dr. Teufik Zahirović
3. dr. Mirza Peštalić
4. dr. Jasmina Oruč
5. dr. Nedžib Mujanović

GRAD ŽIVINICE

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Živinice (kontakt tel. 035/773-994, 773-967, 773-968)

1. dr. Admir Mukinović
2. dr. Džemal Jusić
3. dr. Adnan Šehanović
4. dr. Hazim Nurkić
5. dr. Sedina Bosankić
6. dr. Elvir Kamenjašević
7. dr. Kemal Halilčević
8. dr. Jasmin Fehrić
9. dr. Muris Šljivić
10. dr. Edin Memišević

OPĆINA KLADANJ

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kladanj (kontakt tel. 035/369-136 i 124)

1. dr. Merima Salihović
2. dr. Samir Jusupović
3. dr. Hanka Salihović
4. dr. Mirnesa Halilagić-Musić
5. dr. Fahira Ahmetović

OPĆINA TEOČAK

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Teočak (kontakt tel. 035/755-582)

1. dr. Hajrudin Haračić
2. dr. Lejla Kunosić
3. dr. Sadija Musić Bubić
4. dr. Lela Husić
5. dr. Amira Guber
6. dr. Mariza Šabačkić-Nuhanović
7. dr. Amer Mulaosmanović
8. dr. Sabiha Nedžibović

OPĆINA ČELIĆ

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Čelić
(kontakt tel. 035/660-015)

1. dr. Aida Ždralić Bašić
2. dr. Selma Žunić
3. dr. Zekerija Avdić
4. dr. Zana Bećirović
5. dr. Denis Sarajlić

OPĆINA SAPNA

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Sapna
(kontakt tel. 035/597-517)

1. dr. Amir Halilović
2. dr. Edin Jahić
3. dr. Mirza Mulaosmanović
4. dr. Samila Altumbabić
5. dr. Nefira Hadžić
6. dr. Adnan Ahmetović

OPĆINA BANOVIĆI

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banovići
(kontakt tel. 035/283-118; 283-119)

1. dr. Amela Kasumović-Galamić
2. dr. Aida Halilović
3. dr. Husref Berbić
4. dr. Neira Jalmanović-Demirović

OPĆINA KALESIJA

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija
(kontakt tel. 035/631-015, 368-252)

1. dr. Muhamed Osmanović
2. dr. Nermin Kuralić
3. dr. Merima Halilović
4. dr. Arnel Karavdić
5. dr. Jusuf Mešanović

OPĆINA DOBOJ ISTOK

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Doboj Istok
(kontakt tel. 035/369-527)

1. dr. Kenan Mujkić
2. dr. Jasmin Banjić
3. dr. Sadeta Karić Mujić

Član 2.

Mrtvozornici iz člana 1. ovog rješenja, utvrđivanje vremena i uzroka smrti vršit će u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/13 i 9/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Član 3.

Mrtvozorniku pripada naknada u visini i način isplate po jednom pregledu u skladu sa tačkom III. Odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o iznosu sredstava za rad i organizaciju pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove i način isplate, broj: 13/1-33-31783/22 od 02.12.2022. godine.

Član 4.

Mrtvozornik se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Mrtvozornik može biti razriješen dužnosti i prije protoka vremena na koji je imenovan u slučajevima utvrđenim odredbom člana 5. Pravilnika.

Član 5.

Mrtvozornici su dužni mjesečno sačinjavati izvještaj o izvršenim pregledima sa podacima iz knjige evidencija o izvršenim pregledima umrlih osoba iz člana 23. stav 2. Pravilnika i isti dostavljati Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i JZU Domu zdravlja čiji je radnik.

Član 6.

Ministarstvo će svakom imenovanom mrtvozorniku izdati iskaznicu čiji je oblik i sadržaj propisan na Obrascu 1. Pravilnika.

Član 7.

JZU Dom zdravlja, čiji je mrtvozornik radnik, će obezbijediti prevoz i dovoljan broj propisanih obrazaca (2., 3., 4., 5. i 6.).

Oblik i sadržaj obrazaca iz stava 1. ovog člana su propisani Pravilnikom.

Član 8.

Po okončanju kalendarske godine, knjiga evidencija mrtvozornika se zaključuje i dostavlja na ovjeru Ministarstvu, u skladu sa članom 23. stav (6) Pravilnika.

Član 9.

O imenovanim mrtvozornicima, te o organizaciji i načinu rada mrtvozorničke službe, Ministarstvo će informisati javnost na svojoj web stranici i ujedno će obavijestiti sve domove zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo je dužno sve matične urede gradova/općina sa područja Tuzlanskog kantona obavijestiti o imenovanim mrtvozornicima, odmah nakon imenovanja.

Član 10.

Mrtvozornici, imenovani u skladu sa ovim rješenjem, dužni su obaviti edukaciju, po pozivu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, shodno odredbama člana 25. tačka (5), kao i člana 27. Pravilnika, a ukoliko ne završe edukaciju, brišu se iz evidencije mrtvozornika.

Član 11.

Prečišćeni tekst Rješenja o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona obuhvata:

- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785/22 od 02.12.2022. godine,
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-1/22 od 13.03.2023. godine,
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-2/22 od 30.06.2023. godine,
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-3/22 od 20.10.2023. godine,
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-4/22 od 12.02.2024. godine,
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-5/22 od 12.09.2024. godine,

- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-6/22 od 25.10.2024. godine,
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-7/22 od 27.01.2025. godine i
- Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-33-31785-8/22 od 08.05.2025. godine.

Član 12.

Ovo rješenje važi samo do 02.12.2026. godine.

Član 13.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i na web stranici Ministarstva.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

MINISTAR

Prim.dr. Dušanka Bećirović,v.r.

Broj: 13/1-33-28464 /25
Tuzla, 14.11.2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

1037

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18), člana 71. stav (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25) a u vezi sa članovima 8., 12., 123. i 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/00), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona donosi

ODLUKU

o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2025. godinu

I.

U Programu mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), u poglavlju III. Finansiranje mjera zdravstvene zaštite, u tački 2. Rashodi:

Tabela 1. mijenja se i glasi:

r/b	Namjena	Plan za 2025.	Participacija KM/ grlu	Participacija ukupno/ KM
1.	Podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava (prvi put) za period od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine za period od 01.07. do 30.11.2025. godine	4.800 grla 6.200 grla	20.00 KM 20,00 KM	96.000,00 KM 124.000,00 KM
2.	Naknada za eutanazirane životinje		-	53.610,00 KM
3.	Troškovi provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona		-	5.000,00 KM
4.	Troškovi mjera veterinarskog javnog zdravstva			
4.1.	Za potrebe uzimanja službenih uzoraka u sklopu službenih kontrola subjekata u poslovanju sa hranom, i slanje dijagnostičkog materijala na Veterinarski fakultet Sarajevo (sumnja na zarazne bolesti zoonotičnog karaktera)			5.000,00 KM

4.2.	- Troškovi mjera veterinarskog javnog zdravstva - JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta „Program mjera kontrole zaštite životinja, unapređenje javnog zdravstva kroz kontrolu sirovog mlijeka“			50.000,00 KM
5.	Troškovi provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozi i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci.	400 grla	25,00 KM	10.000,00 KM
6.	Troškovi eutanazije		-	5.000,00 KM
7.	Obaveze iz ranijeg perioda (prava priznata rješenjem po osnovu Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2024. godinu, koja nisu isplaćena iz sredstava planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu)			87.390,00 KM
	UKUPNO			436.000,00 KM

II.

Ova odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović,v.r.

Broj: 04/1-20-018004-5/25
Tuzla, 04.11.2025. godine

1038

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 71. stav (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25) i Poglavlja III. tačka 2. Tabela 1. redni broj 1. Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), a u vezi sa članom 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/00), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o podmirenju dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava

I.

U Odluci o podmirenju dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), u tački I. riječi „**od ukupno 250.000,00 KM** (slovima: dvije stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“ mijenjaju se tako da piše „u ukupnom iznosu od **220.000,00 KM** (slovima: dvije stotine dvadeset hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“.

II.

Ostale tačke Odluke ostaju neizmijenjene.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović,v.r.

Broj: 04/1-18-11-019713-2/25
Tuzla, 12.11.2025. godine

1039

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 71. stav (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25) i Poglavlja III. tačka 2. Tabela 1. redni broj 3. Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), a u vezi sa članom 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/00), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o finansiranju troškova provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, po naredbi Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona

I.

U Odluci o finansiranju troškova provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, po naredbi Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), u tački I. iznos „**od 10.000,00 KM** (slovima: deset hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“ mijenja se tako da piše „u iznosu od **5.000,00 KM** (slovima: pet hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“.

II.

Ostale tačke Odluke ostaju neizmijenjene.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović, v.r.

Broj: 04/1-18-11-019717-1/25
Tuzla, 12.11.2025. godine

1040

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 71. stav (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25) i Poglavlja III. tačka 2. Tabela 1. redni broj 5. Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), a u vezi sa članom 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/00), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o podmirenju troškova provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozi i tuberkulozu muških grla starijih od 12 mjeseci na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

U Odluci o podmirenju troškova provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozi i tuberkulozu muških grla starijih od 12 mjeseci na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), u tački I. iznos „**od 20.000,00 KM** (slovima: dvadeset hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“ mijenja se tako da piše „u iznosu od **10.000,00 KM** (slovima: deset hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“.

II.

Ostale tačke Odluke ostaju neizmijenjene.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović, v.r.

Broj: 04/1-18-11-019722-1/25
Tuzla, 12.11.2025. godine

1041

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 71. stav (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25) i Poglavlja III. tačka 2. Tabela 1. redni broj 6. Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), a u vezi sa članom 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/00) i Pravilnikom o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 98/12 i 88/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o troškovima eutanazije životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I.

U Odluci o naknadi za eutanazirane životinje na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), u tački I. iznos „**od 10.000,00 KM** (slovima: deset hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“ mijenja se tako da piše „u iznosu **od 5.000,00 KM** (slovima: pet hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“.

II.

Ostale tačke Odluke ostaju neizmijenjene.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović, v.r.

Broj: 04/1-18-11-019725-1/25
Tuzla, 12.11.2025. godine

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović, v.r.

Broj: 04/1-18-11-019720-1/25
Tuzla, 12.11.2025. godine

1042

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 71. stav (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/24 i 7/25) i Poglavlja III. tačka 2. Tabela 1. redni broj 4. Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25), a u vezi sa članom 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/00), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju troškova
mjera veterinarskog javnog zdravstva za 2025. godinu

I.

U Odluci o finansiranju troškova mjera veterinarskog javnog zdravstva za 2025. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/25) u tački I. riječi „u iznosu od ukupno 5.000,00 KM“ iznos se mijenja tako da piše **„u iznosu od ukupno 55.000,00 KM (slovima: pedeset pet hiljada konvertibilnih maraka i 00/100)“**.

II.

U tački II. iza podtačke b) dodaje se podtačka c), koja glasi:
„c) troškove mjera veterinarskog javnog zdravstva – JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta „Program mjera kontrole zaštite životinja, unapređenje javnog zdravstva kroz kontrolu sirovog mlijeka“.

III.

U tački III. iza podtačke 2. dodaje se podtačka 3., koja glasi:
„3. Sredstva iz tačke II. podtačka c) - JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ za potrebe projekta „Program mjera kontrole zaštite životinja, unapređenje javnog zdravstva kroz kontrolu sirovog mlijeka“, u skladu sa dostavljenim projektom. JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona podnosi **do 20.12.2025. godine zahtjev za podmirenje troškova mjera veterinarskog javnog zdravstva za izvršeno uzorkovanje u skladu sa Projektom**. Uz zahtjev Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona dostavlja: specifikaciju urađenih usluga kod SPH kod kojeg je uzet uzorak, dokaz o izvršenom ispitivanju i Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Projekta.“

IV.

Ostale tačke Odluke ostaju neizmijenjene.

1043

Na osnovu člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/5) i člana 7. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 8/14, 2/16, 4/18, 12/20, 10/24 i 7/25), uz prethodno mišljenje Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 02-02-584-2/25 od 11.12.2025. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU
NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU PODRŠKE
PROIZVODNJI

Član 1.

U Pravilniku o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 12/24, 15/24, 17/24, 1/25 i 10/25 i 15/25) u članu 37. stav (5) se mijenja i glasi:

„(5) Općinska/gradska služba rješenje i propisane obrasce iz člana 14. stav (7) za proizvodnju krošnjastog voća za 2025. godinu dostavlja Ministarstvu najkasnije do 25.12.2025. godine, a rješenja i propisane obrasce iz člana 25. stav (5) za proizvedeno i otkupljeno mlijeko za sve kvartale za 2025. godinu dostavlja Ministarstvu najkasnije do 12.12.2025. godine.“

Iza stava (7), dodaje se novi stav (8), koji glasi:

„(8) Službenici Poljoprivrednog zavoda su dužni sačiniti zapisnik iz člana 14. stav (2) tačka b) Pravilnika odmah po prijemu zahtjeva za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje, a u 2025. godini najkasnije do 19.12.2025. godine.“

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR

mr. Fedahija Ahmetović, v.r.

Broj: 04/1-11-018318-17/24
Tuzla, 11.12.2025. godine

1044

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 1/12 i 8/15) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-21-22-036558/25 od 09.12.2025. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV**za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona****1. Predmet Javnog poziva**

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona, i to:

1. Sportsko-privredno lovište „Zelemboj“, Banovići, ukupne površine lovišta 14.862,00 ha,
2. Sportsko-privredno lovište „Vjetrenik“, Čelić, ukupne površine lovišta 13.599,00 ha,
3. Sportsko-privredno lovište „Klokotnica“, Doboj Istok, ukupne površine lovišta 3.996,00 ha,
4. Sportsko-privredno lovište „Šamunica“, Gračanica, ukupne površine lovišta 21.534,00 ha,
5. Sportsko-privredno lovište „Gradašnica“, Gradačac, ukupne površine lovišta 21.901,00 ha,
6. Sportsko-privredno lovište „Spreča“, Kalesija, ukupne površine lovišta 19.800,00 ha,
7. Sportsko-privredno lovište „Sokolina“, Kladanj, ukupne površine lovišta 25.603,00 ha,
8. Sportsko-privredno lovište „Svatovac“, Lukavac, ukupne površine lovišta 33.832,00 ha,
9. Sportsko-privredno lovište „Munjača“, Sapna, ukupne površine lovišta 12.200,00 ha,
10. Sportsko-privredno lovište „Gradina“, Srebrenik, ukupne površine lovišta 24.772,00 ha,
11. Sportsko-privredno lovište „Sniježnica“, Teočak, ukupne površine lovišta 3.084,00 ha,
12. Sportsko-privredno lovište „Majevica“, Tuzla, ukupne površine lovišta 29.627,00 ha,
13. Sportsko-privredno lovište „Toplica“, Živinice, ukupne površine lovišta 27.159,00 ha.

2. Vrijeme trajanja zakupa

Lovišta iz tačke 1. ovog javnog poziva se dodjeljuju u zakup na period od 10 (deset) lovnih godina.

3. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona imaju lovačka udruženja koja su registrovana za obavljanje lovstva.

4. Početna cijena godišnje zakupnine

Početna cijena godišnje zakupnine lovišta ne može biti manja od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem, u skladu sa odredbama člana 37a. Zakona o lovstvu.

5. Dokumentacija koja se prilaže na Javni poziv

Podnosilac prijave za Javni poziv obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.mpsvtk.gov.ba), potpisanu i ovjerenu pečatom podnosioca prijave;
2. Rješenje o upisu u Registar udruženja izdato od nadležnog tijela;
3. Uvjerjenje o poreskoj registraciji (ID broj);
4. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
5. Stručno mišljenje za korištenje lovišta izdato od strane Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona;
6. Uvjerjenje izdato od nadležnog suda da lovačko udruženje nije kažnjavano za prekršaje iz člana 82. stav (1) Zakona o lovstvu, odnosno Uvjerjenje:
 - da nije lovilo divljač na zemljištima i vodama izvan lovišta,
 - da nije za vrijeme zabrane lova ili lovostaja lovilo, proganjalo ili namjerno uznemiravalo divljač,
 - da nije dozvolilo lov vrsta za koje je propisana stalna zabrana lova, lovostajem zaštićenih vrsta za vrijeme trajanja lovostaja ili privremena zabrana lova,
 - da nije vršilo smanjenje broja zaštićene divljači bez dozvole Federalnog ministarstva,
 - da nije postupilo protivno odredbama člana 21. Zakona o lovstvu;
7. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, obezbijediti depozit ili bankovnu garanciju u visini godišnje naknade zakupnine, prije potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje;
8. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da lovačko udruženje ima organizovanu lovočuvarsku službu u skladu sa odredbama člana 75. Zakona o lovstvu, uz koju se kao dokazi prilažu kopije odgovarajućih ugovora sa lovočuvarima;
9. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da lovačko udruženje ima angažovanu stručnu osobu za planiranje i realizovanje stručnih poslova lovstva, u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o lovstvu, uz koju se kao dokaz prilaže odgovarajući ugovor o angažovanju;
10. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da je lovačko udruženje obezbijedilo lovačkog psa odgovarajuće pasmine za tip lovišta kojeg uzima u zakup, da ima lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa položenim ispitom u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o lovstvu;
11. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova;
12. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o broju članova lovačkog udruženja;
13. Program unapređenja gazdovanja lovištem za period za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe;
14. Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog plana gazdovanja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

6. Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava pristiglih po Javnom pozivu izvršit će komisija koju imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar), u skladu sa odredbama člana 37a. Zakona lovstvu.

Vrednovanje i rangiranje ponuda vršit će se u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-21-22-036558/25 od 09.12.2025. godine.

Komisija iz stava (1) ove tačke, u postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona, obavezna je voditi Zapisnik, te o svom radu sačiniti Izvještaj i isti dostaviti ministru.

7. Zaključivanje ugovora o zakupu

Odluku o dodjeli sportsko-privrednog lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Odluka) najpovoljnijem ponuđaču koji ispunjava kriterije iz Javnog poziva, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi Vlada Tuzlanskog kantona.

S najpovoljnijim ponuđačem Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će zaključiti ugovor o zakupu predmetnog lovišta, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

8. Datum objave, rok i adresa za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i dnevnom listu „Večernji list BiH“ kao i na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.mpsvtk.gov.ba).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

TUZLANSKI KANTON
ulica Fra Grge Martića br. 8, Tuzla,
za **Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**
Tuzlanskog kantona
(sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU
SPORTSKO-PRIVREDNIH LOVIŠTA U ZAKUP - LOVIŠTE

—NE OTVARAJ—).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

9. Druge informacije

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 12,00 sati na telefon 035/369-463.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR
mr. Fedahija Ahmetović, v.r.

Broj: 04/1-21-22-036558-3/25
Tuzla, 10.12.2025. godine

OBRAZAC PRIJAVE ZA JAVNI POZIV**za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona****OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE**

1. Podnosilac prijave Naziv lovačkog društva/udruženja
2. Adresa podnosioca: (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, općina/grad)
3. Broj: tel., fax, mobitel, e-mail
4. ID broj:
5. Ime i prezime odgovorne osobe JMBG:
6. Kontakt osoba, telefon, mobitel:
7. Naziv lovišta za koje se prijavljuje podnosilac:
8. Uz prijavu prilažem sljedeću dokumentaciju (zaokružiti): 1. Rješenje o upisu u Registar udruženja izdato od nadležnog tijela; 2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj); 3. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti; 4. Stručno mišljenje za korištenje lovišta izdato od strane Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona; 5. Uvjerenje izdato od nadležnog suda da lovačko udruženje nije kažnjavano za prekršaje iz člana 82. stav (1) Zakona o lovstvu, odnosno Uvjerenje: - da nije lovilo divljač na zemljištima i vodama izvan lovišta, - da nije za vrijeme zabrane lova ili lovostaja lovilo, proganjalo ili namjerno uznemiravalo divljač, - da nije dozvolilo lov vrsta za koje je propisana stalna zabrana lova, lovostajem zaštićenih vrsta za vrijeme trajanja lovostaja ili privremena zabrana lova, - da nije vršilo smanjenje broja zaštićene divljači bez dozvole Federalnog ministarstva, - da nije postupilo protivno odredbama člana 21. Zakona o lovstvu; 6. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, obezbijediti depozit ili bankovnu garanciju u visini godišnje naknade zakupnine, prije potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje;

7. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da lovačko udruženje ima organizovanu lovočuvarsku službu u skladu sa odredbama člana 75. Zakona o lovstvu, uz koju se kao dokazi prilažu kopije odgovarajućih ugovora sa lovočuvarima;
8. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da lovačko udruženje ima angažovanu stručnu osobu za planiranje i realizovanje stručnih poslova lovstva u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o lovstvu, uz koju se kao dokaz prilaže odgovarajući ugovor o angažovanju;
9. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da je lovačko udruženje obezbijedilo lovačkog psa odgovarajuće pasmine za tip lovišta kojeg uzima u zakup, da ima lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa položenim ispitom u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o lovstvu;
10. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova;
11. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o broju članova lovačkog udruženja;
12. Program unapređenja gazdovanja lovištem za period za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe;
13. Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog plana gazdovanja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

U (grad/općina) _____, Datum: _____ godine

Potpis i pečat podnosioca prijave:

Svi dokumenti koji se predaju kao dokazi iz ovog javnog poziva moraju biti originali ili ovjerene kopije. Dostavljeni dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 32 • TUZLA, UTORAK, 23. DECEMBAR 2025. GODINE • BROJ 17

OGLASNI DIO

Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-017280/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 59/25, dana 15.08.2025. godine, upisano je: UDRUŽENJE GRAĐANA „ATV QUAD KLUB TREBAVA“ BUK

Skraćeni naziv udruženja je: ATV QUAD KLUB TREBAVA

Sjedište udruženja je: Gračanica, Buk, Meškići bb

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje takmičara i zaljubljenika u moto sportu, sa težištem na quad sport, radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih potreba i interesa svih oblika moto sporta,

2. Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima,

3. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih animacijskih programa (takmičenja, parti moto klubova, koncerti, izložbe), za članove, u skladu sa zakonom,

4. Promocija, razvoj i unapređenje sportsko-rekreativnih vožnji ATV vozilima,

5. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom koji reguliše pomenutu oblast,

6. Izdavanje priručnika, članaka, brošura, plakata, kojima se promovišu ciljevi udruženja, u skladu sa zakonom,

7. Ostvaruje saradnju sa državnim organima, privrednim organizacijama i drugim udruženjima na planu širenja prometno-tehničke kulture i preventive u saobraćaju,

8. Osigurava ostvarivanje članskih prava članovima, zastupa interese članova kao i Potrošača prometa i moto turizma.

Udruženje zastupa i predstavlja: Hevešević Jasmin, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA „ATV QUAD KLUB TREBAVA“ BUK“ stiče svojstvo pravnog lica.

brojem 76/25, dana 24.09.2025. godine, upisano je:

Naziv udruženja je: Udruženje žena „G. Pasci“

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „G. Pasci“

Sjedište udruženja je: Tuzla, Donje Petrovice br. 30.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Doprinos kvaliteti življenja žena i građana na području G. Pasaca, organizovanjem različitih neformalnih radionica, a sve u svrhu motiviranja i što boljeg načina usvajanja određenih vještina i znanja ovisno od tipa i svrhe provedene radionice, bilo da je riječ o kreativnim ili edukativnim (neformalnim) radionicama;

2. Uticanje na unapređenje i poboljšanje životnih uslova, naročito u domenu izgradnje nedostajuće infrastrukture: ulične rasvjete, puteva, mreža za poboljšanje vodosnabdijevanja lokalne zajednice u skladu sa zakonom koji reguliše pomenutu oblast;

3. Realizacija projekata i kampanja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i afirmacije žena i građana na području G. Pasaca, u skladu sa zakonom;

4. Afirmacija starih zanata, rukotvorina, domaćih proizvoda, stare nošnje, starih bosansko-hercegovačkih jela i stvaranje kreativnog stvaralaštva kod članova i pristalica Udruženja sa težištem na: kreativne radionice iz oblasti krojenja i šivanja, kulinarstva, dizajniranje, radionice umjetničkih zanata;

5. Uticanje na očuvanje bosansko-hercegovačkog kulturnog naslijeđa i kulturnih vrijednosti;

6. Podrška inicijativama koje vode ka društvenom razvoju lokalne zajednice, u skladu sa zakonom;

7. Promocija pozitivnih životnih vrijednosti: tolerancije, empatije, svjesnosti, savjesnosti, humanosti, individualnosti, slobode, ljubavi, uvažavanja različitosti - u svrhu davanja doprinosa kvaliteti življenja građana na području G. Pasaca;

8. Promocija kreativnosti, razvijanje i jačanje kreativnosti članova Udruženja, kojim se promovišu ciljevi Udruženja;

9. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom;

10. Implementacija i promocija projekata za zaštitu životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana na aktivno sudjelovanje u tim projektima, u skladu sa zakonom;

11. Neformalne edukacije iz oblasti nutricionizma i zaštite zdravlja građana;

12. Organizovanje i sudjelovanje na manifestacijama iz oblasti kulinarstva, u skladu sa zakonom;

13. Jačanje interkulturnog dijaloga, širenje tolerancije i prihvatanje različitosti organizovanjem kulturnih događaja za članove Udruženja, u skladu sa zakonom,

14. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije;

15. Provođenje raznih aktivnosti u skladu sa zakonom,

367

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-033471/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim

s ciljem motivisanja članova da kroz razne sekcije, ovisno o afinitetu kvalitetno koriste svoje slobodno vrijeme;

16. Organizovanje neformalnih kulturno-umjetničkih, neformalnih zabavnih, neformalnih sportskih i neformalnih animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe), u skladu sa zakonom;

17. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih aktivnosti za članove Udruženja;

18. Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija članova u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena.

Udruženje zastupa i predstavlja: Hasančević Šifa, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje žena „G. Pasci” stiče svojstvo pravnog lica.

368

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-028165/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 77/25, dana 25.09.2025. godine, upisano je: Udruženje građana za unapređenje muzičke umjetnosti „Cantus Ars”

Skraćeni naziv udruženja je: UMU „Cantus Ars”

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Rudarska broj 73.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Promocija i razvoj horske, vokalne i instrumentalne muzike;
2. Organizacija muzičkih festivala, koncerata, radionica i takmičenja;
3. Neformalne edukacije djece, mladih i odraslih u oblasti muzike;
4. Jačanje muzičke kulture i umjetničke svijesti građana kroz organizaciju radionica, ansambala, u kojim će se učiti o horskoj muzici, klasičnoj umjetnosti;
5. Podrška muzičarima, horovima i umjetničkim grupama, kroz angažovanje stručnog osoblja za rad na novim stilovima i kompozicijama, kao i pomoć u organizaciji manifestacija kulture;
6. Saradnja sa domaćim i međunarodnim partnerima iz oblasti kulture i umjetnosti;
7. Učešće u regionalnim i međunarodnim projektima i mrežama;
8. Razvijanje društvene odgovornosti kroz kulturu i umjetnost.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ilić Andrea, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana za unapređenje muzičke umjetnosti „Cantus Ars” stiče svojstvo pravnog lica.

369

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-031055/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 78/25, dana 01.10.2025. godine, upisano je: Klub borilačkih sportova „ZMAJ LUKAVAC” Lukavac

Skraćeni naziv udruženja je: KBS „ZMAJ LUKAVAC” Lukavac

Sjedište udruženja je: Omladinska 12, 75 300 Lukavac

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje djece, omladine i građana u cilju bavljenja sportom i rekreacijom, u skladu sa zakonom.
2. Popularizacija borilačkih sportova: karatea, boksa, aikida, džudoa, džiu-džice i drugih rekreativnih sportova u skladu sa zakonom, putem reklamiranja i putem trenera i sudija.
3. Unapređenje, omasovljavanje i razvoj sporta u skladu sa politikom razvoja sporta i fizičke kulture na području općine, kantona i Federacije BiH.
4. Usklađivanje i koordinacija zajedničkih interesa i aktivnosti u cilju obezbjeđivanja uslova za rad ekipa u klubu.
5. Obezbjedivanje i stručno usavršavanje vlastitog stručnog i takmičarskog kadra (treneri, sudije).
6. Učešće u takmičenjima svih kategorija koje organizuju sportski savezi općina, kantona, Federacije BiH i BiH.
7. Saradnja sa drugim savezima i klubovima.
8. Razvijanje osjećaja časti i dužnosti kod članova putem edukacija i trenažnog procesa.
9. Obezbjedivanje javnosti rada putem sredstava informisanja.
10. Saradnja sa preduzećima i pravnim licima radi sponzorstva.
11. Predlaganje mjera za unapređenje borilačkih sportova.
12. Ostvarivanje zadataka utvrđenih od sportskih saveza Federacije BiH, TK-a i općine Lukavac.

Udruženje zastupa i predstavlja: Halilović Haris, predsjednik Kluba i Upravnog odbora.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Klub borilačkih sportova „ZMAJ LUKAVAC” Lukavac stiče svojstvo pravnog lica.

370

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-035943/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 79/25, dana 06.10.2025. godine, upisano je: Škola fudbala „Čelić” Čelić

Skraćeni naziv udruženja je: ŠF „Čelić” Čelić

Sjedište udruženja je: Čelić, ul. Mevludina Ljaljića-Grge b.b.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Učestvovanje selekcija Škole u takmičenjima (liga,

turniri i sl.) kao i učešće u takmičenjima organiziranim od strane nadležnih fudbalskih organizacija i asocijacija.

2. Angažovanje igrača u svim selekcijama Škole za nastup u svim selekcijama reprenzetacije Bosne i Hercegovine, kao i inostranih reprenzetacija, a prema iskazanoj potrebi.

3. Organizovanje stručnog rada za sve sportske selekcije u udruženju, a sve u cilju promocije ciljeva i djelatnosti udruženja.

4. Učestvovanje u izgradnji novih kao i u obnovi, rekonstrukciji i sanaciji postojećih fudbalskih i sportskih objekata od interesa za Školu.

5. Školovanje, usavršavanje i razvijanje stručnog i igračkog kadra u Školi, kao i ulaganje u budući kadar.

6. Izdavanje priručnika, članaka, publikacija i brošura kojima se promovišu ciljevi udruženja.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ljajić Mirza, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Škola fudbala „Čelić“ Čelić stiče svojstvo pravnog lica.

371

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-033777/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 80/25, dana 09.10.2025. godine, upisano je: Udruženje građana Ženski odbojkaški klub „L'VITSY“ Doboj Istok

Skraćeni naziv udruženja je: ŽOK „L'VITSY“ Doboj Istok

Sjedište udruženja je: Lukavica Rijeka, ul. 4. Bataljona 7/A, Općina Doboj Istok

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje građana radi promocije odbojkaškog sporta i bavljenja istim na amaterskom nivou u skladu sa zakonom;
2. Zalaganje za stvaranje što boljih uslova za treniranje i takmičenje u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast;
3. Organizovanje turnira i natjecanja u odbojci u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast;
4. Osiguranje općih, finansijskih, materijalnih i drugih uvijeta za rad udruženja, u skladu sa zakonom;
5. Saradnja sa organima vlasti, organima uprave, privrednim i javnim organizacijama i drugim udruženjima građana, sportskim i drugim institucijama i organizacijama, a posebno sa domaćim i stranim udruženjima i organizacijama kojima je od primarnog značaja aktivnost na unapređenju i zalaganju za razvoj odbojkaškog sporta radi zdravijeg života;
6. Organizovanje sportskih programa i aktivnosti za članove Udruženja u skladu sa zakonom;
7. Organizovanje rekreativnih sportskih aktivnosti kako za svoje članove, tako i za širu društvenu zajednicu u skladu sa zakonom;
8. Zalaganje za kvalitetno reprenzetovanje u pogledu odbojkaške aktivnosti Općine Doboj Istok, Tuzlanskog kantona;
9. Zalaganje za širenje ideje omladinskog aktivizma i volontiranja u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Elvira Džebić Suljkanović, predsjednik Udruženja i Demirel Suljkanović, predsjednik

Skupštine Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana Ženski odbojkaški klub „L'VITSY“ Doboj Istok stiče svojstvo pravnog lica.

372

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-036386/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 82/25, dana 13.10.2025. godine, upisano je:

Oldtimer klub Magla 075

Skraćeni naziv udruženja je: OTK Magla 075

Sjedište udruženja je: Tuzla, ulica Mehmedalije Maka Dizdara Lamela G/B

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje u članstvo vlasnika, vozača i ljubitelja starodobnih/oldtimer vozila;
2. Očuvanje, razvijanje i unapređenje kulturne baštine u dijelu koji se odnosi na starodobna vozila i tehniku;
3. Razvijanje istorijskog naslijeđa i promoviranje tehničke kulture na području Tuzlanskog
4. Uticanje na poboljšanje zakonskih i drugih uvjeta za povoljniji položaj vlasnika starodobnih vozila u odnosu na troškove uvoza, osiguranja, registracije i ostalih davanja;
5. Sakupljanje i očuvanje svih vrsta motornih vozila kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje u cilju predstavljanja kao baštine tehničke kulture;
6. Administrativna podrška pri kategorizaciji i registraciji oldtimer vozila;
7. Prezentiranje starodobnih/oldtimer vozila putem izložbi;
8. Populariziranje i promicanje starodobnih/oldtimer vozila putem medija;
9. Organiziranje skupova starodobnih vozila svih grupacija;
10. Sudjelovanje na skupovima i takmičenjima starodobnih/oldtimer vozila svih grupacija;
11. Organizovanje i sudjelovanje u prigodnim kulturnim manifestacijama;
12. Izdavanje publikacija i suvenira vezane za starodobna vozila;
13. Sakupljanje tehničke i istorijske dokumentacije vezane za starodobna vozila;
14. Okupljanje građana, te njihovo organizovano uključivanje u auto-moto sport u cilju podizanja tehničke kulture, razvijanje prijateljstva i općeg smisla za društveni život, sportsku etiku i osjećaj pripadnosti zajednici;
15. Poticanje razvijanja tehničke kulture i edukacija očuvanja tehničke baštine;
16. Organizovanje redovnih i vanrednih okupljanja članova u vidu sastanaka i skupština;
17. Pridonošenje pomoći i zaštiti interesa članova, te njihovoj sadržajnijoj aktivnosti u svim oblicima rada u klubu;
18. Razvijanje saradnje sa srodnim udruženjima i klubovima u zemlji i inostranstvu;

19. Unapređenje rada i razmjena iskustava svojih članova.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gordana Maglovski, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Oldtimer klub Magla 075 stiče svojstvo pravnog lica.

373

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-036432/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 84/25, dana 24.10.2025. godine, upisano je: Udruženje MOST TRADICIJE

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje MOST TRADICIJE

Sjedište udruženja je: Tuzla, Pasci – Petrovice, Hurići br. 1.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- podsticaj građana u sferi kulture, tradicije i očuvanja bosansko-hercegovačkih običaja,
- okupljanje i podrška u osposobljavanju građana za bavljenje kulturom, umjetnošću, poduzetništvom, humanitarnim radom, te svim vrstama društveno korisnog i kreativnog rada,
- uticanje na zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa i kulturnih vrijednosti,
- realizacija projekata i kampanje sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i afirmacije građana na području Pasaca, Petrovica i Hurića, u skladu sa zakonom,
- pomoć i podrška u promociji kulturnih različitosti i tolerancije, razvoju i unapređenju međusobnog razumijevanja i poštovanja kroz prijateljska druženja građana,
- rad na unapređivanju kulturnih, političkih, naučnih, sportskih odnosa između naroda i narodnosti BiH,
- razvijanje multinacionalnih i multireligijskih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima,
- organizovanje raznih neformalnih edukativnih seminara i neformalnih kurseva za članove udruženja, u skladu sa zakonom,
- zalaganje za razvijanje svijesti i neformalno upoznavanje grupa i pojedinaca u cilju buđenja ekološke svijesti, podsticanja odgovornosti i samoinicijativnog djelovanja kao i animiranja istih na na aktivno sudjelovanje u zaštiti čovjekove okoline,
- podrška promociji projekata za zaštitu životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana na aktivno sudjelovanje u tim projektima, u skladu sa zakonom,
- organizovanje prikupljanja donacija u zemlji i inostranstvu, za potrebe realizacije ciljeva i djelatnosti Udruženja, saradnja sa humanitarnim organizacijama, vladinim i nevladinim organizacijama, pojedincima, grupama građana ili drugim organizovanim institucijama, u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom,
- uticanje na jačanje demokratskih principa i ravnopravnosti građana u cilju zaštite ljudskih prava,
- istraživanje i njegovanje historijskog i kulturnog naslijeđa, u skladu sa zakonom,
- promocija pozitivnih životnih vrijednosti: tolerancije, empatije, svjesnosti, savjesnosti, humanosti, individualnosti,

slobode, ljubavi, uvažavanja različitosti – u svrhu davanja doprinosa razvoju lokalne zajednice i društva u cjelini,

- podrška inicijativama koje vode ka društvenom razvoju lokalne zajednice, u skladu sa zakonom,
- podrška lokalnim inicijativama za realizaciju projekata socijalnog i humanitarnog karaktera,
- okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom,
- promocija omladinskog aktivizma i kreativnosti, razvijanje i jačanje kreativnosti kod mladih, kojim se promovišu ciljevi Udruženja,
- provođenje raznih aktivnosti u skladu sa zakonom, s ciljem motivisanja članova da kroz razne sekcije, ovisno o afinitetu kvalitetno koriste svoje slobodno vrijeme,
- organizovanje neformalnih kulturno-umjetničkih, neformalnih zabavnih, neformalno sportskih i neformalno afirmacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe), u skladu sa zakonom,
- organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih aktivnosti za članove Udruženja,
- stvaranje pozitivnih navika kod članova udruženja u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena,
- pomoć pri organizovanju kulturno-umjetničkih, zabavnih i animacijskih programa (takmičenja, druženja, izložbe), bez namjere sticanja dobiti,
- pružanje podrške u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i strane vladine i nevladine organizacije i institucije, u skladu sa zakonom

Udruženje zastupa i predstavlja: Ademović Isma, predsjednik Udruženja i Delić Mina, zamjenik predsjednika Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje MOST TRADICIJE stiče svojstvo pravnog lica.

374

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-033371/25 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 85/25, dana 29.10.2025. godine, upisano je: UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH OPĆINE KLADANJ

Skraćeni naziv udruženja je: U.G.N. OPĆINA KLADANJ

Sjedište udruženja je: Kladanj, Donja Mahala bb

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- uticanje na unapređivanje društvenog položaja i aktivne uloge u rješavanju životnih problema osoba oštećenog sluha,
- uticanje na prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilja prema osobama oštećena sluha, kao i ovisnosti, osobito djece i mladih s oštećenjem sluha,
- obavješćavanje ovlaštenih organa o postojanju pojedinih problema kod osoba oštećenog sluha, gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlaganje mjere za njihovo rješavanje,
- organizirano djelovanje na prevladavanje komunikacijskih barijera koje se pojavljuju u svakodnevnom životu i radu kod osoba oštećenog sluha, u skladu sa zakonom,
- neposredno organizovanje u vlastitim okvirima i u saradnji sa drugim organizacijama društvenog života svojih

članova, posebno na planu izvještavanja, te prosvjetnih, kulturno umjetničkih, rekreativnih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti,

- organizovanje neformalnih seminara, kreativnih radionica, konferencija, okruglih stolova i tribina sa određenim temama korisnim za lica oštećenog sluha i njihove roditelje, kojima se promovišu ciljevi udruženja i koji će biti u funkciji ciljeva udruženja i podrške ciljnim grupama udruženja, u skladu sa zakonom,

- uticanje na ostvarivanje novčane pomoći ugroženih članova i njihovih porodica,

- pružanje raznih oblika pomoći najugroženijim članovima, sarađujući sa drugim organizacijama i udruženjima,

- organizuje prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, u skladu sa zakonom,

- pomoć članovima Udruženja u ostvarivanju prava na slušna pomagala i surdotehnička pomagala, kao i u obezbjeđenju istih,

- njeguje i razvija humanost, solidarnost i zajedništvo među članovima,

- savjetovanje, pomaganje i neformalne edukacije, stručna potpora u procesima uključivanja članova Udruženja u život zajednice, te poticanja razvoja službi podrške u zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe oštećenog sluha, u skladu sa zakonom,

- uticanje na osiguranje punog razvoja ljudskih potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti članova, kroz poticanje obrazovanja i zapošljavanja i kroz poštovanje ljudskih prava, temeljnih sloboda i raznolikosti,

- pružanje informativne i stručne potpore u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i zaštiti interesa osoba oštećenog sluha, koristeći pri tome tehnologije i oblike komunikacije prikladne za gluha i nagluha lica,

- vođenje registra članova Udruženja,

- organizovanje izdavanja brošura, biltena, knjiga, stručnih publikacija i dokumentarnih filmova kojima se promovišu ciljevi Udruženja, u skladu sa zakonom,

- ostvarivanje neposredne saradnje sa organima Općine Kladanj, Tuzlanskog kantona i drugim pravnim subjektima na rješavanju pitanja iz oblasti od interesa za lica oštećenog sluha.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gogić Almir, predsjednik Udruženja i Adrović Edis, predsjednik Skupštine Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH OPĆINE KLADANJ stiče svojstvo pravnog lica.

375

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-029463/25 od 26.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 129/22 dana 26.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženja žena „9 Voda“ Devetak vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hrnjić Harise, imenuje novoizabrani predsjednik Jusufović Sadina.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora: Hrnjić Harisa, Prelić Nermina i Huskanović Šemsa. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Jusufović Sadina, Gradaškić Zumra i Jusufović Edina.

3. Udruženje žena „9 Voda“ Devetak predstavlja i zastupa

novoizabrani predsjednik udruženja Jusufović Sadina umjesto dosadašnjeg predsjednika Hrnjić Harise.

376

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-034801/25 od 01.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 50/17, dana 01.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje navijača FK Sloboda „SLATINA“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Beganović Gorana imenuje novoizabrani predsjednik Udruženja Agić Maja.

2. Udruženje navijača FK Sloboda „SLATINA“ predstavlja i zastupa Agić Maja novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto Beganović Gorana dosadašnjeg predsjednik Udruženja.

377

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-021898/25 od 26.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 351/20, dana 26.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Gradsko društvo Gradačac mijenja naziv tako što je umjesto dosadašnjeg naziva, sada naziv Bošnjačka zajednica kulture – Gradsko društvo Gradačac, i vrši promjenu skraćenog naziva, tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva: BZK „Preporod“ Gradačac, sada skraćeni naziv: BZK Gradačac.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Bošnjačke zajednice kulture – Gradsko društvo Gradačac: Zukić Esad, Mujčin Milada, Tokić Samira i Klopić Vahid. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Novalić Ensar, Muftić-Mujkanović Senija, Hasić Amra i Đulić Haris, a i dalje ostaju članovi Pamuković Nadira, Huskić Raif, Bristrić Muamera, Šakić Midhat i Mustafić Ernes.

3. Odobrava se novi Statut Bošnjačke zajednice kulture – Gradsko društvo Gradačac, a raniji Statut od 10.02.2020. godine stavlja se van snage.

378

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-031830/25 od 26.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 29/21, dana 26.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Teočak mijenja naziv tako što je umjesto dosadašnjeg naziva, sada naziv Bošnjačka zajednica kulture – Općinsko društvo Teočak, i vrši promjenu skraćenog naziva, tako što

je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva: BZK „Preporod“ Teočak, sada skraćeni naziv: BZK Teočak.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Bošnjačke zajednice kulture – Općinsko društvo Teočak: Sanel Džuzdanović, Ramiza Bilalić i Amir Šabačkić. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Ferhat Nakičević, Munever Džuzdanović i Nedžad Selimović, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Enes Avdičević i Merima Ibrišimović.

3. Odobrava se novi Statut Bošnjačke zajednice kulture – Općinsko društvo Teočak, a raniji Statut od 10.11.2021.godine stavlja se van snage.

379

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-026704/25 od 23.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 349, dana 23.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ JELOVČE SELO vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Tokić Mirsada imenuje novoizabrani predsjednik Udvinčić Mevludin.

2. Razrješava se član Upravnog odbora UDRUŽENJA NOGOMETNI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ JELOVČE SELO: Tokić Mirsad, a umjesto njega imenuje se novi član Upravnog odbora Udvinčić Mevludin, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Kukuruz Mirza, Vehabović Kemal, Karić Ago, Mahmutović Enis, Kukuruz Ekrem i Selimović Muhamed.

3. UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ JELOVČE SELO predstavlja i zastupa Udvinčić Mevludin novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto Tokić Mirsada dosadašnjeg predsjednik i Kukuruz Mirza zamjenik predsjednika Udruženja.

380

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-024858/25 od 24.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 11, dana 24.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA LUKAVAC vrši promjenu članova Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjih članova Arapčić Sakiba i Dautović Semira, imenuju novoizabrani članovi Upravnog odbora: Arapčić Nevresa i Arapčić Dženana, a i dalje ostaje član Upravnog odbora Sinanović Zehra.

2. UDRUŽENJA SLIJEPIH GRAĐANA LUKAVAC predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja Arapčić Nevresa umjesto dosadašnjeg predsjednika Udruženja Arapčić Sakiba, a i dalje ostaju da zastupaju i predstavljaju Sinanović Zehra zamjenik predsjednika i Arapčić Dženana Izvršni direktor Udruženja.

381

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-029390/25 od 04.09.2025. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I pod rednim brojem 251/15 od 04.09.2025. godine, upisana je sljedeća promjena:

Upisuje se prestanak rada Udruženja dijabetičara i prijatelja „PLAVI KRUG“ Srebrenik u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 251/15.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.

382

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-031783/25 od 23.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II pod rednim brojem 592 dana 23.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Kantonalnog odbora SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA TUZLANSKOG KANTONA: Jaganjac Valid, Djedović Maida, Čajić Sabina, Jahić Miralem, Kasumović Suada, Mašić Amir i Džuzdanović Sanel. Umjesto njih se imenuju novi članovi Kantonalnog odbora: Redžić Amer, Gazibegović Elbin, Nišić Selma, Hasanović Nerfid, Tufekčić Jasminka, Mujkić Safet i Avdičević Enes, a i dalje ostaju članovi: Kulović Sumedin, Husić Ibrahim, Stuhli Jasmina, Jovanović-Mešković Jasmina, Kreso Dalida, Zaketović Sanel, Glavić Mensur, Karić Nedžad, Keran Emina, Delić Nedim, Pjević Muhamed, Kovačević Esad, Birparić Munib, Hukić Ismar, Šarić Elvudin i Huremović Nešad.

2. Odobravaju se izmjene i dopune Statuta SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA TUZLANSKOG KANTONA shodno Odluci od 28.08.2025.godine.

383

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-026083/25 od 22.09.2025. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 605, dana 22.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. ŠAHOVSKI KLUB „GRAČANICA“ Gračanica vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Čorić Ahmeda imenuje novoizabrani predsjednik Vršajević Mirza i promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika imenuje novoizabrani predsjednik Šišić Kemal.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora ŠAHOVSKOG KLUBA „GRAČANICA“ Gračanica: Okanović Nihada, Nurikić Mehmed, Mujačić Esed, Buljubašić Salko, Šišić Abdulkadir i Salihbašić Rabija. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Šišić Kemal, Alić Selmir, Džafić Jakub i Harčin Amer, a i dalje ostaje član Upravnog odbora Avdić Adnan.

3. ŠAHOVSKI KLUB „GRAČANICA“ Gračanica predstavlja i zastupa Šišić Kemal novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Okanović Nihade dosadašnje predsjednice Upravnog odbora.

4. Odobrava se promjena djelatnosti ŠAHOVSKOG KLUBA „GRAČANICA“ Gračanica, shodno Odluci broj: 12/25 od 27.06.2025. godine, koja sada glasi:

- Razvijanje, omasovljavanje i unapređenje šahovskog sporta,

- Usklađivanje aktivnosti šahovskog sporta na potrebama opšt društvenog razvoja,

- Učestvovanje u svim vidovima takmičenja koja se organizuju na nivou BiH i u inostranstvu,

- Organizovanje stručnog rada za sve selekcije u Klubu,

- Obezbjedenje neophodnih uslova za stručni i vaspitno-pedagoški rad u okviru Kluba,

- Neposredna saradnja sa Gradskim Sportskim savezom i Šahovskim savezima na nivou BiH u organizaciji takmičenja svih selekcija Kluba,

- Saradnja sa sportskim i drugim organizacijama i institucijama, u BiH i inostranstvu, radi razvoja i unapređenja sportske kulture.

7. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta ŠAHOVSKOG KLUB „GRAČANICA“ Gračanica shodno Odluci broj: 03/25 od 27.06.2025. godine

384

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-032721/25 od 29.09.2025. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 394, dana 29.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. SAVEZA UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE TUZLANSKOG KANTONA vrši promjenu predsjednika Saveza tako što se umjesto dosadašnje predsjednice Kerošević Janjke imenuje novoizabrana predsjednica Saveza Grgić Kristina.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora SAVEZA UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE TUZLANSKOG KANTONA: Kerošević Janjka, Kubinek Zvonimir, Mitrović Zekija i Pranjić Ljiljana. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Grgić Kristina i Pejić Rado, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Saveza: Tomić Slađana, Marković Ilinka i Tadić Kata.

3. SAVEZ UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE TUZLANSKOG KANTONA predstavlja i zastupa: Grgić Kristina, predsjednica Saveza umjesto dosadašnje predsjednice Saveza Kerošević Janjke.

4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta SAVEZA UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE TUZLANSKOG KANTONA shodno Odluci od 12.09.2025. godine.

5. Promjene predsjednika Saveza, članova Upravnog odbora, imena i prezimena lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje i izmjene i dopune Statuta kako je navedeno u prethodnim stavovima upisane su u Registar udruženja u knjigu II, pod rednim brojem 394, dana 29.09.2025. godine.

385

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-036231/25 od 13.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 404/16, dana 13.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“ vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Demirović Jasmina, imenuje novoizabrani predsjednik Duraković Selmir.

2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora UDRUŽENJA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“: Hadžić Fatka. Umjesto nje se imenuju novi član Upravnog odbora: Čačković Berina, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Vedrana Vuković, Mijatović Dijana, Krupić Ensar, Lugonja Aziz, Duraković Selmir i Demirović Jasmin.

3. UDRUŽENJE STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“ predstavlja i zastupa novoizabrani predsjednik Udruženja, Duraković Selmir umjesto dosadašnjeg predsjednika udruženja Duraković Jasmina.

386

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-027165/25 od 22.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 22, dana 22.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Fudbalski klub „Sloboda“ Kerep vrši promjenu predsjednika kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Sinanović Mustafe, imenuje novoizabrani predsjednik Fazlić Senad i vrši promjenu dopredsjednika kluba tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Kurbašić Zamira imenuje novoizabrani dopredsjednik Halilović Mevludin.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora: Sinanović Mustafa, Kurbašić Zamir, Golać Nesib, Fazlić Abdulkadir, Fazlić Adnan, Hasanović Admir, Taletović Edvin, Djedović Samir i Mujanović Osman. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Fazlić Senad, Halilović Mevludin, Osmić Edis, Fazlić Ermin, Halilović Bego, Dervišagić Mensur, Omerović Asmir i Jukan Samir.

3. Fudbalski klub „Sloboda“ Kerep predstavlja i zastupa novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Fazlić Senad, umjesto dosadašnjeg predsjednika Sinanović Mustafe. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja dopredsjedniku kluba Kurbašić Zamiru.

387

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-032197/25 od 30.09.2025. godine u Registar udruženja građana u knjigu I,

pod rednim brojem 377, dana 30.09.2025. godine upisane su sljedeće promjene:

1. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „GRADINA“ SREBRENİK, vrši promjenu predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Likić Fahrudina, imenuje novoizabrani predsjednik Sendić Bego.

2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora OMLADINSKOG FUDBALSKOG KLUBA „GRADINA“ SREBRENİK: Likić Fahrudin, Vejzović Jasmin, Šerifović Elvis, Hasanbegović Elvedin i Omeragić Enes. Umjesto njih se imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Sendić Bego, Selimović Fahrudin, Kopačić Nedžad, Marković Anto i Jašarević Nermin.

3. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „GRADINA“ SREBRENİK predstavlja i zastupa: Sendić Bego novoizabrani predsjednik Izvršnog odbora, umjesto Likić Fahrudina dosadašnjeg predsjednika Izvršnog odbora.

388

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-036518/25 od 28.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 109, dana 28.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „MIONICA 85“ MIONICA vrši promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hećimović Midhata, imenuje novoizabrani predsjednik Kluba Hećimović Jasmin.

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva OMLADINSKOG FUDBALSKOG KLUBA „MIONICA 85“ MIONICA: Hećimović Midhat, Begović Akif, Begović Fuad, Huskić Jasmin, Krajnović Samid, Hećimović Senad i Huseljić Vahid. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Hećimović Jasmin, Begović Edin, Hercić Ruzmir, Hećimović Almir, Hećimović Amil, Hećimović Miralem i Hećimović Nedim, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Begović Denis i Hećimović Mensur.

3. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „MIONICA 85“ MIONICA predstavlja i zastupa: novoizabrani predsjednik Kluba, Hećimović Jasmin umjesto dosadašnjeg predsjednika Hećimović Midhata.

389

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-013598/25 od 16.09.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 458, dana 16.09.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

Odobrava se upis promjena, kako slijedi:

1. Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo „Zvonko Cerić“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Jašarević Damira, imenuje novoizabrani predsjednik Udruženja Babić Almir.

2. Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo „Zvonko Cerić“ predstavlja i zastupa: Babić Almir novoizabrani

predsjednik Udruženja, Babić Alma predsjednica Skupštine i Jašarević Damir predsjednik Upravnog odbora.

3. Odobrava se novi Statut Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo „Zvonko Cerić“ shodno Odluci od 01.04.2025. godine.

390

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-017716/25 od 16.10.2025. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 133, dana 16.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje Nogometni klub „Mramor“ Mramor vrši promjenu predsjednika kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Pavić Mijata imenuje novoizabrani predsjednik kluba Bašić Senajid i vrši promjenu dopredsjednika kluba tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Kišić Zijada, imenuje novoizabrani dopredsjednik kluba Delić Edis.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja Nogometni klub „Mramor“ Mramor: Pavić Mijat, Kišić Zijad, Zahirović Meho, Beganović Vahidin, Mišković Mirel, Sejrančić Emir i Vareškić Vlatko. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Delić Edis, Saletović Amer, Zahirović Izet, Polić Amel, Zahirović Anel, Fejzić Hajrudin, Hodžić Meho i Klimentić Muamer, a i dalje ostaje član Upravnog odbora: Bašić Senajid.

3. Odobrava se promjena djelatnosti Udruženja Nogometni klub „Mramor“ Mramor Shodno Odluci od 25.4.2025. godine, koje sada glase:

- Usavršavanje sopstvenog stručnog kadra i održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama, u skladu sa zakonom;

- Pomoć u izgradnji novih, obnovi, rekonstrukciji i sanaciji postojećih fudbalskih sportskih objekata od interesa po Udruženje;

- Osigurava uslove za svestran razvoj zdrave sportske ličnosti, a kroz razne procese treniranja, te kroz stalne savjete sa istaknutim stručnjacima sporta;

- Promoviše obrazovnu i odgojnu funkciju sporta, fer plej, razumijevanje, toleranciju i odgovornost kroz bavljenje fudbalom i sportom uopće,

- Saradnja sa istim ili sličnim sportskim organizacijama i udruženjima,

- Pomaže i razvija tjelesno i duhovno zdravlje, sportski i timski duh, moralna načela prakticirajući sportove radi sportskog vježbanja i postizanja vrhunskih sportskih postignuća, a sve u cilju zdravih stilova življenja i podizanja kvalitete života,

- Organizacija fudbalskih utakmica i sportskih manifestacija kojima se promovišu ciljevi udruženja u skladu sa zakonom.

4. Udruženje Nogometni klub „Mramor“ Mramor predstavlja i zastupa: Bašić Senajid novoizabrani predsjednik kluba umjesto Pavić Mijata dosadašnjeg predsjednika i Delić Edis zamjenik predsjednika kluba umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Kišić Zijada.

5. Odobrava se novi Statut Udruženja Nogometni klub „Mramor“ Mramor shodno Odluci od 25.04.2025. godine, a Statut od 01.02.2013. godine se stavlja van snage.

391

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-036619/25 od 21.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II pod rednim brojem 574, dana 21.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. SPORTSKI SAVEZ LUKAVAC vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Crvenković Ante, imenuje novoizabrani predsjednik Junuzović Emir i promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg Muminović Fuada, imenuje novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Bašić Kemal.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora SPORTSKOG SAVEZA LUKAVAC: Muminović Fuad, Muminović Sead, Arapčić Teufik, Prijić Ermin, Nuhic Alen, Bajrić Nihad, Murgić Amir, Čosikić Enver i Hasanhodžić Fahrudin. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Hasanhodžić Amer, Kerošević Goran, Imamović Emir, Bašić Kemal i Brkić Mirnes.

3. SPORTSKI SAVEZ LUKAVAC predstavlja i zastupa novoizabrani predsjednik Skupštine Junuzović Emir umjesto dosadašnjeg predsjednika Crvenković Ante, predsjednik Upravnog odbora Bašić Kemal, umjesto dosadašnjeg predsjednika Muminović Fuada i Halilagić Mirsad sekretar Saveza.

4. Odobravaju se izmjene i dopune Statuta SPORTSKOG SAVEZA LUKAVAC shodno Odluci od 29.09.2025. godine.

392**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-030241/25 od 15.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II pod rednim brojem 938, dana 15.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA OPĆINE GRAČANICA mijenja naziv Udruženja tako što je umjesto dosadašnjeg naziva, sada naziv Udruženje slijepih građana Grada Gračanica.

2. Udruženje slijepih građana Grada Gračanica vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mustafe Husića imenuje novoizabrani predsjednik Udruženja Emina Kurtović i vrši promjenu sekretara Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg Nermina Šake imenuje novoizabrani sekretar Udruženja Enisa Džinić.

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja slijepih građana Grada Gračanica: Mustafa Husić i Nermin Šako. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Emina Kurtović i Enisa Džinić, a i dalje ostaje član Upravnog odbora Đulejmen Junuzović.

4. Udruženje slijepih građana Grada Gračanica predstavlja i zastupa: Emina Kurtović novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto dosadašnjeg predsjednika Mustafe Husića, Enisa Džinić novoizabrani sekretar Udruženja umjesto dosadašnjeg sekretara Nermina Šake, a i dalje ostaje da predstavlja i zastupa dopredsjednik Udruženja Đulejmen Junuzović.

5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta shodno Odluci broj: 33-1/2025 od 19.08.2025. godine.

393**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-035993/25 od 08.10.2025. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 438 od 08.10.2025. godine, upisana je sljedeća promjena:

Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA GRAĐANA MAGIČNO POZORIŠTE „ALADIN“ u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 438.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.

394**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-035763/25 od 14.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II pod rednim brojem 427/21, dana 14.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. „Udruženje Prve osnovne škole Živinice“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Elzine Hajdarević Spahić imenuje novoizabrani predsjednik Udruženja Haris Muminović.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora „Udruženja Prve osnovne škole Živinice“: Nermin Avdić i Elzina Hajdarević Spahić. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora.: Mersida Čaušević i Haris Muminović a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Edina Šehović, Eldina Đug i Avdo Memić.

3. „Udruženje Prve osnovne škole Živinice“ predstavlja i zastupa Haris Muminović, novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto dosadašnjeg predsjednika Elzine Hajdarević Spahić.

395**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-037825/25 od 28.10.2025. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 425/21 od 28.10.2025. godine, upisana je sljedeća promjena:

Upisuje se prestanak rada Udruženja „Mladi digitalci“ u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II pod rednim brojem 425/21.

Udruženje prestaje sa radom danom donošenja ovog rješenja.

396

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-027088/25 od 31.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 42/21, dana 31.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje KARATE VKF KLUBOVA TUZLANSKE REGIJE mijenja naziv tako što je umjesto dosadašnjeg naziva, sada naziv UDRUŽENJE KARATE KLUBOVA TUZLANSKE REGIJE, i utvrđuje skraćeni naziv, tako da on glasi: UKKTR.

2. UDRUŽENJE KARATE KLUBOVA TUZLANSKE REGIJE mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzla, Rade Uhlika do br.76 sada sjedište u Gradačac, H.K.Gradašćevića bb – Sportska dvorana.

3. UDRUŽENJE KARATE KLUBOVA TUZLANSKE REGIJE imenuje članove Upravnog odbora: Jahić Asmir, Krešić Stefani, Fejzić Mirsad, Šljivić Muris, Halilović Edhem, Bojić Ahmo i Suljkanović Selimović Mirsada.

4. Odobrava se novi Statut UDRUŽENJA KARATE KLUBOVA TUZLANSKE REGIJE, a raniji Statut od 30.10.2021.godine stavlja se van snage.

397

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-037491/25 od 28.10.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 54/22, dana 28.10.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

Odobrava se upis promjena, kako slijedi:

1. Udruženja za afirmaciju pozitivnih vrijednosti „Etihad“ vrši promjenu djelatnosti: „Podrška i razvoj humanitarne djelatnosti i u tom cilju prikupljanje humanitarne pomoći, zbog besplatne raspodjele iste pomoći svima kojima je potrebna, u skladu sa zakonom“, tako da sada glasi: „Prikupljanje novca u humanitarne svrhe radi besplatne raspodjele iste novčane pomoći svima kojima je potrebna, u skladu sa zakonom“.

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja za afirmaciju pozitivnih vrijednosti „Etihad“, shodno Odluci od 26.09.2025. godine.

398

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-04-031960/25 od 03.11.2025. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 392/16, dana 03.11.2025. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Građanski pokret „Buđenje“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzla, ulica Džafer mahala br.57 sada sjedište u Tuzla, ulica Rudarska broj 61.

2. Građanski pokret „Buđenje“ vrši promjenu predsjednika

skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Bašić Lejle, imenuje novoizabrani predsjednik Una Selman-Žilić.

3. Odobravaju se promjene djelatnosti Građanskog pokreta „Buđenje“, shodno Odluci broj: 10/25 od 18.10.2025. godine, koje sada glase:

- Zalaganje za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda svih građana bez bilo kakvih predrasuda i diskriminacije,
 - zalaganje za poboljšanje položaja svih ljudi u svim životnim oblastima kroz pokretanje različitih inicijativa čime bi se doprinijelo razvoju cjelokupne zajednice,
 - organizovanje i promocija naučnih, modnih, kulturnih, intelektualnih, istraživačkih i sportskih programa i aktivnosti,
 - organizovanje i provođenje akcionizma i inicijativa: protiv korupcije i nepotizma, svih vrsta nasilja, raznih oblika zloupotrebe djece, mladih i žena te akcija za borbu protiv siromaštva i drugih neprihvatljivih ponašanja u domenu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, trgovine ljudima, te različitih oblika zloupotrebe na interetu i suzbijanje drugih negativnih pojava među ženama, djecom i mladima,
 - pokretanje različitih inicijativa iz oblasti ljudskih prava u cilju povećanja nivoa javne svijesti i povezivanja svih ljudi u Bosni i Hercegovini,
 - rad na promociji i zaštiti prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine,
 - organizovanje humanitarnih događaja, javnih okupljanja, manifestacija i tribina u skladu sa zakonom,
 - širenje ideje aktivizma i volontiranja te pokretanje volonterskih aktivnosti,
 - iniciranje uspostavljanja mreža ljudi i organizacija putem interneta i drugih elektronskih tehnologija,
 - zagovaranje slobode govora i izražavanja kroz širenje tolerancije i učenje bolje komunikacije među mladima,
 - zagovaranje i provođenje aktivnosti za suzbijanje zloupotrebe interneta i društvenih mreža,
 - zalaganje za promjene zakona u cilju većeg i transparentnijeg učešća građana u procesima odlučivanja,
 - saradnja sa drugim udruženjima u cilju sprovođenja zajedničkih programa i aktivnosti od zajedničkog interesa i provođenja različitih društvenih istraživanja o potrebama mladih te provođenje različitih socijalnih akcija sa mladima i za mlade,
 - širenje svijesti o značaju zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih bogastava u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast,
 - zalaganje za zaštitu prava pacijenata na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou,
 - zalaganje za suočavanje sa prošlosti, pomirenje i promociji antifašizma u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana,
 - saradnja sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama.
4. Odobrava se novi Statut Građanskog pokreta „Buđenje“, a raniji Statut od 16.02.2022. godine stavlja se van snage.

399

OGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 477740 25 P
Tuzla, 10.11.2025. godine

O G L A S

o postavljanju privremenog zastupnika tuženom

Općinski sud u Tuzli, stručni saradnik Dženita Mehidić, u pravnoj stvari tužitelja „JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, zastupani po punomoćniku Sarihodžić Alisu, advokatu iz Tuzle, ul. M.Tita br.34, protiv tuženih 1. Vlašić (Vilma) Vukmir 2. Kevrić (Vilma) Vedrala, 3. Vidović (Albin) Vesna i 4. Berbić Mejra, rođ. Kunosić, svi nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe, v.sp. 5.100,00 KM, postavio je tuženima, nepoznatog boravišta, privremenog zastupnika u osobi Mirjana Šarkinović, advokat iz Tuzle, a na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije FBiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), jer je boravište ovog tuženog nepoznato, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika ovom tuženom trajao bi dugo, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja.

Privremeni zastupnik zastupat će navedenog tuženog u ovom postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

Sudija
Dženita Mehidić

400

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 449888 23 Mal
Tuzla, 11.11.2025. godine

Općinski sud u Tuzli, stručni saradnik Emir Kasumović, u pravnoj stvari tužitelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, Ulica Trnovac bb, Tuzla, protiv tužene Mila (Marko) Sakić, nepoznatog prebivališta, radi duga, vrijednost spora 1.297,25 KM, van ročišta, dana 11.11.2025. godine, donio je

O G L A S

o postavljanju privremenog zastupnika

Tuženoj Mila (Marko) Sakić, nepoznatog prebivališta i boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Omar Malohodžić, advokat iz Tuzle.

Privremeni zastupnik ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i ta prava vršit će sve dok se navedena tužena ili

njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

Stručni saradnik
Emir Kasumović

401

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPŠTINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 P 081288 23 P
Gradačac, 26.11.2025. godine

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Hadžić Sead, u pravnoj stvari tužioca Amira Idrizovića, sina Sulejmana, iz Gradačca, ul. Žrtava Srebrenice bb, kojeg zastupa punomoćnik Kemal Begović, advokat iz Gradačca protiv tužene Bahrije Isić rođ. Bistrić, kći Esada, iz Gradačca, sa prebivalištem na adresi 162 RUE VERDUN, 57000 HAYANGE, Francuska, radi utvrđenja, vrijednost spora 1.000,00 KM, gore označenog dana, donio je slijedeći:

O G L A S

o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 081288 23 P od 23.10.2025. godine na osnovu člana 296. st. 2. t.4. Zakona o parničnom postupku (Službene novine FBiH, broj 53/2003) postavljen je advokat Selma Skenderović Nalić za privremenog zastupnika u ovome predmetu tuženoj Bahriji Isić rođ. Bistrić kći Esada iz Gradačca, sa prebivalištem na adresi 162. RUE VERDUN, 57000 HAYANGE Francuska, sada nepoznatog boravišta.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Prava i dužnosti privremeni zastupnik će obavljati sve dok se navedeni tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca (člana 297. ZPP-a).

O postavljanju privremenog zastupnika obavještava se Centar za socijalni rad Gradačac, dostavom prepisa ovog rješenja (član 296. stav 3. ZPP-a).

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama TK" i na oglasnoj ploči suda (čl. 298. ZPP-a).

SUDIJA
Sead Hadžić

402

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećim SVJEDOČANSTVO o završenom prvom razredu Mašinsko tehničke škole, zanimanje mašinski tehničar – operater za CNC mašine, na ime Semir Smajić, broj: 05/3-853-3/2012 od 23.01.2012. godine, izdato od strane JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

403

Oglašava se nevažećim SVJEDOČANSTVO o završenom drugom razredu Mašinsko tehničke škole, zanimanje mašinski tehničar – operater za CNC mašine, na ime Semir Smajić, broj: 05/3-969-2/2012 od 30.01.2012. godine izdato od strane JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

404

Oglašava se nevažećim SVJEDOČANSTVO o završenom trećem razredu Mašinsko tehničke škole, zanimanje mašinski tehničar – operater za CNC mašine, na ime Semir Smajić, broj: 05/3-1050-1/2012 od 6.2.2012. godine izdato od strane JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

405

Oglašava se nevažećim SVJEDOČANSTVO o završenom četvrtom razredu Mašinsko tehničke škole, zanimanje mašinski tehničar – operater za CNC mašine, na ime Semir Smajić, broj: 05/3-1218-3/2012 od 14.6.2012. godine izdato od strane JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

406

Oglašava se nevažećom DIPLOMA o završenoj Mašinsko tehničkoj školi, zanimanje mašinski tehničar – operater za CNC mašine, na ime Semir Smajić, broj: 05/3-1294-3/2012 od 02.07.2012. godine izdata od strane JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

407

**„Službene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 17/2025**

SADRŽAJ

VLADA TUZLANSKOG KANTONA

- | | | | |
|--|------|---|------|
| 966. Aneks Kolektivnog ugovora za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, broj: 02/1-02-032256-1/25 od 05.11.2025. godine | 2105 | 978. Rješenje o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Husino“ Husino, Tuzla, broj: 02/1-34-32978-8/25 od 11.11.2025. godine | 2148 |
| 967. Odluka o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu, broj: 02/1-11-32597-5/25 od 11.11.2025. godine | 2107 | 979. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica, broj: 02/1-34-32978-3/25 od 11.11.2025. godine | 2148 |
| 968. Odluka o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu, broj: 02/1-11-34135/25 od 20.11.2025. godine | 2109 | 980. Rješenje o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Druga osnovna škola Gračanica, broj: 02/1-34-32978-4/25 od 11.11.2025. godine | 2148 |
| 969. Odluka o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-11-33861/25 od 18.11.2025. godine | 2109 | 981. Rješenje o razrješenju Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica, broj: 02/1-34-32978-10/25 od 11.11.2025. godine | 2148 |
| 970. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe, broj: 02/1-02-32823-2/25 od 02.12.2025. godine | 2110 | 982. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica, broj: 02/1-34-32978-11/25 od 11.11.2025. godine | 2149 |
| 971. Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, broj: 02/1-18-33028/25 od 11.11.2025. godine | 2110 | 983. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac, broj: 02/1-34-32978-1/25 od 11.11.2025. godine | 2149 |
| 972. Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu, broj: 02/1-33-34546/25 od 20.11.2025. godine | 2110 | 984. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija, broj: 02/1-34-32978-2/25 od 11.11.2025. godine | 2149 |
| 973. Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022-Mediji za 2025. godinu, broj: 02/1-11-34534/25 od 20.11.2025. godine | 2121 | 985. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Treštenica“ Banovići, broj: 02/1-34-32978-5/25 od 11.11.2025. godine | 2149 |
| 974. Odluka o usvajanju Akcionog plana, broj: 02/1-04-32035/25 od 11.11.2025. godine - Akcioni plan Tuzlanskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2024-2027. | 2122 | 986. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna, broj: 02/1-34-32978-6/25 od 11.11.2025. godine | 2150 |
| 975. Odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 02/1-11-32498-1/25 od 18.11.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Teočak) | 2147 | 987. Rješenje o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice, broj: 02/1-34-32978-9/25 od 11.11.2025. godine | 2150 |
| 976. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, broj: 02/1-34-32978/25 od 11.11.2025. godine | 2147 | 988. Rješenje o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, broj: 02/1-34-32975/25 od 11.11.2025. godine | 2150 |
| 977. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla, broj: 02/1-34-32978-7/25 od 11.11.2025. godine | 2147 | 989. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, broj: 02/1-34-32975-2/25 od 11.11.2025. godine | 2150 |
| | | 990. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Gimnazija „Mustafa Kamarić“ Gračanica, broj: 02/1-34-32975-1/25 od 11.11.2025. godine | 2151 |
| | | 991. Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010020 „Pomoć vjerskim zajednicama“ za 2025. godinu, broj: 02/1-11-31647-3/25 od 04.11.2025. godine | 2151 |

MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA

- | | | | |
|--|------|--|------|
| 992. Odluka o pokretanju postupka dugoročnog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona, broj: 07/1-11-35232/25 od 27.11.2025. godine | 2152 | 1005. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35996-2/25 od 04.12.2025. godine (JU OŠ „Miladije“ Tuzla) | 2158 |
| 993. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-32945/25 od 04.11.2025. godine (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava) | 2153 | 1006. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36057/25 od 05.12.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Banovići) | 2158 |
| 994. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-32945-1/25 od 04.11.2025. godine (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava) | 2153 | 1007. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36057-1/25 od 05.12.2025. godine (JU OŠ „Jala“ Tuzla) | 2159 |
| 995. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-32947/25 od 04.11.2025. godine (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) | 2154 | 1008. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36130/25 od 05.12.2025. godine (JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla) | 2159 |
| 996. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-33057/25 od 05.11.2025. godine (JU OŠ „Kreka“ Tuzla) | 2155 | 1009. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36130-1/25 od 05.12.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Živinice) | 2159 |
| 997. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-33058/25 od 05.11.2025. godine (KUIP) | 2155 | 1010. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36130-2/25 od 05.12.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Srebrenik) | 2160 |
| 998. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-33156/25 od 06.11.2025. godine (Ured premijera TK) | 2155 | 1011. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36131/25 od 05.12.2025. godine (JU Druga osnovna škola Gračanica) | 2160 |
| 999. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35989/25 od 04.12.2025. godine (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava) | 2156 | 1012. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36131-1/25 od 05.12.2025. godine (JU OŠ „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla) | 2161 |
| 1000. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35992/25 od 04.12.2025. godine (Ured premijera TK) | 2156 | 1013. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36131-2/25 od 05.12.2025. godine (JU OŠ „Doborovci“ Gračanica) | 2161 |
| 1001. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35993/25 od 04.12.2025. godine (KUCZ) | 2156 | 1014. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36199/25 od 08.12.2025. godine (JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju) | 2161 |
| 1002. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35994/25 od 04.12.2025. godine (Ministarstvo zdravlja) | 2157 | 1015. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36200/25 od 08.12.2025. godine (JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla) | 2162 |
| 1003. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35996/25 od 04.12.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Gračanica) | 2157 | 1016. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36200-1/25 od 08.12.2025. godine (JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla) | 2162 |
| 1004. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-35996-1/25 od 04.12.2025. godine (JU OŠ „Miladije“ Tuzla) | 2158 | 1017. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36200-2/25 od 08.12.2025. godine (JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla) | 2163 |

1018. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36200-3/25 od 08.12.2025. godine (JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla) 2163
1019. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36323/25 od 09.12.2025. godine (JU OŠ „Pasci“ Pasci, Tuzla) 2164
1020. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36323-1/25 od 09.12.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Tuzla) 2164
1021. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36377/25 od 09.12.2025. godine (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice) 2164
1022. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36382/25 od 09.12.2025. godine (Poljoprivredni zavod Tuzla) 2165
1023. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36384/25 od 09.12.2025. godine (JU OŠ „Vražići“ Čelić) 2165
1024. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36384-1/25 od 09.12.2025. godine (JU Osnovna muzička škola Tuzla) 2166
1025. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36384-2/25 od 09.12.2025. godine (JU OŠ „Lukavica“ Gračanica) 2166
1026. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36587/25 od 11.12.2025. godine (Poljoprivredni zavod Tuzla) 2166
1027. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36599/25 od 11.12.2025. godine (JU OŠ „Malešići“ Gračanica) 2167
1028. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36599-1/25 od 11.12.2025. godine (JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac) 2167
1029. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36599-2/25 od 11.12.2025. godine (JU Mješovita srednja škola Živinice) 2167
1030. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36599-3/25 od 11.12.2025. godine (JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik) 2168

1031. Rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 07/1-11-36599-4/25 od 11.12.2025. godine (JU Druga osnovna škola Gračanica) 2168
1032. Procedure zaduživanja Tuzlanskog kantona na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga, broj: 07/1-11-33793/25 od 11.11.2025. godine 2169

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA

1033. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-036274-1/25 od 08.12.2025. godine 2170
1034. Rješenje, broj: 10/1-34-017026-2/25 od 28.11.2025. godine (odobrenje za upotrebu i korištenje udžbenika i radnih sveski iz serije Harmonize za šesti, sedmi, osmi i deveti razred osnovne škole za nastavni predmet Engleski jezik – prvi strani jezik) 2173
1035. Rješenje, broj: 10/1-34-008442-2/25 od 01.12.2025. godine (odobrenje za upotrebu i korištenje udžbenika i radnih sveski iz serije Hueber za nastavni predmet Njemački jezik) 2173

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA

1036. Rješenje o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst), broj: 13/1-33-28464/25 od 14.11.2025. godine 2174

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

1037. Odluka o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2025. godinu, broj: 04/1-20-018004-5/25 od 04.11.2025. godine 2176
1038. Odluka o izmjeni Odluke o podmirivanju dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, broj: 04/1-18-11-019713-2/25 od 12.11.2025. godine 2177
1039. Odluka o izmjeni Odluke o finansiranju troškova provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, po naredbi Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-18-11-019717-1/25 od 12.11.2025. godine 2178

1040. Odluka o izmjeni Odluke o podmirenju troškova provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozi i tuberkulozu muških grla starijih od 12 mjeseci na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 04/1-18-11-019722-1/25 od 12.11.2025. godine 2178
1041. Odluka o izmjeni Odluke o troškovima eutanazije životinja na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 04/1-18-11-019725-1/25 od 12.11.2025. godine 2178
1042. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju troškova mjera veterinarskog javnog zdravstva za 2025. godinu, broj: 04/1-18-11-019720-1/25 od 12.11.2025. godine 2179
1043. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji, broj: 04/1-11-018318-17/24 od 11.12.2025. godine 2179
1044. Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona broj: 04/1-21-22-036558-3/25 od 10.12.2025. godine 2180

OGLASNI DIO

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA

367. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA „ATV QUAD KLUB TREBAVA“ BUK I
368. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje žena „G. Pisci“ I
369. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana za unapređenje muzičke umjetnosti „Cantus Ars“ II
370. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Klub borilačkih sportova „ZMAJ LUKAVAC“ Lukavac II
371. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Škola fudbala „Čelić“ Čelić II
372. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Ženski odbojkaški klub „L'VITSY“ Doboj Istok III
373. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Oldtimer klub Magla 075 III
374. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje MOST TRADICIJE IV
375. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH OPĆINE KLADANJ IV

376. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udruženje žena „9 Voda“ Devetak V
377. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udruženje navijača FK Sloboda „SLATINA“ V
378. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Gradsko društvo Gradačac V
379. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Gradsko društvo Teočak V
380. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ JELOVČE SELO VI
381. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA LUKAVAC VI
382. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje dijabetičara i prijatelja „PLAVI KRUG“ Srebrenik VI
383. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA TUZLANSKOG KANTONA VI
384. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: ŠAHOVSKI KLUB „GRAČANICA“ Gračanica VI
385. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: SAVEZ UDRUGA OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA U DOMOVINSKOM RATU HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE TUZLANSKOG KANTONA VII
386. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI „STUDENJAK“ VII
387. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Fudbalski klub „Sloboda“ Kerep VII
388. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „GRADINA“ SREBRENİK VII
389. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „MIONICA 85“ MIONICA VIII
390. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo „Zvonko Cerić“ VIII

391. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje Nogometni klub „Mramor“ Mramor	VIII	OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAŽEĆIM	
392. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: SPORTSKI SAVEZ LUKAVAC	IX	403. Oglas o oglašavanju svjedočanstva nevažećim (prvi razred) na ime Semir Smajić	XI
393. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA OPĆINE GRAČANICA	IX	404. Oglas o oglašavanju svjedočanstva nevažećim (drugi razred) na ime Semir Smajić	XII
394. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA MAGIČNO POZORIŠTE „ALADIN“	IX	405. Oglas o oglašavanju svjedočanstva nevažećim (treći razred) na ime Semir Smajić	XII
395. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: KARATE VKF KLUBOVA TUZLANSKE REGIJE	IX	406. Oglas o oglašavanju svjedočanstva nevažećim (četvrti razred) na ime Semir Smajić	XII
396. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje „Mladi digitalci“	IX	407. Oglas o oglašavanju diplome nevažećom na ime Semir Smajić	XII
397. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: „Udruženje Prve osnovne škole Živinice“	X		
398. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti „Etihad“	X		
399. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Građanski pokret „Buđenje“	X		

OGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

400. Oglas Općinskog suda u Tuzli o postavljanju privremenog zastupnika u osobi Mirjana Šarkinović, advokat iz Tuzle, broj: 32 0 P 477740 25 P od 10.11.2025. godine	XI
401. Oglas Općinskog suda u Tuzli o postavljanju privremenog zastupnika u osobi Omar Malohodžić, advokat iz Tuzle, broj: 32 0 Mal 449888 23 Mal od 11.11.2025. godine	XI
402. Oglas Općinskog suda u Gradačcu o postavljanju privremenog zastupnika u osobi Selma Skenderović Nalić, advokat iz Gradačca, broj: 28 0 P 081288 23 P od 26.11.2025. godine	XI